



INFORMACIJA O UKLJUČIVANJU CRNE GORE U ENIF FOND ZA INOVATIVNA PREDUZEĆA U OKVIRU WB EDIF PROGRAMA

UVOD

Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility-**WB EDIF**) zvanično je pokrenut 5. decembra 2012. godine u cilju poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća i ekonomskog razvoja zemalja Zapadnog Balkana. WB EDIF je zajednička inicijativa Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija (Evropskog investicionog fonda-EIF, Evropske banke za obnovu i razvoj-EBRD, Evropske investicione banke-EIB, Njemačke razvojne banke-KfW), bilateralnih donatora i Vlada zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija). Sveobuhvatnu koordinaciju obezbjeđuje Evropski Investicioni Fond.

Osnovni **ciljevi** WB EDIF programa odnose se na poboljšanje pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća kroz podsticanje i promovisanje nastanka novih i rast postojećih inovativnih preduzeća koja imaju visok potencijal za rast kroz fondove za ulaganje u vlasnički kapital, rizični (venture) kapital i kreditne garancije za kredite MSP, čime ujedno treba da doprinese nastanku i razvoju regionalnog tržišta rizičnog kapitala.

Pravni osnov za korišćenje WB EDIF instrumenata-instrument ENIF Fond za inovativna preduzeća, predstavljaju dokumenta koja su potpisana između države korisnice instrumenta i Evropske komisije i dokumenata koje je usvojila Evropska komisija, a kojima se definišu pravila za korišćenje sredstava iz instrumenta:

- *Okvirni sporazum između Vlade Crne Gore i Komisije Evropskih zajednica* o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Crnoj Gori u okviru sprovođenja instrumenata pretprijetne pomoći (IPA);
- *Investicioni okvir za Zapadni Balkan- WBIF* (WB EDIF je definisan kao prva regionalna inicijativa usmjerena na mala i srednja preduzeća kroz WBIF);
- *Indikativni Strategijski dokument za Crnu Goru 2014-2020* (u sektoru za Konkurentnost i inovacije EK naglašava mogućnosti koje Crna Gora može imati korišćenjem WB EDIF instrumenta za finansiranje MSP koja imaju kapaciteta i potencijala za razvoj i povećanje zaposlenosti, posebno za obezbjeđenje finansiranja vlasničkog kapitala i kvazi kapitala).

Crna Gora je na petom sastanku Koordinacionog odbora WBIF, održanog 07. decembra 2011. godine, dala generalnu podršku prijedlogu projekta WB EDIF. Takođe, podrška za definisanje

WB EDIF inicijative i uspješno korišćenje sredstava iz istog, pružena je 2012. godine, od strane OECD kroz analizu prioritetnih reformi u Crnoj Gori, pri čemu se jedna od ključnih oblasti odnosila na pristup sredstvima za finansiranje.

ENIF FOND ZA INOVATIVNA PREDUZEĆA (ENTERPRISE INNOVATION FUND C.V.)

WB EDIF program ima 4 mehanizma podrške za MSP: Fond za inovativna preduzeća – Enterprise Innovation Fund – ENIF; Fond za razvoj preduzeća- Enterprise Expansion Fund – ENEF; Garantni instrument -Guarantee Facility – GF i tehnička podrška.

ENIF Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund C.V.), kao dio WB EDIF programa, je pokrenut u cilju poboljšanja finansiranja malih i srednjih preduzeća, prvenstveno kroz ulaganje u vlasnički kapital za inovativna start up preduzeća i preduzeća u fazi razvoja. Osnivači i investitori u fondu su: Evropska komisija, EIF, EBRD, EIB, KfW, Vlade zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija), bilateralni donatori i privatni investitori. Fond je osnovan kao komanditno društvo kojim upravlja Generalni menadžer-SCV Management BV, Holandija. ENIF fond će omogućiti ulaganje u početni kapital MSP u prosjeku u vrijednosti od 100 hiljada do 1,7 mil €. Planirano je da investicioni portfolio pokrije 30-40 inovativnih MSP iz oblasti IT, telekomunikacija, mobilne i internet tehnologije i sl. za region Zapadnog Balkana, čime će i odabrana MSP preduzeća iz Crne Gore ostvariti finansijska ulaganja u kapital iz sredstava ENIF fonda koji je planiran na nivou od 38 mil€.

U septembru 2015. godine je uslijedio prvi krug „zatvaranja fonda“ nakon sakupljenih 25,12 mil € uplaćenih od strane investitora: EBRD, EIF u ime EK, HAMAG BICRO, Hrvatska, Vlada Republike Makedonije i drugih privatnih investitora i Generalnog menadžera fonda.

NAREDNI KORACI

U narednom periodu se očekuje drugi krug zatvaranja ENIF fonda i pristupanje KfW banke i investitora iz ostalih zemalja Zapadnog Balkana. S tim u vezi, za pristupanje ENIF fondu sa strane Crne Gore, bilo je neophodno obezbijediti saglasnost institucije koja pruža finansijsku podršku sektoru MSP. Ministarstvo ekonomije, kao koordinator WB EDIF programa za Crnu Goru, je uputilo inicijativu za davanje saglasnosti Investiciono-razvojnom fondu, čiji Odbor direktora je na sjednici održanoj 19.11.2015. godine (dopis br. 02-01001-5536/1), usvojio odluku o davanju saglasnosti za uključivanje Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. u Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana- ENIF Fond za inovativna preduzeća.

Pristupanje ENIF fondu se sprovodi potpisivanjem Sporazuma o komanditnom društvu koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V. i Sporazuma o upisu udjela koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V.

Cilj Sporazuma je da uključivanjem Investiciono-razvojnog fonda u svojstvu investitora omogućiti inovativnim MSP iz Crne Gore, pristup finansijskim sredstvima ENIF fonda kroz ulaganje u vlasnički kapital.

Sporazumom o komanditnom društvu koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V. se osniva ENIF Fond za inovativna preduzeća kao komanditno društvo u skladu sa holandskim zakonom. Cilj Fonda je da ulaže u prihvatljiva MSP koja su osnovana i posluju u ciljnim zemljama Zapadnog Balkana na način što investira u hartije od vrijednosti s pravom učešća u dobiti. Svrha osnivanja Fonda je da ostvari povraćaj investicija kroz ulaganje u rizični kapital, u skladu sa Uredbom Komisije (EC) 800/2008. Investiciono-razvojni fond bi potpisivanjem Sporazuma u ime Vlade Crne Gore, postao partner u društvu u svojstvu komanditora (investitora).

Sporazumom o upisu udjela koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V. se definiše investiciona obaveza svakog pojedinačnog investitora, prava i obaveze i ostale relevantne informacije vezane za zaključivanje i raskidanje Sporazuma.

Za sprovođenje Sporazuma utvrđena je investiciona obaveza u iznosu od 136.000€ koju će obezbijediti Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D., kao investitor.

Prilog:

Sporazum o komanditnom društvu koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V.

Sporazum o upisu udjela koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V.

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____ 2015. godine, razmotrila i Informaciju o uključivanju Crne Gore u ENIF fond za inovativna preduzeća u okviru WB EDIF programa.
2. Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila Sporazum o komanditnom društvu koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V. i Sporazum o upisu udjela koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V.
3. Vlada Crne Gore daje saglasnost za uključivanje Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., u ime države Crne Gore, u Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana-WB EDIF- Enterprise Innovation Fund C.V., u svojstvu jednog od investitora, kao i na obezbjeđivanje neophodnih finansijskih sredstava u ove svrhe.
4. Ovlašćuje se dr Zoran Vukčević, Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., da potpiše Sporazum o komanditnom društvu koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V. i Sporazum o upisu udjela koji se odnosi na Enterprise Innovation Fund C.V.
5. Primalac:

Br:

Ovaj dokument je povjerljiv i dostavlja se primaocu čije ime je navedeno pod izričitim uslovom, uz priznanje i saglasnost primaoca da isti sadrži povjerljive podatke i da treba da ga koristi samo onaj kome je dostavljen i da ne može biti umnožavan, reprodukovan, čuvan ili dalje distribuiran nikakvim sredstvima nijednom licu, niti se na njega može vršiti pozivanje za bilo koju svrhu. Ovaj dokument nije namijenjen da bude, niti se može uzimati kao, osnova odluke o investiranju, a prije kupovine udjela potencijalni investitori treba da pribave primjerak Sporazuma o upisu udjela i druga relevantna dokumenta koja sadrže značajne informacije o fondu i ponudi vlasničkog kapitala.

DATUM [•] 2015.

**SPORAZUM O KOMANDITNOM DRUŠTVU KOJI SE ODNOSI NA ENTERPRISE
INNOVATION FUND C.V.**

između

SCV FUND MANAGEMENT B.V.

kao Komplementara

CRESCO HOLDING D.O.O.

kao Partnera sa udjelom u dobiti i Komanditora

LICA ČIJA IMENA I ADRESE SU NAVEDENE U PRILOGU 1

kao Komanditora

SCV PARTNERS D.O.O.BEOGRAD

kao Savjetnika

SADRŽAJ

KLAUZULA

STRANICA

1. ZNAČENJE IZRAZA I TUMAČENJE.....	5
1.1 Značenje izraza.....	5
1.2 Tumačenje.....	5
2. FOND.....	6
2.1 Osnivanje, naziv, adresa i upis u registar privrednih društava	6
2.2 Svrhe.....	7
2.3 Period poslovanja.....	7
2.4 Finansijska godina.....	7
2.5 Prijem komanditora	7
2.6 Upravljanje ograničenim troškovima i rashodima.....	8
2.7 Registar	8
2.8 Imovina Fonda.....	9
2.9 Valuta.....	9
3. KOMPLEMENTAR.....	9
3.1 Upravljanje Fondom.....	9
3.2 Ovlašćenja.....	11

3.3 Konkretno ovlašćenje.....	13
3.4 Odgovornost Komplementara.....	13
3.5 Zastupanje Fonda pred stranama.....	13
3.6 Imovina i obaveze Komplementara	13
3.7 Imovina kojim upravlja Komplementar.....	13
3.8 Sukob interesa.....	14
3.9 FSA	16
3.10 Odgovornost.....	16
3.11 Smjena Komplementara.....	16
4. KOMANDITORI.....	19
4.1 Učešće u upravljanju i glasanju.....	19
4.2 ograničenje odgovornosti.....	19
4.3 Investicioni odbor.....	19
4.4 Savjetodavni odbor.....	20
5. INVESTICIJE.....	23
5.1 Investiranje u Društva emitente.....	23
5.2 Investiciona ograničenja.....	24
5.3 Privremene investicije.....	27
5.4 Suinvesticioni instrumenti.....	28
5.5 Paralelni investicioni fondovi.....	29
5.6 Investiciona strategija.....	29
5.7 Detaljno ispitivanje integriteta.....	29

5.8 Ekološki i socijalni zahtjevi.....	29
5.9 Uslovi korporativnog upravljanja.....	30
6. PREUZETE INVESTICIONE OBAVEZE I KAPITALNI ULOG.....	30
6.1 Preuzete investicione obaveze	30
6.2 Kapitalni ulog.....	31
6.3 Povratak neiskorišćenih kapitalnih uloga.....	32
6.4 Komanditori oslobođeni od investiranja kapitalnog uloga.....	33
6.5 Partneri koji ne ispunjavaju obaveze.....	34
6.6 Prijevremeni prekid investicionog perioda i prestanak rada.....	38
7. RAČUNI KAPITALA, RASPODJELE, DODJELE I ODBICI.....	40
7.1 Računi kapitala.....	40
7.2 Ispravke računa kapitala.....	40
7.3 Raspodjele.....	40
7.4 Raspodjele sredstava za potrebe plaćanja poreza.....	41
7.5 Odredbe o opštoj raspodjeli	41
7.6 Nema raspodjela u naturi.....	42
7.7 Negativni računi kapitala.....	42
7.8 Nema povlačenja kapitala.....	42
7.9 Odbitak.....	42
7.10 Raspodjela udjela u dobiti i objelodanjivanje.....	43
8. NAKNADA ZA UPRAVLJANJE.....	44
8.1 Isplata naknade za upravljanje.....	44
8.2 Naknada za upravljanje tokom investicionog perioda.....	44

8.3 Naknada za upravljanje nakon investicionog perioda.....	
44	
8.4 Smanjenje naknada za upravljanje.....	
45	
9. KNJIGE I EVIDENCIJE, IZVJEŠTAJI PARTNERIMA, ITD.....	
45	
9.1 Održavanje knjiga i evidencije.....	
45	
9.2 Revizije i izvještaji.....	45
9.3 Sastanci.....	47
9.4 Poreske informacije.....	48
9.5 Posjete za potrebe vidljivosti i praćenja.....	48
9.6 Specifična prava revizije.....	49
10. ODŠTETA.....	
49	
10.1 Odšteta Licima sa pokrićem.....	
49	
10.2 Drugi izvori povraćaja.....	52
11. PRENOSI I DODATNI INVESTITORI.....	
52	
11.1 Prenosi od strane Partnera.....	
52	
11.2 Naknadna zaključenja.....	55
11.3 Prevladavajuće ograničenje prenosa i prijema Partnera.....	56
12. PRESTANAK RADA I LIKVIDACIJA FONDA.....	
57	
12.1 Prestanak rada.....	
57	
12.2 Bankrot, prekid rada ili povlačenje Komanditora.....	58
12.3 Likvidacija.....	59
12.4 Povraćaj sredstava.....	60

13. IZMJENE I PUNOMOĆJE.....	
60	
13.1Izmjene	
60	
13.2 Punomoćje.....	61
14. RAZNO.....	
62	
14.1 Obavještenja.....	
62	
14.2 Kopije.....	
62	
14.3 Sljedbenici i nosioci prenijetih prava	
62	
14.4 Raskidivost.....	62
14.5 Mjerodavno pravo	63
14.6 Povjerljivost	
63	
14.7 Cjelokupni Sporazum.....	
63	
14.8 Nema trećih strana kao korisnika.....	
64	
14.9 Uskladenost sa mjerodavnim pravom.....	
64	
14.10 Jurisdikcija.....	
64	
14.11 Privilegije i imuniteti EBRD-a	
65	
14.12 EBRD I EIF.....	65

PRILOZI

PRILOG 1	KOMANDITORI
PRILOG 2	ZNAČENJA IZRAZA
PRILOG 3	PRETHODNE INVESTICIJE

PRILOG 4 INVESTICIONA STRATEGIJA

**PRILOG 5 DUBINSKA ANALIZA INTEGRITETA I SMJERNICE ZA MONITORING FONDOVA
PRIVATNOG VLASNIČKOG KAPITALA**

NIŽE POTPISANI

- (1) **SCV Fund Management B.V**, koje je u skladu sa holandskim zakonom društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), sa sjedištem u Amsterdamu, Holandija, i na adresi Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam, Holandija, upisano u registar privrednih društava pod brojem 62120654 (**Komplementar**),
- (2) **CRESCO HOLDING d.o.o.**, društvo u skladu sa slovenačkim zakonom, na adresi Brvace 16, 1290 Grosuplje, Slovenija, upisano u Poslovni registar Slovenije, pod identifikacionim brojem 6853749000 (**Partner sa udjelom u dobiti i Komanditor**);
- (3) Lica čija imena i adrese su navedeni u Prilogu 1 (**Komanditori**); i
- (4) **SCV PARTNERS D.O.O.** Beograd, društvo u skladu sa srbijanskim zakonom, sa adresom Ulica Španskih boraca 52, 11070 Novi Beograd, Srbija, upisano u Registar privrednih subjekata Srbije, pod matičnim brojem 21067709 (**Savjetnik**).

UVODNE IZJAVE

- (A) Partneri žele da osnuju fond rizičnog kapitala u obliku komanditnog društva (*commanditaire vennootschap*) u skladu sa holandskim zakonom za svrhu investiranja u hartije od vrijednosti s pravom učešća u dobiti ili u vezi sa hartijama od vrijednosti s pravom učešća u dobiti prihvatljivih MSP koja su osnovana i posluju u ciljnim zemljama.
- (B) Stoga Partneri žele da osnuju Fond.
- (C) Fond će biti osnovan kao zatvoreni fond.
- (D) Partneri i Savjetnik žele da sklope ovaj Sporazum da bi osnovali Fond i uredili svoja prava i obaveze u vezi sa Fondom.

USAGLAŠENO JE SLJEDEĆE

1. ZNAČENJE IZRAZA I TUMAČENJE

1.1 Značenje izraza

Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi korišćeni u ovom Sporazumu imaju značenje utvrđeno u Prilogu 2.

1.2 Tumačenje

U ovom Sporazumu:

- 1.2.1 sadržaj i naslovi su dati samo iz praktičnih razloga i ne utiču na strukturu ovog Sporazuma;
- 1.2.2 osim ako kontekst ne nalaže drugačije, riječi koje označavaju jedninu podrazumjevaju i množinu i obrnuto i pominanje ijednog od polova podrazumjeva sve ostale polove;
- 1.2.3 osim ako nije drugačije utvrđeno, pozivanja na uvodne izjave, priloge i klauzule se odnose pojedinačno na uvodne izjave i priloge, kao i na klauzule, ovog Sporazuma, a pozivanja na stavove u okviru datog priloga su pozivanja na stavove tog priloga, osim ako nije drugačije navedeno;
- 1.2.4 uvodne izjave i prilozi čine dio ovog Sporazuma i imaju istu snagu kao da su utvrđeni u glavnom dijelu ovog Sporazuma;
- 1.2.5 smatra se da termini na holandskom jeziku, u bilo kojoj jurisdikciji izvan Holandije, podrazumjevaju one koji su najbliži ekvivalenti pravnom terminu na holandskom jeziku u toj jurisdikciji;
- 1.2.6 tamo gdje su riječi na holandskom jeziku korišćene da se pojasni tekst na engleskom jeziku, riječi na holandskom imaju prednost u slučaju i u obimu suprotstavljenosti tekstu na engleskom;
- 1.2.7 riječi „ostali“, „podrazumjeva“ i „uključujući“ nikako ne označavaju ograničenje;
- 1.2.8 svako pominjanje „pisanog“ ili „napisanog“ podrazumjeva faksove i čitljivo preslikavanje riječi izraženih u stalnom i materijalnom obliku, ali ne podrazumjeva elektronsku poštu, osim ako izričito nije utvrđeno drugačije.

2. FOND

2.1 Osnivanje, naziv, adresa i upis u registar privrednih društava

- 2.1.1 Fond je osnovan ovdje navedenog datuma kao komanditno društvo (*commanditaire vennootschap*) u skladu sa holandskim zakonom sa Komplementarom kao komplementarom (*beherend vennoot*) i Komanditorima kao komanditorima (*commanditaire vennoten*).

- 2.1.2 Naziv Fonda je: Enterprise Innovation Fund C.V.
- 2.1.3 Adresa Fonda je Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam, Holandija.
- 2.1.4 Komplementar upisuje, i održava upis, Fonda u registru privrednih društava Holandije (*handelsregister*) na osnovu i u skladu sa važećim odredbama holandskog zakona i uslovima iz ovog Sporazuma.
- 2.1.5 Fond obezbjeđuje i Komplementar se stara da Fond nije registrovan na, i da glavno mjesto poslovanja Fonda nije promijenjeno u lokaciju izvan Holandije bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti 75% udjela u vlasničkom kapitalu. Za svaku navodnu registraciju na, ili promjenu glavnog mjesta poslovanja Fondau lokaciju izvan Holandije neophodno je pored prethodno pribavljene pisane saglasnosti pomenute u prethodnoj rečenici takođe da Savjetodavni odbor dâ savjetodavno mišljenje o tome, ili da mu se dostavi neki drugi dokaz koji Savjetodavni odbor smatra opravdano zadovoljavajućim i koje potvrđuje da se ograničena odgovornost Komanditora u skladu sa holandskim zakonom poštuje na toj lokaciji. Fond obezbjeđuje i Komplementar se stara da Savjetnik i Partner sa udjelom u dobiti ne mijenjaju svoje registrovano sjedište ili glavno mjesto poslovanja u lokaciju izvan zemlje osnivanja bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti 75% udjela u vlasničkom kapitalu. Za svaku navodnu registraciju na ili promjenu glavnog mjesta poslovanja Savjetnika ili Partnera sa udjelom u dobiti u lokaciju izvan zemlje osnivanja neophodno je pored prethodnog pribavljanja pisane saglasnosti pomenute u prethodnoj rečenici takođe da Savjetodavni odbor dâ savjetodavno mišljenje o tome, ili da mu se dostavi neki drugi dokaz koji Savjetodavni odbor smatra opravdano zadovoljavajućim i koje potvrđuje da se ograničena odgovornost Komanditora u skladu sa holandskim zakonom poštuje na toj lokaciji. O promjeni registrovanog sjedišta Komplementara, Partnera sa udjelom u dobiti, Savjetnika ili Fonda neophodno je neodložno i u pisanom obliku obavijestiti Komanditore.

2.2 Svrhe

2.2.1 Svrhe Fonda su:

- (a) da ostvari povraćaj investicija kroz investiranje rizičnog kapitala u skladu sa Uredbom Komisije (EC) 800/2008, u vidu investiranja u hartije od vrijednosti s pravom učešća u dobiti ili u vezi sa hartijama od vrijednosti s pravom učešća u dobiti isključivo prihvatljivih MSP koja su osnovana i posluju u ciljnim zemljama (**investicioni ciljevi**); i
- (b) da obavlja druge aktivnosti koje Komplementar smatra neophodnim, preporučljivim, prikladnim ili propratnim za gorenavedeno (uključujući stupanja u zaduženja) u svim slučajevima, na osnovu i u skladu sa ovim Sporazumom.

- 2.2.2 Fond investira samo u prihvatljiva MSP koja su osnovana i posluju u ciljnim zemljama na osnovu i u skladu sa Investicionim smjernicama.
- 2.2.3 Fond investira samo u hartije od vrijednosti s pravom učešća u dobiti i u vezi sa hartijama od vrijednosti s pravom učešća u dobiti:
- (a) preduzeća iz privatnog sektora (odnosno preduzeća čijih 50% posredno ili neposredno nije vlasnik niti ih kontroliše država u kojoj to preduzeće posluje ili neka lokalna samouprava ili organ iste); ili
 - (b) preduzeća iz javnog sektora (odnosno preduzeća čijih 50% posredno ili neposredno je vlasnik ili ih kontroliše država u kojoj to preduzeće posluje ili neka lokalna samouprava ili organ iste) koja posluju samostalno u okruženju konkurentnog tržišta, na koja se primjenjuje zakon o stečaju ili nesolventnosti i koja sprovode program za postizanje privatnog vlasništva ili kontrole.
- 2.2.4 Fond ne može poslovati kao fond koji investira jedino u druge investicione fondove, niti može ulagati u zajedničke ili kolektivne investicione šeme, niti preuzimati kontrolisane račune.

2.3 Period poslovanja

Period poslovanja Fonda počinje na inicijalni datum zaključenja i traje, osim ako Fond ne prestane sa radom ranije, do desete godišnjice od inicijalnog zaključenja, pod uslovom da, osim ako Fond ne prestane sa radom ranije, period poslovanja Fonda može da bude produžen na zahtjev Komplementara za do dva uzastopna perioda do jedne godine uz saglasnost vlasnika 75% udjela (taj period poslovanja, uključujući i produžetke, se naziva **period poslovanja**).

2.4 Finansijska godina

Finansijska godina Fonda za finansijske svrhe i računovodstvene svrhe komanditnog društva je kalendarska godina (**finansijska godina**).

2.5 Prijem komanditora

Lice se prima kao komanditor (*commanditaire vennoot*) Fonda u trenutku kada ovaj Sporazum ili primjerak istog izvrši to Lice ili neko u ime tog lica i u trenutku kada Sporazum o upisu udjela ili primjerak istog izvrše to Lice ili neko u ime tog Lica i Komplementar u ime Fonda, ili u trenutku kada Sporazum o upisu udjela ili primjerak istog izvrši to Lice ili neko u ime tog Lica i Komplementar u ime Fonda, nakon čega je saglasno da ga obavezuju i da će poštovati uslove iz ovog Sporazuma. Nakon inicijalnog zaključenja, Lica se primaju kao komanditori Fonda na način utvrđen u klauzuli 11.2.

2.6 Upravljanje ograničenim troškovima i rashodima

- 2.6.1 Ukupni rashodi Fonda (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, naknadu za upravljanje) koji dospijevaju na naplatu prije isteka investicionog perioda zbirno, ne dovodeći u pitanje ostala ograničenja rashoda Fonda ili druge rashode navedene u ovom Sporazumu, ne prelaze iznos gornje granice troškova upravljanja. Rashodi Fonda koji dospijevaju na naplatu prije isteka investicionog perioda biće izmireni na zahtjev Komplementara i nakon dostavljanja zadovoljavajućih dokaza o opravdanom nastanku takvih rashoda, iz spoljnih izvora finansiranja Instrumenta za predpristupnu podršku (IPA), pod uslovom da ti rashodi Fonda ispunjavaju uslove da budu podržani u okviru IPA i da su propisno dokumentovani i prikazani u revidiranim finansijskim izvještajima za odgovarajuću finansijsku godinu. Svi rashodi Fonda će se detaljno predstaviti u izvještaju Savjetodavnom odboru i uključiti u kvartalne izvještaje iz Klauzule 9.2.1. Bez obzira na gorenavedeno, Komplementar dostavlja godišnju procjenu troškova Fonda zajedno sa godišnjim operativnim budžetom na uvid i davanje primjedbi Savjetodavnom odboru na prvoj sjednici Savjetodavnog odbora za tekuću godinu i nakon toga prije ili najkasnije do prve sjednice Savjetodavnog odbora svake naredne godine. Za rashode Fonda koji dospijevaju na naplatu prije isteka investicionog perioda, a prelaze iznos ograničenih troškova upravljanja, ne opredjeljuju se sredstva u skladu sa prethodnom rečenicom, niti ih snosi Fond ili Komanditori, već ih snosi Komplementar.
- 2.6.2 Sve rashode Fonda nastale po isteku ili raskidu investicionog perioda plaća Fond i iznose rashoda Fonda, koje plaćaju Komplementar ili njegova Povezana društva u ime Fonda, Fond nadoknađuje tom Licu na zahtjev i po dostavljanju zadovoljavajućih dokaza o opravdanom nastanku tih troškova. Rashode Komplementara, prekoračenja rashoda Fonda i naknade za plasman ne plaća Fond, već Komplementar i njegova Povezana društva. Organizacioni troškovi se dokumentuju i prikazuju u revidiranim finansijskim izvještajima za odgovarajuću finansijsku godinu, uključujući sve refundacije Komplementaru ili njegovim Povezanim društvima u vezi sa tim troškovima. O naknadama za plasmani rashodima Fonda (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, organizacione troškove) se izvještava Savjetodavni odbor do neophodnog nivoa detalja i isti su sadržani u kvartalnim izvještajima iz klauzule 9.2.1. Bez obzira na gorenavedeno, Komplementar dostavlja godišnju procjenu troškova Fonda zajedno sa godišnjim operativnim budžetom na uvid i davanje primjedbi Savjetodavnom odboru na prvoj sjednici Savjetodavnog odbora za tekuću godinu i nakon toga prije ili najkasnije do prve sjednice Savjetodavnog odbora svake naredne godine. Bez obzira na gorenavedeno, za sve vanredne ili izuzetne troškove, ili troškove ili iznose poravnjanja vezane za pokretanje, odbranu ili poravnanje sporova ili parničnog postupka u vezi sa aktivnostima Fonda koji pojedinačno prelaze 0,5% ili zbirno prelaze 1% zbira preuzetih investicionih obaveza neophodno je prethodno pribaviti saglasnost Savjetodavnog odbora.

2.7 Registar

- 2.7.1 Komplementar obezbjeđuje da se u njegovom glavnom mjestu poslovanja vode knjige i evidencije Fonda koje obuhvataju, između ostalog, naziv, adresu i iznos preuzetih investicionih obaveza svakog partnera i sve druge informacije za koje Komplementar smatra da su neophodne i poželjne (**registar**). Registar nije dio ovog Sporazuma. Komplementar periodično ažurira registar u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se tačno predstavile informacije sadržane u njemu.

Svako upućivanje na registar u ovom Sporazumu se smatra upućivanjem na registar koji je periodično važeći. U skladu sa uslovima iz ovog Sporazuma, Komplementar može preduzeti radnje u vezi sa registrom za koje je ovim putem ovlašćen bez potrebe da pribavlja saglasnost drugog Partnera. Za izmjenu ili ažuriranje registra nije potrebno da Komanditori preduzimaju radnje.

- 2.7.2 Komanditori i njihovi propisno ovlašćeni zastupnici imaju pravo da steknu uvid u registar tokom uobičajenog radnog vremena. Na zahtjev Komanditora, Komplementar obezbjeđuje Komanditoru primjerak registra bez naknade.

2.8 Imovina Fonda

Zakonsko vlasništvo nad cjelokupnom imovinom Fonda ima Komplementar u svojstvu komplementara (*beherend vennoot*) Fonda, sa aspekta rizika i za račun Fonda. Bez ograničenja, svi bankovni računi Fonda biće na imenu Fonda ili Komplementara u ime Fonda i zakonsko vlasništvo nad hartijama od vrijednosti u portfolio investiciji biće registrovano na ime Komplementara, u ime Fonda.

2.9 Valuta

Svi ulози i raspodjele sredstava Partnerima, sve procjene ili obračuni u skladu sa uslovima iz ovog Sporazuma i svi završni računi Partnera ili Fonda se sačinjavaju, pripremaju i ažuriraju, zavisno od slučaja, u eurima, ili ako Komplementar opravdano odluči da euro više nije odgovarajuća valuta onda u nekoj drugoj valuti koju Komplementar odredi, uz prethodno pribavljanje jednoglasnog pristanka od Savjetodavnog odbora i pristanka vlasnika 75% udjela. Imovina Fonda izražena u valutama koje nisu euro se konvertuje u vrijednost u eurima po najpovoljnijem deviznom kursu na dan procjene. Obaveze koje Fond preuzme, uzrokuje ili stekne u redovnom poslovanju i koje su izražene u valutama koje nisu euro biće konvertovane u vrijednost u eurima po najpovoljnijem deviznom kursu na dan procjene.

3. KOMPLEMENTAR

3.1 Upravljanje Fondom

3.1.1 Upravljanje, kontrola i poslovanje Fonda i njegove investicione i druge aktivnosti se isključivo povjeravaju Komplementaru koji postupaju, bilo neposredno bilo putem propisno ovlaštenih zastupnika, kao komplementar (*beherend vennoot*) Fonda i njegov rukovodilac (*beheerder*). Komplementar će angažovati Savjetnika isključivo kao svog savjetnika u vezi sa upravljanjem Fondom u skladu sa Investicionim smjernicama. Komplementar, postupajući u sopstveno ime, i Savjetnik Fonda sprovode sva ovlašćenja navedena u klauzulama 3.2 i 3.3. Komplementar, postupajući u svoje ime, i Savjetnik sklapaju ugovor o investicionom savjetovanju u kojem su utvrđene usluge koje Savjetnik pruža Komplementaru, obaveze i ovlašćenja Savjetnika i naknada koju Komplementar treba da uplati Savjetniku, a koja nikako ne može biti viša od naknade za upravljanje, pod uslovom da:

- (A) se ugovor o investicionom savjetovanju automatski raskida u trenutku kada Komplementar prestane da bude komplementar Fonda ili Savjetnik prestane da bude jedini i isključivi investicioni savjetnik Komplementara u vezi sa aktivnostima Fonda.
- (b) Savjetnik nema pravo da donosi investicione odluke u ime Komplementara ili Fonda, niti da stupa u transakcije u njihovo ime ili da postupuje na neki drugi način koji obavezuje Fond.
- (c) Savjetniku nije dozvoljeno da postavlja pod-savjetnike ili da na neki drugi način prenosi, povjerava ili podugovara izvršenje sopstvenih dužnosti ili obaveza, osim u obimu koji je izričito utvrđen u ugovoru o investicionom savjetovanju.
- (d) upravljanje i obavljanje aktivnosti Fonda ostaju u odgovornosti Komplementara i postupanje Savjetnika i posrednika Komplementara se, za svrhe ovog Sporazuma, smatra postupanjem samog Komplementara, dok Komplementar ostaje u potpunosti odgovoran Fondu i svakom Komanditoru za takvo postupanje kao da se radi o postupanju Komplementara; i
- (c) Komplementar ne može raskinuti Ugovor o investicionom savjetovanju niti smijeniti Savjetnika bez jednoglasnog pristanka Savjetodavnog odbora.

3.1.2 Komplementar i Savjetnik:

- (a) obezbjeđuju, ne dovodeći u pitanje klauzulu 3.1.3 i klauzulu 3.8.7, dok se ne desi jedno od sljedećeg, odnosno (i) do kraja perioda poslovanja ili (ii) smjene Komplementara saglasno klauzuli 3.11, odgovarajući kadar i kadrovske resurse radi adekvatnog upravljanja Fondom i staraju se da su ti resursi raspoloživi Fondu (ili, u odnosu na Savjetnika, Komplementaru) i posvećuju koliko god vremena i pažnje je potrebno za adekvatno upravljanje poslovima Fonda (ili, u odnosu na Savjetnika, za odgovarajuće pružanje savjeta Komplementaru u vezi

sa upravljanjem poslovima Fonda). Komplementar i Savjetnik neodložno obavještavaju Savjetodavni odbor o promjenama u raspoređivanju stručnog kadra odgovornog za upravljanje Fondom i Društvima emitentima.

- (b) samo u odnosu na Komplementara, obavljaju sve poslove i izvršavaju sve obaveze ili uslove koje nalaže ili utvrđuje komplementar u skladu sa zakonom (bez obzira da li se to obavlja u ime Fonda ili ne);
- (c) u svakom trenutku postupaju u dobroj vjeri u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava na osnovu dokumentacije Fonda; i
- (d) u ispunjenju obaveza na osnovu dokumentacije Fonda, u svakom trenutku se pridržavaju i obezbjeđuju da Fond postupa u skladu sa (i) uslovima iz ovog Sporazuma (uključujući Investicione smjernice), (ii) uslovima koje postavljaju IPA i srodni akti, i obavljaju sve poslove i ispunjavaju sve obaveze ili uslove koji su predviđeni ili utvrđeni u važećem zakonu.

3.1.3 Najkasnije tri mjeseca od inicijalnog zaključenja, Komplementar obezbjeđuje i održava adekvatan kadar u svim kancelarijama u ciljnim zemljama tokom investicionog perioda, što obuhvata sljedeće:

- (a) Nivo 1: dodijeljeni partner, koji je ključni rukovodilac sa najmanje pet godina iskustva u oblasti privatnog vlasničkog kapitala ili rizičnog kapitala, odgovoran za upravljanje poslovima Fonda u odgovarajućim geografskim područjima;
- (b) Nivo 2: rukovodilac investicija, kao lice sa tri do pet godina iskustva u oblasti privatnog vlasničkog kapitala, investiranja u rizični kapital i korporativnih finansija, sa diplomom iz finansija ili tehničkih nauka i odgovornošću za procese investiranja uključujući, ali ne ograničavajući se na, sklapanje poslova i praćenje društava emitenata;
- (c) Nivo 3: analitičar, saradnik, kao lice sa diplomom osnovnih studija ili ekvivalentnom diplomom koje je odgovorno za analize tržišta, sklapanje poslova i razmatranje investicionih prilika i koje takođe pruža podršku službenicima na višim pozicijama u investicionim procesima i procesima praćenja portfolija.

Komplementar može angažovati ili smijeniti dodijeljenog partnera, rukovodioca investicija ili analitičara po sopstvenom nahođenju (u svakom trenutku u skladu sa klauzulom 6.6). Takva smjena se sprovodi u periodu od tri mjeseca nakon što radno mjesto treba da bude popunjeno i o angažovanju ili smjeni se neodložno obavještava Savjetodavni odbor.

3.1.4 Investicioni tim mora biti nezavisan i mora biti u poziciji da nezavisno donosi upravljačke odluke, naročito bez uticaja Komanditora, finansijera ili neke treće strane koja nije integrisana u Fond u svojstvu savjetnika, pod-rukovodica, stručnjaka ili slično.

- 3.1.5 Komplementar obezbjeđuje da je u roku od tri mjeseca od inicijalnog zaključenja angažovan novi partner koji će biti u potpunosti posvećen upravljanju portfolijom naslijeđene imovine RSG-a. Povreda obaveze pomenute u prethodnoj rečenici predstavlja materijalnu povredu ovog Sporazuma. Radi izbjegavanja svake sumnje, tog novog partnera ne zapošljava Komplementar i nadoknađuje novog partnera (osnovna zarada, bonusi, naknada od udjela u dobiti) obezbjeđuje rukovodilac fonda Prvi Sklad (RSG Capital, venture capital management, d.o.o.). O zapošljavanju novog partnera se neodložno obavještava Savjetodavni odbor.

3.2 Ovlašćenja

Komplementar jeste i ovim putem se ovlašćuje da sprovodi ili da obezbjeđuje sprovođenje svih radnji koje Komplementar smatra neophodnim, preporučljivim, prikladnim i propratnim za ispunjavanje svrhe Fonda, za koje se ne zahtijeva da ijedno Lice, uključujući Komanditora, sprovodi radnje, daje odobrenja ili glasa, osim ako je to konkretno utvrđeno u dokumentaciji Fonda i bez ograničavanja opštosti gorenavedenog, Fond i Komplementar se ovim putem ovlašćuju da:

- (a) stiču, drže, prenose, upravljaju, glasaju i posjeduju sopstvene hartije od vrijednosti i drugu imovinu Fonda (po potrebi) uključujući stupanje u radnje upravljanja (*beschikkingshandelingen*) i radnje raspolaganja (*beschikkingshandelingen*) u skladu sa uslovima iz ovog Sporazuma;
- (b) osnivaju, održavaju ili zatvaraju jednu ili više kancelarija u Holandiji i ciljnim zemljama;
- (c) rezervišu finansijska sredstva za koja Komplementar u dobroj mjeri smatra da su neophodna ili poželjna za buduće rashode i obaveze Fonda (bez obzira da li se radi o stvarnim ili potencijalnim) koje dospjevaju na naplatu u roku od tri mjeseca, pod uslovom da iznos tih rezervisanih sredstava u bilo kom trenutku ne prelazi 1% od ukupne preuzete investicione obaveze, uz prethodno pribavljenu saglasnost Savjetodavnog odbora;
- (d) sprovode, brane, izmiruju i raspolažu postupcima u skladu sa klauzulom 2.6.2;
- (e) u skladu sa klauzulom 3.1.1 angažuju ili otpuštaju konsultante, revizore, advokate, posrednike za plasman, računovođe i ostale posrednike i zaposlene, uključujući Lica koja mogu biti Povezana društva Komplementara, pod uslovom da Savjetodavni odbor odobri uslove angažovanja Povezanog društva Komplementara ili Savjetnika, i ovlašćuju posrednike i zaposlene da postupaju za račun i u ime Fonda, pod daljim uslovom da Komplementar ne može povjeravati donošenje odluka o investiranju i prekidu investiranja i da Komplementar zadržava krajnju odgovornost za svako činjenje ili nečinjenje tog Lica;

- (f) postavljaju depozitara u skladu sa uslovima iz AIFMD ili drugih propisa EU primjenjivih na fondove rizičnog kapitala ako se to zahtijeva u skladu sa AIFMD ili nekim drugim propisom EU;
- (g) izvršavaju obaveze u skladu sa ugovorima i sporazumima svake vrste, kao i njihovim izmjenama i dopunama, koje su potrebne ili propratne za ponudu i prodaju udjela Fonda, kao i za sticanje, držanje i prenos hartija od vrijednosti, ili za neko drugo ispunjavanje svrha Fonda, i preduzimaju ili ne preduzimaju radnje u vezi sa ponudom i prodajom, sticanjem, držanjem ili prenosom, ili investiranjem i drugim aktivnostima Fonda, kada je to neophodno, preporučljivo, prikladno ili propratno za ispunjavanje svrha Fonda;
- (h) u skladu sa klauzulom 5.2.1, daju pozajmice u novcu i izdaju garancije, zaključuju ugovore u vezi sa obavezama Fonda ili jednog ili više Društava emitenata;
- (i) sačinjavaju i podnose poreske prijave Fonda, glasaju u skladu sa važećim poreskim zakonom u pogledu postupanja prema stavkama Fondovih prihoda, gubitka, dobiti, odbitka i kredita, kao i u vezi sa svim drugim relevantnim pitanjima koja Komplementar smatra neophodnim ili prikladnim i, u skladu sa klauzulom 9.1, biraju metod sprovođenja knjigovodstvenih i računovodstvenih postupaka koje će primjenjivati Fond;
- (j) sprovode sve radnje koje mogu biti neophodne, preporučljive, prikladne ili propratne za nastavak valjanog postojanja Fonda kao komanditnog društva u skladu sa važećim zakonom i u svakoj drugoj jurisdikciji u kojoj je ta radnja neophodna da se zaštiti ograničena odgovornost komanditora ili da se obezbjedi da Fond, u skladu sa ograničenom odgovornošću, sprovodi investicione i druge aktivnosti u kojima je angažovan; i
- (k) sprovode sve druge aktivnosti koje su neophodne za, ili povezane sa, ili propratne gorenavedenim investicionim i drugim aktivnostima Fonda.

3.3 Konkretno ovlašćenje

U skladu sa klauzulom 14.10, Komplementar može (i) da u ime Fonda izvršava Sporazume o upisu udjela ili druge ugovore da bi podstakao neko lice da upiše udjele u Fond, kao i izmjene i dopune tih ugovora i sve ugovore koji se pri tome uzimaju u obzir i (ii) postupajući u svoje ime, da izvršava ugovor o investicionom savjetovanju između Komplementara i Savjetnika u skladu sa odredbama klauzule 3.1.1, sve to (u skladu sa ograničenjima predviđenim u drugim odredbama) bez postupanja, davanja saglasnosti i glasanja Komanditora ili drugog Lica. Komplementar je ovim putem ovlašćen da, u ime Fonda, stupa i izvršava ugovore opisane u prethodnoj rečenici, ali se to ovlašćenje ne

smatra ograničenjem prava Komplementara da stupa u druge ugovore u ime Fonda (u skladu sa drugim ograničenjima izričito utvrđenim u ovom Ugovoru).

3.4 Odgovornost Komplementara

Kao što je previđeno holandskim zakonom, Komplementar je solidarno i pojedinačno odgovoran za dugove i obaveze Fonda prema trećim stranama (koje nisu drugi Partneri) i Komplementar je odgovoran prema drugim Partnerima na način utvrđen u ovom Sporazumu, u skladu sa obavezujućim odredbama holandskog zakona.

3.5 Zastupanje Fonda pred stranama

Komplementar je isključivo i jedino ovlašćen da zastupa Fond i da ga obavezuje prema stranama u vezi sa svim pravnim aktima. Na neograničeno ovlašćenje zastupanja Komplementara utvrđeno u ovoj klauzuli 3.5 ne utiču saglasnost ili ovlašćenje koje zahtijevaju Investicioni odbor, Savjetodavni odbor, Komanditori, godišnja sjednica ili neka druga sjednica Partnera u skladu sa ovim Sporazumom, niti ovdje utvrđena ograničenja ovlašćenja Komplementara ili Fonda, koja predstavljaju ugovorna ograničenja samo između Komanditora i Komplementara.

3.6 Imovina i obaveze Komplementara

Komplementar neće biti angažovan u nekom drugom poslu, osim u ovom vezanom za Fond. Komplementar ovim putem preuzima obavezu da u svakom trenutku uredno i tačno plaća i izmiruje svoje zasebne i privatne dugove i obaveze, sadašnje ili buduće, koje je on izazvao i preuzeo kao glavnica, i to ne u svojstvu Komplementara Fonda, i nadoknađuje Fondu štetu koju uzrokuju oni i sve obaveze, radnje, postupci, troškovi, potraživanja i zahtjevi u vezi sa njima.

3.7 Imovina kojim upravlja Komplementar

Komplementar ne upravlja, bilo posredno bilo neposredno, kroz društvo sa kojim je Komplementar povezan na osnovu zajedničkog upravljanja ili kontrole, ili na osnovu značajnog posrednog ili neposrednog vlasničkog udjela, portfolijima alternativnih investicionih fondova čija imovina kojom se upravlja, uključujući imovinu stečenu finansiranjem dugovima, ne prelazi ukupnu gornju granicu od 100 miliona eura.

3.8 Sukob interesa

- 3.8.1 Do dana koji slijedi nakon posljednjeg dana investicionog perioda, ni Komplementar, niti Savjetnik niti ijedan član Investicionog odbora, niti ijedan Ključni rukovodilac, niti ijedno njegovo Povezano društvo ne učestvuju, ne zaključuju, ne upravljaju, ne savjetuju i ne obavljaju funkcije ili dužnosti koje su značajno slične prirode onima koje sprovode u ime i za račun Fonda, za drugi investicioni fond ili preduzeće za zajedničko

investiranje (uključujući kontrolisane račune) (**Fond nasljednik**), bez obzira da li je on usmjeren ili ne ka istim investicionim mogućnostima kao što su one ka kojima je usmjeren Fond, ili ka investicionoj strategiji koja je u značajnoj mjeri slična ili se značajno preklapa sa Fondom. Prije isteka ili raskida investicionog perioda ni Komplementar, niti Savjetnik, niti i jedan član Investicionog odbora, niti i jedan Ključni rukovodilac, niti i jedno njihovo Povezano društvo ne učestvuju u marketinškim aktivnostima povezanim sa Fondom nasljednikom, uključujući izdavanje nacрта memoranduma o privatnim plasmanima ili sličnih dokumenata, bez pristanka Savjetodavnog odbora.

- 3.8.2 Ni Komplementar, niti Savjetnik, niti i jedno njihovo Povezano društvo, niti i jedan njihov direktor, visoki službenik ili zaposleni (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, svakog člana Investicionog odbora i Ključne rukovodioce i njihova Povezana društva) ne mogu, bilo posredno bilo neposredno, da investiraju u ili da budu vlasnici hartija od vrijednosti nekog od Društava emitenata. Ni Komplementar, niti Savjetnik, niti i jedno njihovo Povezano društvo, niti i jedan Ključni rukovodilac, niti i jedno njihovo Povezano društvo ne mogu tokom investicionog perioda sprovesti privatne investicije osim pasivnih investicija u nepokretnu imovinu, investicione fondove, depozite banaka i slične instrumente, ili društava koja se kotiraju na berzi gdje vlasnički kapital tog lica ne prelazi 1% od hartija od vrijednosti koje se kotiraju na berzi. Bez obzira na gorenavedeno, prepoznato je da Ključni rukovodioci i njihova Povezana društva posjeduju određene prethodne investicije koje su bile sprovedene prije inicijalnog datuma zaključenja, kao što je navedeno u Prilogu 3 ovog Sporazuma. Komplementar i Savjetnik garantuju da ni oni niti njihova Povezana društva ne posjeduju hartije od vrijednosti u drugim društvima u privatnom vlasništvu, osim prethodnih investicija. Nijedan dio ove klauzule 3.8.2 ne zabranjuje ni Ključnim rukovodiocima niti njihovim Povezanim društvima da posjeduju, sprovedu dodatne investicije u ili da raspolazu hartijama od vrijednosti u prethodnoj investiciji, pod uslovom da Savjetodavni odbor bude obavješten o toj dodatnoj investiciji ili raspolaganjima.
- 3.8.3 U slučaju da je, uz prethodno pribavljenu saglasnost Savjetodavnog odbora u skladu sa klauzulom 3.8.5 ili 3.8.6, Fond posredno ili neposredno investirao u Društvo emitent, ili u hartije od vrijednosti Povezanog društva, u kojima Komplementar, Savjetnik ili njihova Povezana društva imaju posredno ili neposredno vlasništvo nad akcijama, Komplementar, Savjetnik ili Povezano društvo ne mogu, bez prethodno pribavljene saglasnosti Savjetodavnog odbora, raspolagati tim udjelom ako se to raspolaganje dešava prije ili nakon, a ne istovremeno sa potpunim raspolaganjem tom investicijom od strane Fonda.
- 3.8.4 Tokom investicionog perioda, svaku investicionu mogućnost koja je predstavljena ili koju su utvrdili Komplementar, Savjetnik, članovi Investicionog odbora, Ključni rukovodioci ili njihova Povezana društva i koja je u skladu sa Investicionom

smjernicama Komplementar ili Savjetnik prioritetno nude Fondu, a Komplementar i Savjetnik utiču na svoja Povezana društva da prioritetno ponude tu investicionu mogućnost Fondu. O svakoj mogućnosti koja nije ponuđena Fondu Savjetodavni odbor će biti obavješten u periodičnim izvještajima.

- 3.8.5 Bez opravdanog razloga i prethodno pribavljene saglasnosti Savjetodavnog odbora, Fond neće investirati u, niti će obezbjediti finansiranje za portfolio investiciju u kojoj Komplementar, Savjetnik ili njegova Povezana društva, direktori, visoki službenici, zaposleni, partneri ili rukovodioci, fond prethodnik, Fond nasljednik ili neki drugi investicioni instrument kojim upravlja ili ga savjetuje Komplementar, Savjetnik ili njegovo Povezano društvo posjeduju udio ili kojoj je neko od tih Lica obezbjedilo finansiranje, niti će koinvestirati sa nekim od tih Lica, uključujući prethodne investicije i portfolio naslijeđene imovine RSG-a. U slučaju da Komplementar namjerava da uzme u obzir takvu transakciju o tome mora neodložno obavijestiti Savjetodavni odbor i zatražiti izričitu prethodno datu jednoglasnu saglasnost Savjetodavnog odbora prije preduzimanja neke radnje.
- 3.8.6 Ne dovodeći u pitanje klauzulu 3.8.5, Fond ne može stupiti u ugovore i transakcije sa Komplementarom, Savjetnikom ili njihovim Povezanim društvima koja nisu izričito ovlašćena niti razmotrena u ovom Sporazumu, osim ako Savjetodavni odbor za to ne dâ saglasnost unaprijed. Bez prethodno pribavljene saglasnosti Savjetodavnog odbora, Fond ne može ni steći niti prodati portfolio investiciju Komplementaru, Savjetniku ili njihovim Povezanim društvima, direktorima, visokim službenicima, zaposlenima, partnerima ili rukovodiocima, fondu prethodniku, Fondu nasljedniku ili nekom drugom investicionom instrumentu kojim upravljaju Komplementar, Savjetnik ili njihova Povezana društva. Bez obzira na gorenavedeno, saglasnost Savjetodavnog odbora nije potrebna u skladu sa ovom klauzulom 3.8.6 za plaćanja ili aranžmane vezane za prihode od naknada, pod uslovom da se poštuju odredbe iz klauzule 8.4(b).
- 3.8.7 Tokom investicionog perioda, Komplementar i Savjetnik obezbjeđuju da (a) Jan Kobler, Jure Mikuž, Tatjana Zabas i Domagoj Oreb (ili njihova Kvalifikovana zamjena) posvećuju svoje svoje cjelokupno radno vrijeme i napore poslovima Fonda i portfoliju naslijeđene imovine RSG-a pod uslovom da u pogledu raspoređivanja vremena između Fonda i portfolija naslijeđene imovine oni posvećuju poslovima Fonda značajno radno vrijeme i napore. Po isteku ili raskidu investicionog perioda, Komplementar i Savjetnik obezbjeđuju da Ključni rukovodioci posvećuju vrijeme i investiraju napor u Fond u mjeri u kojoj je to neophodno i odgovarajuće za adekvatno upravljanje poslovima Fonda i Društava emitenata.
- 3.8.8 Bez obzira na druge odredbe ovog Sporazuma, Komplementar i Savjetnik preuzimaju obavezu da će neodložno uputiti i u potpunosti obavijestiti Savjetodavni odbor o aktivnostima u koje su uključeni Komplementar, Savjetnik, članovi Investicionog

odбора, Ključni rukovodioci ili njihova Povezana društva koje bi mogle da dovedu do stvarnih ili potencijalnih sukoba interesa. Komplementar i Savjetnik traže da Savjetodavni odbor odredi pravac djelovanja u pogledu postojećeg ili potencijalnog sukoba interesa prije stupanja u transakciju. Fond stupa u transakcije po tržišnim uslovima.

3.9 FSA

- 3.9.1 Učešće u Fondu se samo može ponuditi broju lica koji je manji od 150. Prethodna pisana saglasnost Komplementara je neophodna kada Komanditor namjerava da ponudi učešće u Fondu. Učešće u Fondu se ne nudi javnosti u Holandiji.
- 3.9.2 Ni od Fonda niti od Komplementara (*beheerder*) se ne zahtijeva da pribavljaju dozvolu u skladu sa FSA, jer (i) se rukovodilac pridržava i nastaviće da se pridržava uslova predviđenih u članu 3(2)(a) AIFMD, koji su ugrađeni u FSA, i (ii) učešće u Fondu može biti ponuđeno broju lica koji je manji od 150. Saglasno tome, od Komplementara se ne zahtijeva da bude licenciran u skladu sa FSA već da se registruje u AFM i da se pridržava određenih uslova tekućeg izvještavanja. Komplementar ne podliježe nadzoru predviđenom u poglavlju Razborit nadzor finansijskih preduzeća i poglavlju Sprovođenje poslovnog nadzora finansijskih preduzeća u skladu sa FSA.
- 3.9.3 Za ovu ponudu nije neophodan prospekt predviđen Direktivom o prospektu. Udio u Fondu se samo može ponuditi ili prodati, posredno ili neposredno, u skladu sa zakonskim uslovima primjenjivim u datoj jurisdikciji.
- 3.9.4 Svako lice koje želi da kupi udio u Fondu ima odgovornost da se informiše o i da se pridržava svih važećih zakona i propisa date jurisdikcije. Ovaj Sporazum ne predstavlja ponudu za prodaju, niti posredovanje u ponudi za upis akcija, niti kupovinu akcija Fonda u datoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili posredovanje protivzakoniti.

3.10 Odgovornost

Ne dovodeći u pitanje odgovornost Komplementara i njegovih Povezanih društava prema Komanditorima proisteklu iz kršenja obaveza u skladu sa ovim Sporazumom ili, nezavisno od toga, u skladu sa važećim zakonom izmijenjenim ovim Sporazumom/as modified by this Agreement, ni Komplementar i niti njegova Povezana društva nisu odgovorni za povraćaj kapitalnog uloga Partnera, osim ako to nije predviđeno ovim Sporazumom.

3.11 Smjena Komplementara

- 3.11.1 Komplementar informiše Komanditore u pisanom obliku odmah po nastanku ponašanja koje je osnov za smjenu. Komplementar može biti smijenjen sa mjesta komplementara Fonda po nastanku ponašanja koje je osnov za smjenu putem pisanog glasanja većinskih vlasnika. Komanditori koji čine 10% u vlasništvu mogu zahtijevati od Komplementara da sazove Generalnu skupštinu (ako je to neophodno) u cilju glasanja o smjeni. Nakon

glasanja ili zahtjeva Komanditora da se sazove generalna skupština, Komplementar više ne izdaje obavještenja o povlačenju i Fond se angažuje samo u aktivnostima utvrđenim u klauzuli 5.1.4, sa izuzetkom dodatnih investicija i prekida investicija koje nisu dozvoljene osim onih koje je Fond ili Komplementar imao zakonsku obavezu da završi i koje su započete prije nastanka ponašanja koje je osnov za smjenu, a Komplementar u potpunosti sarađuje sa Komanditorima da bi odredbe ove klauzule 3.11 bile sprovedene i obezbjeđuje neodložan i efikasan prenos kontrole Fonda i svih portfolio investicija likvidatoru ili zamjeni komplementara, a potom (i) zamjenu Komplementara Fonda određuju vlasnici većinskog udjela u pisanom obliku, ili (ii) Fond likvidira likvidator kog imenuju vlasnici većinskog udjela pisanim glasanjem. Nakon tog glasanja:

- (a) Komplementar neodložno obezbjeđuje zamjeni komplementara ili likvidatoru (koje god je primjenjivo) svu imovinu Fonda, računovodstvene knjige, evidencije, registre i druga dokumenta koja pripadaju Fondu, a koja on posjeduje ili kontroliše;
- (b) zamjena komplementara Fonda se prima u Fond kao komplementar Fonda i neodložno mijenja i dopunjuje ovaj Sporazum uz pisanu saglasnost vlasnika većinskog udjela kako bi se prikazalo (i) da je primljena zamjena komplementara i (ii) da se Komplementar povukao sa mjesta komplementara Fonda.
- (c) nakon smjene Komplementar prestaje da bude Partner u Fondu;
- (d) Partner sa udjelom u dobiti, od nastanka ponašanja koje je osnov za smjenu, automatski više nema pravo na raspodjelu iz udjela u dobiti u skladu sa klauzulom 7;
- (e) pravo smijenjenog Komplementara da prima buduće rate naknade za upravljanje prestaje po nastanku ponašanja koje je osnov za smjenu, bez dalje nadoknade;
- (f) za sve druge svrhe ovog Sporazuma (uključujući svrhu definicije Lica sa pokrićem), zamjena Komplementara Fonda se smatra Komplementarom u skladu sa ovim Sporazumom i smatra se da je primljena kao komplementar Fonda pri čemu nijedno Lice, uključujući Komanditora, ne preduzima dalje radnje, ne daje saglasnost niti glasa, nakon što izvrši instrument koji označava da je saglasan da bude obavezan uslovima iz ovog Sporazuma od trenutka neposredno prije smjene zamijenjenog Komplementara i nastavlja da sprovodi investicione i druge aktivnosti Fonda bez prestanka rada.

3.11.2 Komplementar može da bude smijenjen sa mjesta komplementara Fonda u svakom trenutku nakon datuma institucionalnog zaključenja na osnovu glasanja vlasnika 75% udjela. Nakon tog glasanja, Komplementar ne izdaje obavještenja o povlačenju, sa

izuzetkom dodatnih investicija i prekida investicija u pogledu kojih je Fond ili Komplementar imao zakonsku obavezu da završi i koja su ugovorene prije nastanka ponašanja koje je osnov za smjenu, osim uz prethodno pribavljenu saglasnost Savjetodavnog odbora, i Komplementar u potpunosti sarađuje sa Komanditorima u cilju sprovođenja odredbi ove klauzule 3.11 i obezbjeđuje neodložan i efikasan prenos kontrole Fonda i svih portfolio investicija likvidatoru ili zamjeni komplementara, i onda (i) vlasnici 75% udjela određuju zamjenu Komplementara Fonda u pisanom obliku, ili (ii) Fond likvidira likvidator kojeg imenuju vlasnici većinskog udjela glasanjem u pisanom obliku. Nakon tog glasanja:

- (a) zamjena komplementara Fonda se prima u Fond kao komplementar Fonda i neodložno mijenja i dopunjuje ovaj Sporazum uz pisanu saglasnost vlasnika većinskog udjela, uključujući Komanditora, da bi se prikazao (i) prijem zamjene komplementara i (ii) povlačenje Komplementara kao komplementara Fonda.
- (b) pravo smijenjenog Komplementara da prima buduće rate od naknade za upravljanje prestaje, pod uslovom da smijenjeni Komplementar ima pravo da dobije nadoknadu za gubitak pozicije u iznosu koji je jednak naknadi za upravljanje koja se isplaćuje Komplementaru za prethodni kvartal (umanjeno za iznose primljene prije datuma smjene za periode nakon datuma smjene);
- (c) Partner sa udjelom u dobiti nastavlja da bude Komanditor Fonda i dalje ima pravo da dobije raspodjele iz udjela u dobiti u skladu sa klauzulom 7.3 (osim kada sesredstva raspodjeljuju poprodaji likvidaciji Fonda i nisu isplaćena nakon smjene) ali samo u odnosu na procenat iznosa koji bi imao pravo da primi da je Komplementar bio smijenjen u skladu sa ovom klauzulom 3.11.2 što se utvrđuje u skladu sa sljedećom formulom:

$$RCI = CI * (X / 120)$$

pri čemu:

- RCI predstavlja udio raspodjeljivih sredstava i naknada koje se dodjeljuju Partneru sa udjelom u dobiti u skladu sa ovim Sporazumom nakon smjene Komplementara u skladu sa klauzulom 3.11.2;
- CI predstavlja udio u dobiti u vezi sa portfolio investicijama koje je Fond stekao na dan smjene; i
- X predstavlja broj cijelih kalendarskih mjeseci koji su prošli između inicijalnog zaključenja i datuma smjene.

Gorenavedeni obračun ima za cilj da prikaže namjeru da se udio u dobiti biti prenosi linearno pri čemu (i) se 10% od udjela u vlasništvu prenosi svake godine, a 90% udjela u vlasništvu se prenosi po završetku cijele devete godine

od inicijalnog zaključenja i (ii) preostalih 10% naknade od udjela u vlasništvu se prenosi nakon (x) prodaje ili likvidacije posljednje portfolio investicije u Fondu (y) završetka cijele desete godine od inicijalnog zaključenja (z) datuma likvidacije Fonda, nezavisno od gorenavedenih načela. Ako je investicioni period produžen za dodatnih dvanaest mjeseci, prenos udjela u dobiti se koriguje tako da se udio u dobiti u iznosu od 50% prenosi nakon isteka šeste godišnjice od inicijalnog zaključenja Fonda, a preostala naknada od udjela u dobiti se prenosi u jednakom iznosu tokom preostalog trajanja Fonda u skladu sa gorenavedenim načelima;

- (d) Komplementar neodložno obezbjeđuje zamjeni Komplementarasvu imovinu Fonda, računovodstvene knjige, evidencije, registre i ostala dokumenta koja pripadaju Fondu koja on posjeduje i kontroliše i sva plaćanja u skladu sa gorenavedenim pod-klauzulama (b) i (c) su uslovljena prijemom te imovine i dokumenata od strane zamjene Komplementara.
- (e) Za sve druge svrhe ovog Sporazuma (uključujući svrhu definisanja Lica sa pokrićem), zamjena Komplementara Fonda se smatra Komplementarom u skladu sa uslovima ovog dokumenta i smatra se da je primljena za komplementara Fonda pri čemu se ne zahtijeva da ijedno Lice, uključujući Komanditora, preduzima radnje, daje saglasnost ili glasa, nakon što izvrši instrument koji označava da je saglasan da bude obavezan uslovima iz ovog Sporazuma od trenutka koji neposredno prethodi smjeni zamijenjenog Komplementara.

4. KOMANDITORI

4.1 Učešće u upravljanju i glasanju

- 4.1.1 Nijedan Komanditor ne učestvuje u upravljanju i kontroli Fondovih investicionih ili drugih aktivnosti, ne obavlja poslove u ime Fonda niti ima ovlašćenje da potpisuje dokumenta u ime ili da na drugi način obavezuje Fond (sa ili bez punomoćja u ime Fonda). Osim ako nije drugačije utvrđeno, izbor, glasanje, odustanak ili pristanak Partnera (uključujući pozivanje na vlasnike (ili drugi utvrđeni procenat) većinskog udjela) se obračunavaju kao procenat pojedinačnih preuzetih investicionih obaveza Partnera koji imaju pravo na izbor, glasanje, odricanje ili pristanak u vezi sa tim izborom, glasanjem, odricanjem ili pristankom.
- 4.1.2 Nijedna odredba ovog Sporazuma ne obavezuje Komanditore da upućuju investicije Fondu ili da ograničavaju investicije koje Komanditor može da sprovede.
- 4.1.3 U najširem obimu koji zakon dozvoljava, ostvarivanje prava dodijeljenih Komanditoru u ovom dokumentu se ne tumači kao učešće tog Komanditora u kontroli investicionih ili

drugih aktivnosti (uključujući upravljanje) Fonda u kojima bi Komanditor bio odgovoran kao komplementar za dugove i obaveze Fonda.

4.2 Ograničenje odgovornosti

Osim ako holandskim zakonom nije predviđeno drugačije (i) Komanditori nisu odgovorni za dugove i obaveze Fonda prema trećim stranama, (ii) Komanditori su odgovorni Fondu samo do iznosa koji je periodično jednak njihovim preostalim preuzetim investicionim obavezama i (ii) Partner sa udjelom u dobiti je odgovoran samo na način utvrđen u ovom Sporazumu.

4.3 Investicioni odbor

- 4.3.1 Komplementar osniva investicioni odbor (**Investicioni odbor**) sastavljen iz četiri člana. Početni članovi Investicionog odbora su Jure Mikuz, Jan Kobler, Tatjana Zbasu i Domagoj Oreb. Član Investicionog odbora može biti smijenjen ili Komplementar može imenovati člana koji ga zamjenjuje pod uslovom da imenovana zamjena bude Ključni rukovodilac (ili Kvalifikovana zamjena) i da je tu zamjenu prethodno odobrio Savjetodavni odbor. Komplementar može imenovati posmatrače u Investicionom odboru koji nemaju pravo glasa.
- 4.3.2 Investicioni odbor će razmatrati prijedloge za investiranje i za prekid investiranja koje podnosi Komplementar i obavijestiti Komplementara o tome da li Investicioni odbor smatra da su prijedlozi prihvatljivi. Komplementar takođe predstavlja Investicionom odboru očekivane troškove detaljnog ispitivanja poslovanja prije početka detaljnog ispitivanja poslovanja. Investicioni odbor se sastaje redovno i onoliko često koliko je potrebno da se razmotre prijedlozi za investiranju prekid investiranja, kao i godišnje radi razmatranja procjena portfolio investicija.
- 4.3.3 Investicioni odbor donosi odluke na osnovu većine od 75% njegovih članova (odnosno, jednoglasnost minus jedan), bez obzira da li su prisutni ili ne, bilo na sjednici bilo u pisanom obliku. Sjednice se mogu održavati telefonom – ili putem videokonferencije pod uslovom da svi učesnici mogu međusobno da se čuju. Sjednice Investicionog odbora se održavaju u skladu sa pravilima i postupcima koje određuje Investicioni odbor.
- 4.3.4 Komplementar samo obavezuje Fond prema stranama u vezi sa investiranjem ili prekidom investiranja uz prethodno pribavljenu saglasnost Investicionog odbora.
- 4.3.5 Komplementar obezbjeđuje da (i) svi članovi Investicionog odbora obavještavaju Investicioni odbor i Savjetodavni odbor o svim aktivnostima koje dovode do sukoba čim to bude izvodljivo i nakon što član sazna za sukob, (ii) se članovi koji su u sukobu uzdržavaju od glasanja o transakcijama ili investicijama koje uzrokuju sukob, i (iii) Komplementar obavještava Savjetodavni odbor o svim transakcijama i investicijama

koja uzrokuju sukob čim to bude moguće i Savjetodavni odbor može glasati o odricanju od tog sukoba u svakom pojedinačnom slučaju.

- 4.3.6 Članovi Investicionog odbora obavljaju funkciju bez nadoknade, uključujući gotovinske izdatke kao što su putni troškovi nastali zbog prisustva na sjednicama Savjetodavnog odbora koje snosi Komplementar ili Savjetnik. Fond obeštećuje članove Investicionog odbora u skladu sa klauzulom 10.1.

4.4 Savjetodavni odbor

- 4.4.1 Komplementar odmah nakon inicijalnog datuma zaključenja osniva savjetodavni odbor (**Savjetodavni odbor**) sastavljen iz najmanje dva, a najviše pet članova. Članovi Savjetodavnog odbora su nezavisni od Komplementara i njegovih Povezanih društava. I EIF i EBRD imaju pravo da imenuju i, zavisno od slučaja, smijene imenovanog člana Savjetodavnog odbora pod uslovom da su oni Komanditori. Komplementar može smijeniti člana Savjetodavnog odbora kojeg imenuju EIF i EBRD na zahtjev Komanditora koji je predložio tog člana. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, članove Savjetodavnog odbora imenuje Komplementar u skladu sa niže navedenim odredbama. Ti članovi Savjetodavnog odbora predstavljaju one Komanditore (osim EBRD i EIF) čije su preuzete investicione obaveze jednake ili prelaze 5 miliona eura, a koji su naznačili da žele da imaju člana u Savjetodavnom odboru ili, u slučaju da na datum završnog zaključenja nijedan Komanditor (osim EBRD i EIF) imaju preuzete investicione obaveze koje su jednake ili prelaze tu graničnu vrijednost, Komanditor sa drugom najvećom preuzetom investicionom obavezom koji je voljan da prihvati imenovanje. U svrhu utvrđivanja prava na imenovanje članova Savjetodavnog odbora u skladu sa ovom klauzulom 4.4, svaka posebna ali povezana preuzeta investiciona obaveza prema Fondu koja je predložena ili kojom se upravlja ili je preuzeta od strane ili u ime jednog Lica ili povezanih Lica biće sabrane i tretiraće se kao jedna preuzeta investiciona obaveza. Savjetodavni odbor može dalje glasati dvotrećinskom većinom svih članova Savjetodavnog odbora o imenovanju posmatrača u Savjetodavnom odboru. Komplementar i njegova Povezana društva nemaju predstavnika u Savjetodavnom odboru, ali imaju pravo da prisustvuju i uzimaju riječ na sjednicama Savjetodavnog odbora. Većini članova Savjetodavnog odbora je dozvoljeno da zahtijevaju da se dijelovi ili cjelokupne sjednice Savjetodavnog odbora održe bez predstavnika Komplementara ili njegovih Povezanih društava. Članovima Savjetodavnog odbora koji su predstavnici Komanditora za koje je naznačeno da ne ispunjavaju obaveze iz ovog Sporazuma na osnovu klauzule 6.5.2 automatski prestaje funkcija nakon tog naznačenja. U slučaju da neki član Savjetodavnog odbora ne može da prisustvuje zakazanoj sjednici Savjetodavnog odbora taj član može da imenuje drugog člana koji će u njegovo ime glasati o pitanjima sa dnevnog reda sjednice.

- 4.4.2 Komplementar predstavlja Savjetodavnom odboru sva pitanja za koja su neophodni nadzor ili saglasnost Savjetodavnog odbora u skladu sa odredbama ovog Sporazuma ili nekim propratnim pismom. Savjetodavni odbor je ovlašten da (a) daje pristanak, odobrava, razmatra ili se odriče nekog pitanja za koje su potrebni saglasnost, odobrenje, razmatranje ili odricanje Savjetodavnog odbora uključujući razmatranje procjena portfolio investicija i odobravanje načela obavljanja procjene, usvajanje godišnjih budžeta za rashode Fonda, odobravanje promjene revizora Fonda, kao što je utvrđeno u ovom Sporazumu i (b) pruža savjet koji zatraži Komplementar ili koji se zahtijeva u skladu sa ovim Sporazumom u vezi sa mogućim ili postojećim sukobima interesa, razmatranjem potencijalnih investicija i prekida investicija, sveukupnim smjernicama politika, pitanjima koja su predmet procjene i ostalim pitanjima vezanim za Fond, Komplementara, Savjetnika ili njihovog Povezanog društva i Suinvesticioni instrument, a sve odluke Savjetodavnog odbora o sukobu interesa su obavezujuće za Komplementara. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, Savjetodavni odbor ne predstavlja formalni odbor Fonda i ne učestvuje u kontroli i upravljanju Fondom, niti ima ovlaštenje da postupa za račun i u ime Fonda, a Komplementar je zadužen za sve investicione odluke i u cjelosti je odgovoran za upravljanje Fondom. Osim onih pitanja za koje su neophodni pristanak, odobrenje, razmatranje ili odricanje Savjetodavnog odbora u skladu sa ovim Sporazumom i odlukama o postojećim ili mogućim sukobima interesa koje predstavljaju mišljenja obavezujuća za Fond, Komplementara i Savjetnika, sve radnje koje preduzme Savjetodavni odbor su samo savjetodavne prirode i Komplementar i njegova Povezana društva nisu obavezni, niti se od njih na neki drugi način zahtijeva da postupaju u skladu sa odlukom, radnjom ili primjedbom Savjetodavnog odbora ili njegovih članova.
- 4.4.3 Redovne sjednice Savjetodavnog odbora se održavaju najmanje svaka tri mjeseca počinjući nakon inicijalnog datuma zaključenja, u roku od najmanje petnaest radnih dana od dana kada je Komplementar dostavio prethodno pisano obavještenje članovima Savjetodavnog odbora, s tim da se godišnje organizuje najmanje jedna sjednica na kojoj se zahtijeva lično prisustvo. Komplementar ili član Savjetodavnog odbora u svakom trenutku mogu sazvati vanredne sjednice Savjetodavnog odbora radi razmatranja bilo kog pitanja, uključujući pitanja za koje je neophodan pristanak, odobrenje, razmatranje ili odricanje Savjetodavnog odbora u skladu sa ovim Sporazumom ili zahtjevom Komplementara. Obavještenje o održavanju vanredne sjednice se isporučuje lično ili vazdušnom poštom ili faksimilom ili drugim elektronskim sredstvima svakom članu Savjetodavnog odbora najmanje pet radnih dana prije datuma održavanja sjednice, osim ako se svi članovi ne odreknu primanja tog obavještenja. Prisustvo člana na sjednici Savjetodavnog odbora se smatra odricanjem od primanja tog obavještenja. Članovi Savjetodavnog odbora mogu prisustvovati sjednici Savjetodavnog odbora putem konferencijske telefonske veze ili slične komunikacijske opreme putem koje sva lica koja učestvuju u sjednici mogu uzajamno da se čuju. Osim ako nije drugačije utvrđeno u ovom Sporazumu, o svim radnjama Savjetodavnog odbora odlučuje se glasanjem

apsolutne većine od ukupnog broja njegovih članova, bilo glasanjem na sjednici bilo putem davanja saglasnosti u pisanom obliku u kojoj se navode radnje preduzete na taj način i koju je potpisala većina članova Savjetodavnog odbora i može se glasati samo o tačkama dnevnog reda dostavljenog deset radnih dana prije održavanja sjednice. Svi članovi Savjetodavnog odbora neodložno obavještavaju druge članove Savjetodavnog odbora o postojećim i mogućim sukobima interesa o kojima su stekli saznanje ili bi opravdano trebali steći saznanje i članovi koji su u sukobu se uzdržavaju od glasanja o datom pitanju i ne računaju se u kvorumima. O postupcima svakog Savjetodavnog odbora se vodi zapisnik i zapisnik se šalje na odobrenje Savjetodavnom odboru u roku od trideset dana od održavanja sjednice. Osim na način izričito utvrđen u klauzuli 4.4, Savjetodavni odbor obavlja poslove na način i u postupcima koje većina njegovih članova smatra odgovarajućim.

- 4.4.4 Članovi Investicionog odbora obavljaju funkciju bez nadoknade, ali im Fond nadoknađuje sve opravdane gotovinske izdatke, uključujući putne troškove, nastale zbog prisustva na sjednicama Savjetodavnog odbora.
- 4.4.5 Savjetodavnom odboru može većinom glasova biti odobren neograničen pristup Revizoru Fonda ili on može zahtijevati prisustvo (*in camera* ili na drugi način) Revizora Fonda na sjednicama i zatražiti savjet od pravnih ili finansijskih savjetnika o pitanjima relevantnim za sprovođenje poslova za koje je odgovoran, sve na račun Fonda.
- 4.4.6 Odmah nakon inicijalnog zaključenja Fonda i nakon svakog narednog datuma zaključenja, Komplementar sastavlja listu svih članova Savjetodavnog odbora i njihovih kontakt podataka i šalje je svim Komanditorima i ažurira taj spisak kad god dođe do promjene podataka.
- 4.4.7 Partneri i Fond su se usaglasili međusobno i u korist svakog sadašnjeg člana Savjetodavnog odbora i Lica koja ti članovi predstavljaju ili koja su ih zaposlila (uključujući njihove pojedinačne posrednike, partnere, članove, visoke službenike, direktore, zaposlene, akcionare i povjerenike) da:
 - (a) nijedan član ili posmatrač u Savjetodavnom odboru (ili posmatrač u Investicionom odboru) ne duguje fiducijarne, povjereničke ili druge slične obaveze koje proističu iz, ili u vezi sa, njegovim članstvom ili članstvom njegovog predstavnika ili zaposlenog u Savjetodavnom odboru (ili posmatrača u Investicionom odboru).
 - (b) nijedan član nema obavezu bilo koje vrste, bilo u vezi sa povredom ugovora, nemarom ili na drugi način, koja proističe iz, ili u vezi sa, njegovim članstvom ili članstvom njegovog predstavnika ili zaposlenog u Savjetodavnom odboru (ili posmatrača u Investicionom odboru);

- (c) članovi Savjetodavnog odbora imaju značajne odgovornosti pored aktivnosti koje obavljaju u Savjetodavnom odboru i nisu u obavezi da posvećuju utvrđeni dio svog vremena aktivnostima Savjetodavnog odbora i, ne dovodeći u pitanje gorenavedenu klauzulu 4.4.3, neće im biti zabranjeno da učestvuju u aktivnostima koje su konkurentne ili suprotstavljene onima koje obavlja Fond ili njegova Povezana društva ili Partner i takva ograničenja se ne primjenjuju na Povezana društva.
- (d) svaki član ima pravo na obeštećenje kao Lice sa pokrićem u skladu sa klauzulom 10.1; i
- (e) smatra se da uslovi imenovanja člana obuhvataju neopozivu ponudu svih Partnera prema kojoj to imenovanje sa sobom nosi korist od ove klauzule 4.4.7, i ta se ponuda prihvata obavljanjem funkcije člana.

5. INVESTICIJE

5.1 Investiranje u Društva emitente

- 5.1.1 Komplementar i Savjetnik će nastojati da obezbjede mogućnosti da Fond sprovede portfolio investicije u prihvatljiva MSP, od eksperimentalne i početne faze do kasnije faze, koja su osnovana i posluju u ciljnim zemljama, usmjeravajući se ka sektorima tehnologije sa visokim rastom sa akcentom na sektorima informaciono-komunikacionih tehnologija (softver, telekomunikacije, potrošačka elektronika, tehnologije mobilne telefonije, internet i mediji) u skladu sa Investicionim smjernicama i sprovodi samo one portfolio investicije koje se u skladu sa Investicionim smjernicama isključivo odnose na prihvatljiva MSP.
- 5.1.2 Poseban dio sredstava u vrijednosti od 1,5 miliona eura preuzetih investicionih obaveza biće posvećen u Fondu isključivo sprovođenju petnaest do trideset investicija u eksperimentalnoj fazi i početnoj fazi prihvatljivih MSP u svim ciljnim zemljama do kraja investicionog perioda, pod uslovom da iznosi iz posebnog dijela sredstava koji će biti investirani u svakoj eksperimentalnoj fazi ili početnoj fazi u prihvatljiva MSP ukupno ne prelaze 100,000 eura tog posebnog dijela sredstava.
- 5.1.3 Fond može obezbjediti privremeno finansiranje ili privremeno investirati u hartije od vrijednosti Društva emitenta (svaka od tih je **investicija za premošćavanje**) pod uslovom da ukupni troškovi svih portfolio investicija, uključujući investicije za premošćavanje, u Društvo emitent ne prelaze 12,5% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza i dalje obezbjeđuje da u datom trenutku Fond sprovodi samo jednu investiciju, osim ako nije drugačije odobrila dvotrećinska većina Savjetodavnog odbora. Investicije za premošćavanje će se samo koristiti selektivno, u slučajevima gdje je to povoljno za poslovanje Društva emitenta ili za obezbjeđivanje transakcije Fonda. Ako Fond zadrži

tu investiciju za premošćavanje duže od dvanaest mjeseci od datuma od kad je stekao, ista prestaje da bude investicija za premošćavanje i postaje redovna portfolio investicija.

- 5.1.4 Nakon raskida investicionog perioda Fond više ne sprovodi nove portfolio investicije pod uslovom da, radi izbjegavanja svake sumnje, preostale investicione obaveze mogu biti periodično povučene po isteku investicionog perioda radi (i) plaćanja rashoda Fonda (gdje je to primjenjivo), (b) završetka investicija u vezi sa kojima je sklopljen pravno obavezujući ugovor prije kraja investicionog perioda pod uslovom da te investicije budu završene u roku od šest mjeseci od kraja investicionog perioda i da Komplementar obavijesti Savjetodavni odbor o toj investicijina najmanje deset radnih dana prije isteka investicionog perioda, (c) sprovođenja dodatnih investicija, i pod uslovom da svi ti iznosi zajedno ne prelaze 35% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza, osim ako drugačije nije odobrila dvotrećinska većina Savjetodavnog odbora u kom slučaju ukupan iznos ne prelazi 40%. Ukupan preostali dio investicione obaveze po isteku ili raskidu investicionog perioda koji prelazi maksimalan iznos za povlačenje u skladu sa ovom klauzulom 5.1.4 se smatra otkazanim.
- 5.1.5 Fond ne može ni zadržati niti reinvestirati raspodjeljiva gotovinska sredstva, sa izuzetkom da Komplementar može vršiti reinvestiranje i raspodjelu, ali uz istovremeno povećanje preostalog dijela investicionih obaveza Komanditora za iznos koji je jednak cjelokupnom ili dijelu iznosa raspodjeljivih gotovinskih sredstava koje prima Fond u vezi sa portfolio investicijom tokom investicionog perioda i prije isteka dvanaeste godišnjice otkad je Fond stekao tu portflio investiciju, pod uslovom (i) da samo iznos koji ne prelazi ta raspodjeljiva gotovinska sredstva uložena u portfolio investiciju može biti reinvestiran ili dodat preostalom dijelu preuzetih investicionih obaveza Komanditora i (ii) da svako povećanje ne može dovesti do toga da zbir ukupnih kapitalnih uloga Komanditora u vezi sa investiranjem u Društva emitente pređe iznos preuzetih investicionih obaveza tog Komanditora i (iii) da ukupni iznosi koje investira Fond u sve portfolio investicije tokom perioda poslovanja Fonda (uključujući iznose koji se ponovno investiraju u skladu sa ovom klauzulom 5.1.5) u nijednom slučaju ne prelazi 100% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza. Sve raspodjele sredstava Komanditorima za koje se može zahtijevati da budu isplaćena u skladu sa ovom klauzulom 5.1.5 prati obavještenje o raspodjeli koje daje Komplementar i u kojem je izračunat iznos finansijskih sredstava koja podliježu obavezi ponovnog avansnog isplaćivanja.
- 5.1.6 Komplementar neodložno obavještava Komanditore u pisanom obliku o isteku investicionog perioda.
- 5.1.7 Fond se pridržava sektorskih ograničenja iz EIF-ovih Smjernica o ograničenim sektorima, objavljenim na veb sajtu EIF-a, koje se periodično ažuriraju.

5.2 Investiciona ograničenja

5.2.1 Fond ne:

- (a) sprovodi investiciju (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, dodatne investicije) u Lice i njegova Povezana društva koja bi (kada se sabere sa svim ostalim investicijama Fonda, i iznosom garancija u tom trenutku koje je Fond dao u vezi sa tim Licem) dovela do toga da Fond investira u tom trenutku u to Lice (na osnovu procjene troškova) ukupan iznos koji prelazi 12,5% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza, pod uslovom da uz odobrenje Savjetodavnog odbora taj iznos može da se poveća najviše do 17,5% od ukupnih preuzetih obaveza;
- (b) investira iznos koji prelazi 100% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza, uključujući ponovno investiranje u skladu sa klauzulom 5.1.5;
- (c) investira iznos od preko 1,5 miliona eura u Lice Društva emitenta i njegova Povezana društva, koja se smatraju jednim subjektom u bilo kom dvanaestomjesečnom periodu;
- (d) investira iznos od preko 30% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza povučenih i primjenjenih na investicije (mjereno na kraju investicionog perioda i uključujući potencijalno opredjeljena izdvajanja za dodatne investicije) u pojedinačni industrijski pod-sektor u skladu sa sektorskom klasifikacijom EVCA osim ako Savjetodavni odbor nije odobrio drugačije;
- (e) uzima kredite niti izdaje garancije, izuzev privremenih i kratkoročnih čiji period dospijeca ne prelazi tri mjeseca, s tim da ukupni krediti i garancije u nijednom trenutku ne prelaze onaj iznos od ova dva koji je niži odnosno iznos od (i) 10% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza i (ii) preostalog dijela preuzetih investicionih obaveza i pod uslovom da se te pozajmice mogu dati jedino za investicione svrhe samo do prijema kapitalnog uloga;
- (f) stupa u zalog, hipoteku za pokretnu imovinu, opterećenje, založno pravo na osnovu hipoteke, ručni zalog, prenos ili ugovor o obeštećenju kojima se Licu dozvoljava da izdaje obavještenje o povlačenju Komanditorima ili setom Licu dodjeljuje pravo da prima kapitalne uloge ili da, nezavisno od toga, dozvoljava hipoteku za nepokretnu imovinu, ručni zalog, hipoteku za pokretnu imovinu, zalog ili prenos založnog prava nad svojom imovinom;
- (g) učestvuje u davanju kredita kao što su oni koje daje poslovna banka pod uslovom da se, međutim, drugi oblici kreditiranja se vrše samo radi pripreme investiranja u vlasnički kapital i da je u svakom trenutku ograničeno na iznos manji od (i) ukupnog preostalog dijela preuzetih investicionih obaveza i (ii) 20% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza. Radi izbjegavanja svake

sumnje, instrumenti koji se mogu konvertovati u vlasnički kapital se ne uzimaju u obzir prilikom ovog obračuna;

- (h) stupa u ugovore o opcijama, terminske ugovore ili ugovore o razlici u cijeni, uključujući transakciju vanbilansne pasive (bez obzira da li se trgovanje sprovodi u skladu sa pravilima priznate ili određene berze ili ne);
- (i) investira u Lice gdje se tom sticanju konačno protivi većina članova odbora direktora (ili njemu uporedivog tijela) tog Lica i postojeći akcionari (ili njima uporedivi stvarni vlasnici) tog Lica su informisani o njihovom protivljenju i Komplementar, Savjetnik ili Ključni rukovodilac Člana Investicionog odbora je upoznat sa tim protivljenjem;
- (j) investira u hartije od vrijednosti koje se javno kotiraju na berzi. Radi izbjegavanja svake sumnje, hartije od vrijednosti koje je prvobitno steklo Društvo emitent koje se javno kotiraju na berzi zbog emisije tog Društva emitenta ili hartija od vrijednosti primljenih kao naknada od prodaje Društva emitenta se zanemaruju za svrhe ove pod-klausule (j);
- (k) investira u neki drugi združeni instrument sastavljen iz više investicija, niti investira u združene ili kolektivne investicione šeme, niti preuzima kontrolisane račune;
- (l) investira, jamči niti na drugi način pruža finansijsku ili drugu vrstu podrške, posredno ili neposredno, Društvu emitentu ili drugim Licima čija se poslovna djelatnost sastoji iz:
 - (i) nezakonite poslovne djelatnosti (odnosno, proizvodnje, trgovine ili neke druge djelatnosti koja je nezakonita prema zakonima ili propisima primjenjivim na Fond uključujući, bez ograničavanja, kloniranje ljudi za svrhu reprodukcije).
 - (ii) proizvodnje i trgovine duvanom i destilovanim alkoholnim pićima i srodnim proizvodima;
 - (iii) finansiranja i proizvodnje i trgovine naoružanjem i municijom bilo koje vrste;
 - (iv) kazina i ekvivalentnih preduzeća; ili
 - (v) istraživanja, razvoja ili tehničkih aplikacija u vezi sa programima i rješenjima za elektronske podatke čiji konkretan cilj je da se podrže aktivnosti navedene u klauzulama (i), (ii), (iii) i (iv) (uključujući kockanje na internetu ili onlajn kazina), pornografija ili one čiji cilj je da se omogući nezakonit ulazak u mreže elektronskih podataka ili preuzimanje elektronskih podataka;

- (m) pruža podršku finansiranju istraživanja, razvoja ili tehničkih aplikacija u vezi sa (i) kloniranjem ljudi za svrhu istraživanja ili terapije ili (ii) genetski modificovanim organizmima (**GMO**), bez odgovarajuće kontrole koju bi sprovodio Komplementar u odnosu na pravna, regulatorna i etička pitanja povezana sa kloniranjem ljudi za svrhe istraživanja ili terapije ili GMO;
- (n) investira u komunalni subjekat (odnosno organ ili preduzeće koje je neposredno uključeno u pružanje, kroz fiksnu mrežu, usluge građanima koja obuhvata vodu, električnu energiju, gas, toplotu, telekomunikacije ili željeznički saobraćaj) koji je u većinskom vlasništvu državne vlade ili lokalne samouprave ili vladinog organa zemlje u kojoj komunalni subjekat posluje;
- (o) investira u Lice osnovano uzemlji čiji pristup resursima EBRD-a je obustavljen ili na drugi način izmijenjen u skladu sa Članom 8 stav 3 Ugovora o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj ili na neki drugi način;
- (p) investira, posredno ili neposredno, u Lica koja su angažovana ili koja zauzvrat posredno ili neposredno investiraju u Lica angažovana u nekim od aktivnosti ili projekata navedenih u Dodatku 1 (Spisak EBRD-a u vezi sa ekološkim pitanjima i pitanjima društvene isključenosti);
- (q) učestvuje u spekulativnim investicionim aktivnostima kao što su nepokretna imovina, roba široke potrošnje, ugovori o robi široke potrošnje i ugovori o terminskoj trgovini, osim ugovora o terminskoj trgovini koji se sklapaju u vezi sa investicijama u Društvo emitent.
- (r) investira u Lica koja su samo na Listi neprihvatljivih subjekata EBRD-a.
- (s) investira, posredno ili neposredno, u ili kroz Lice sa prebivalištem u, niti registruje ortakluk u, jurisdikciji koja se periodično nalazi na OECD-ovoj crnoj listi ili FATF-ovoj listi jurisdikcija koje ne sarađuju.
- (t) investira i otkupljuje, osim u obliku zamjenskog kapitala (odnosno sticanja udjela od postojećih investitora ili sporednog rukovodstva) niti djelimično stiće udio kao podsticaj ključnim osnivačima ili rukovodstvu koji je kombinovan sa povećanjem kapitala gdje ova prethodna kombinacija predstavlja manjinski dio investicionog iznosa; niti
- (u) investira u Lica koja podliježu kriterijumima za isključenje koji su propisani članom 106.1 stav (a) do i uključujući (f) Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2012. o finansijskim pravilima primjenjivim na Opšti budžet Unije i Uredbu Savjeta koju ukida (EC, Euratom) br. 1605/2002.

5.2.2 Gdje je to prikladno (što utvrđuje Komplementar po sopstvenom nađenju u razumnoj mjeri i u dobroj volji), imajući u vidu iznose poreza koji će vjerovatno biti uključeni i

neto dobit koju će ostvariti Partneri, investicije Fonda će biti strukturane tako (i) da smanje (koliko je to opravdano u komercijalnom smislu) opterećenje lokalnim porezom po odbitku ili drugim porezima na povraćaj Fonda iz portfolio investicija i (ii) da obezbijede (koliko je to opravdano u komercijalnom smislu) da Komanditori ne podliježu lokalnom porezu ili obavezi izvještavanja o neto prihodima samo zato što je Fond sproveo investiciju (što podrazumjeva da se ova klauzula 5.2.2 ne primjenjuje u slučaju Komanditora koji na neki drugi način podliježu plaćanju poreza u datoj jurisdikciji iz razloga nevezanih za njihovo investiranje u Fond), a to Komanditori shvataju tako da se od Komanditora može zatražiti da podnesu prijave holandskim poreskim organima jer su komanditori Fonda. Namjera je da Fond strukturiira sve svoje portfolio investicije kroz zajedničko preduzeće (*coöperatie*) u skladu sa holandskim zakonom s tim da se isključuje odgovornost, osim ako Komplementar ne odluči po sopstvenom nahođenju da bi sa aspekta ove klauzule 5.2.2. bila bolja neka druga struktura.

5.2.3 Prije investiranja u nekoj jurisdikciji u skladu sa Investicionim smjernicama, Komplementar pribavlja pisani savjet od odgovarajućih stručnjaka u toj jurisdikciji u vezi sa:

- (a) poreskim posljedicama te investicije;
- (b) potvrđivanjem da se opravdano očekuje (u svjetlu tada važećeg zakona) da investicija neće dovesti do toga da se od Komanditora, samo zato što su Komanditori investitori u Fond, zahtijeva (i) da podnose prijavu poreza na prihod u toj jurisdikciji (osim u vezi sa podnošenjem zahtjeva za povraćaj poreza po odbitku ili drugih vrsta poreza) ili (ii) da plaćaju porez na prihod u toj jurisdikciji u vezi sa prihodom koji nije proistekao iz Fonda; i
- (c) ako pojedinačna investicija nije strukturana kroz zajedničko preduzeće (*coöperatie*) u skladu sa holandskim zakonom sa isključenom odgovornošću ili kroz neki drugi instrument za ograničenje odgovornosti, potvrđivanjem da se poštuje ograničena odgovornost Komanditora u toj jurisdikciji u skladu sa holandskim zakonom.

5.3 Privremene investicije

Gotovinska sredstva Fonda (na primjer, nedovršene portfolio investicije, raspodjela ili plaćanje rashoda Fonda) se ne investiraju privremeno.

5.4 Suinvesticioni instrumenti

5.4.1 U svakom trenutku, Komplementar ili njegovo Povezano lice mogu jednom ili više Komanditora (saglasno ostalim odredbama ove klauzule 5.4) ili trećim stranama pružiti mogućnost da sa Fondom suinvestiraju (ne u svojstvu Partnera) u hartije od vrijednosti Društava emitenata, u skladu sa vremenskim okvirom i drugim uslovima koje

Komplementar može da odredi po sopstvenom nahođenju pod uslovom (a) da najmanji iznos investicije koji zahtijeva Društvo emitent prelazi obavezu Fonda i (ii) da sufinansiranje služi najboljim interesima Fonda, pod uslovom da Komplementar ponudi mogućnosti sufinansiranja, koje se nude Komanditorima, svim Komanditorima koji su iskazali interesovanje za mogućnosti sufinansiranja, srazmjerno njihovim preuzetim investicionim obavezama, u vremenskom okviru i uz obezbjeđivanje informacija koje Komplementar odredi po sopstvenom nahođenju ili u dogovoru sa drugim suinvestitorima. Mogućnosti za suinvestiranje će se uvijek ponuditi Komanditorima i ako ih Komanditori ne prihvate onda mogu biti ponuđene strateškom ili finansijskom suinvestitoru koji nije Komanditor i koji potencijalno stvara dodatnu vrijednost za Društvo emitent. Nijedan Komanditor nema povlašćeni pristup mogućnostima suinvestiranja. Savjetodavni odbor dobija obavještenje o svim mogućnostima suinvestiranja (uključujući njihove uslove). Svako sufinansiranje može, ako se o tome postigne saglasnost sa suinvestitorom, da bude sprovedeno kroz jedno ili više investicionih partnerstava ili drugih subjekata (svaki od njih je **suinvesticioni instrument**) osnovanih s ciljem da se omogući sufinansiranje. Svaki suinvesticioni instrument kontrolišu Komplementar ili njegovo Povezano društvo i njima mogu upravljati Komplementar ili njegovo Povezano društvo. Radi izbjegavanja svake sumnje, Komplementar, Savjetnik, njihovi zaposleni (uključujući Ključne rukovodioce) i Povezana društva (i) nemaju pravo da suinvestiraju sa Fondom, niti (ii) ne investiraju u subjekte koji spadaju u djelokrug investiranja Fonda (osim samog Fonda).

- 5.4.2 Uslovi pod kojima su suinvesticioni instrument ili drugi suinvestitori ponudili mogućnost suinvestiranja od strane Komplementara u skladu sa klauzulom 5.4.1 (zajedno, **Suinvestitori**) u vezi sa sticanjem hartija od vrijednosti Društva emitenta koje im je ponudio Komplementar, u skladu sa pravnim, poreskim ili regulatornim razmatranjima više nisu povoljniji za te suinvestitore u odnosu na one koje je odredio Fond i, na nivou između suinvestitora, jednaki su za svakog suinvestitora, osim u skladu sa klauzulom 5.4.1, za iznos udjela ponuđenog suinvestiranja. U vezi sa svakom investicijom koju sufinansiraju Suinvestitori (ili čije sufinansiranje predlažu) zajedno sa Fondom, sve investicione troškove ili obaveze isplate odštete u vezi sa tom investicijom snose Fond i Suinvestitori srazmjerno kapitalu uloženom u investiciju. U obimu u kojem može sprovesti kontrolu, (a) Komplementar ne dozvoljava Suinvestitoru da raspolaže suinvesticijom prije nego što Fond bude raspolagao svojom investicijom u dato Društvo emitenta i (b) Komplementar obezbjeđuje da se svakom investicijom Suinvestitora u Društvo emitent i Fondovom investicijom u Društvo emitent raspolaže u značajnoj mjeri istovremeno, a taj Suinvestitor raspolaže najviše iznosom koji je srazmjeran njegovom udjelu u Fondu i njegovim investicijama u Društvo emitent, i pod uslovima koji nisu povoljniji za tog Suinvestitora u odnosu na one koje je odredio Fond.

5.4.3 Ni Komplementar niti njegova Povezana društva ne mogu naplatiti Suinvestitoru naknade za upravljanje ili za prenos udjela u dobiti ili naknade za slične usluge.

5.5 Paralelni investicioni fondovi

Osim na način predviđen u klauzuli 5.4, ne uspostavljaju se paralelna investiciona partnerstva, niti drugi subjekti koji bi ulagali paralelno sa Fondom.

5.6 Investiciona strategija

U upravljanju Fondom Komplementar sprovodi i održava investicionu strategiju na način utvrđen u Prilogu 4 (**Investiciona strategija**).

5.7 Detaljno ispitivanje integriteta

5.7.1 U upravljanju Fondom i njegovim portfolio investicijama, Komplementar sprovodi održava Smjernice EBRD-a o dubinskom ispitivanju i praćenju integriteta fondova sa privatnim vlasničkim kapitalom, i njegovih periodičnih izmjena i dopuna na način utvrđen u Prilogu 5 (**Smjernice o integritetu**). Komplementar naročito, u skladu sa Smjernicama o integritetu, obezbjeđuje da Fond pokreće i sprovodi postupke interne kontrole osmišljene s ciljem da se (i) provjeri integritet pojedinaca i subjekata povezanih sa potencijalnim Društvima emitentima (uključujući direktore, rukovodioce, akcionare, dobavljače i klijente koji su u mogućnosti da vrše značajan uticaj i kupce akcija Fonda u Društvu emitentu) i investitora u Fond i da se (ii) onemogući da Fond ili Društvo emitent učestvuju u šemama pranja novca i utaje poreza, kao i u prevarnim, prisilnim, tajno ugovorenim ili koruptivnim radnjama ili u nekom krivičnom ili terorističkom djelu. Komplementar neodložno obavještava Savjetodavni odbor o svim postojećim kršenjima ovih kontrola i o sumnjama u iste ili o činjenicama i radnjama u okviru gorenavedenih kategorija (uključujući, bez ograničavanja, sve postojeće šeme pranja novca ili utaje poreza i sumnje u iste, sve prevarne, prisilne, tajno ugovorene ili koruptivne radnje ili krivična ili teroristička djela) i preduzima – u konsultaciji sa Savjetodavnim odborom – sve mjere koje su opravdano neophodne ili odgovarajuće u cilju zaštite interesa Fonda ili relevantnih Društava emitenata.

5.7.2 Bez obzira na odredbe suprotnog značenja u ovom Sporazumu, u skladu sa Smjernicama i integritetu, Komplementar i Savjetnik neodložno informišu EBRD i EIF o svakom značajnom potencijalnom ili hitnom pitanju integriteta koje je nastalo u vezi sa postojećim ili mogućim portfolio investicijama ili Fond ili Komanditori i EBRD i EIF imaju pravo da upute svako pitanje integriteta Komplementaru ili Savjetodavnom odboru ili drugim Komanditorima. Komplementar i Savjetnik dalje obezbjeđuju da su EBRD i EIF neodložno informisani o upitima koje dostavljaju pravna ili regulatorna tijela u bilo kojoj jurisdikciji (uključujući i one u vezi sa njima i njihovim Povezanim društvima) i svim značajnim potencijalnim ili hitnim pitanjima integriteta nastalim u vezi sa postojećim ili mogućim portfolio investicijama ili Fond ili Komanditori i EBRD

ili EIF imaju pravo da upute svako pitanje integriteta Komplementaru ili Savjetodavnom odboru ili drugim Komanditorima.

5.8 Ekološki i socijalni zahtjevi

5.8.1 Fond postupa u skladu sa Uslovima efikasnosti 2, 4 i 9 u vezi sa Politikom životne sredine i socijalnom politikom EBRD-a i, između ostalog, u vezi sa gorenavedenim, (i) usvaja isprovodi ekološke i socijalne postupke EBRD-a u pogledu aktivnih investicija u vlasnički kapital kao što je i navedeno u Elektronskom priručniku EBRD-a i (ii) dostavlja EBRD-u u roku od devedeset dana svake finansijske godine godišnji izvještaj o ekološkim i socijalnim pitanjima i sprovođenju gorenavedenih Uslova učinkovitosti pod uslovom da Fond u svakom trenutku investira u projekat ili u Društvo emitent angažovano u projektu koji ispunjava kriterijume sa liste indikativnih projekata Kategorije A iz Priloga 2 (Projekti kategorije A) u skladu sa Politikom životne sredine i socijalnih pitanja EBRD-a (**Korisnik investicije kategorije A**), a Komplementar i Savjetnik dalje obezbjeđuju da svaki taj projekat ispunjava Uslove učinkovitosti od 1 do 8 i 10 iz Politike životne sredine i socijalnih pitanja EBRD-a.

5.8.2 Komplementar ili Savjetnik sprovode i održavaju jasno utvrđen Sistem upravljanja ekološkim i socijalnim pitanjima (ESMS), uključujući politiku životne sredine i socijalnih pitanja i postupke srazmjerne prirodi investicionih aktivnosti Fonda i nivou rizika u pogledu ekoloških i socijalnih pitanja vezanih za investicije Fonda.

5.8 Uslovi korporativnog upravljanja

Komplementar i Savjetnik ulažu najbolje napore da obezbjede uspostavljanje odgovarajućih standarda korporativnog upravljanja ili njihovo sprovođenje u razumnom periodu u svim Društvima emitentima, uključujući organizovanje redovnih sjednica odbora, komisije za reviziju (ako je to primjenjivo), kodeksa etičkog poslovnog ponašanja i pridržavanje Smjernica EVCAo korporativnom upravljanju i relevantnog kodeksa ponašanja u korporativnom upravljanju (ako isti postoji) u zemlji osnivanja ili poslovanja.

6. PREUZETE INVESTICIONE OBAVEZE I KAPITALNI ULOG

6.1 Preuzete investicione obaveze

6.1.1 Fond traži od svih Komanditora da ukupne preuzete investicione obaveze (uključujući preuzete investicione obaveze članova Investicionog tima) ne budu iznosa manjeg od 40 miliona eura na datum institucionalnog zaključenja i da ukupne preuzete investicione obaveze svih Komanditora ne prelaze iznos od 60 miliona eura. Međutim, Komplementar obezbjeđuje da se datum institucionalnog zaključenja neće desiti osim i dok ukupne preuzete investicione obaveze svih Komanditora ne budu jednake ili ne pređu iznos od 25 miliona eura. Nijedan od investitora u Fond (posredno ili neposredno, pojedinačno ili zajednički sa Povezanim društvima) u nijednom trenutku (i) ne

posjeduje niti na drugi način kontroliše 50% ili više ukupnih preuzetih investicionih obavezaniti (ii) je u mogućnosti da kontroliše, pozivanjem na vlasništvo nad većinom glasačkih prava, Savjetodavni odbor ili neko drugo tijelo ili odbor Fonda.

- 6.1.2 Najmanji iznos preuzete investicione obaveze po Komanditoru je 50,000 eura.
- 6.1.3 Članovi Investicionog tima, putem Partnera sa udjelom u dobiti, sprovode i održavaju preuzete investicione obaveze u Fond tokom inicijalnog zaključenja i, prema potrebi, na narednim zaključenjima, u iznosu koji je najmanje jednak ili veći od (a) 1,5% od ukupnih preuzetih investicionih obaveza, i (b) 600,000 eura, pod uslovom da Ključni rukovodioci, putem Partnera sa udjelom u dobiti, u svakom slučaju sprovode i održavaju ukupne preuzete investicione obaveze u cjelosti prilikom inicijalnog zaključenja u iznosu koji je najmanje jednak 1,5% ukupnih preuzetih investicionih obaveza i održavaju te ukupne preuzete investicione obaveze tokom cjelokupnog perioda poslovanja.
- 6.1.4 Osim ako ovim Sporazumom nije drugačije određeno, od nijednog Komanditora se ne zahtijeva da unese kapitalni ulog u Fond čiji ukupan iznos prelazi iznos preuzete investicione obaveze Komanditora.

6.2 Kapitalni ulog

- 6.2.1 Kapitalni ulog koji Komplementar ulaže u Fond iznosi 1,000 eura. Komplementar dalje doprinosi Fondu svojim uslugama i radom, ali vrijednost tih usluga i rada se ne knjiži na njegovom računu kapitala i od Komplementara se ne zahtijeva da dodatno ulaže gotovinu ili imovinu u Fond. Kapitalni ulog Komplementara se ulaže prije ili neposredno nakon početka investicionog perioda, ali se za svrhu njegovog učešća u Društvima emitentima smatra se da je Komplementar uložio svoj kapitalni ulog u srazmjerama kao da je on Komanditor sa preuzetom investicionom obavezom od 1,000 eura.
- 6.2.2 Osim ako nije drugačije utvrđeno u nekom drugom dijelu ovog Sporazuma, ili u prapratnom pismu, kapitalni ulog Komanditora se plaća u zasebnim povlačenjima nakon početka investicionog perioda, u iznosima utvrđenim u skladu sa klauzulom 6.2.2(e), a pod sljedećim uslovima:
 - (a) Komplementar svakom Komanditoru dostavlja obavještenje o povlačenju koje treba da bude izvršeno (**obavještenje o povlačenju**) najmanje deset radnih dana prije datuma kada to povlačenje dopijeva na naplatu (**datum povlačenja**), osim za prvo povlačenje (nakon početka investicionog perioda) kada se isto dostavlja najmanje petnaest radnih dana prije datuma povlačenja. Svako povlačenje se izdaje i koristi po potrebi za svrhe dozvoljene ili razmotrene u ovom Sporazumu;

- (b) svaki Komanditor ovim putem je bezuslovno i neopozivo saglasan da izvrši uplatu po zahtjevu, nakon stavljanja na uvid valjano izdatog obavještenja o povlačenju, iznosa utvrđenih uobavještenju o povlačenju;
- (c) Komplementar ne vrši povlačenje od Partnera koje prelazi iznos preostalog dijela preuzetih investicionih obaveza tog Partnera umanjen za iznos procentualnog učešća tog Partnera u ukupnom iznosu garancija koje su neizmirene u tom trenutku, osim u slučaju kada Komplementar izvrši povlačenje radi izmirenja obaveze u skladu sa tim garancijama, pod uslovom da se ne može izvršiti povlačenje od Partnera čiji iznos prelazi preostali dio uloženog kapitala tog Partnera;
- (d) ako se povlačenje koristi radi sprovođenja portfolio investicije, relevantno obavještenje o povlačenju sadrži opis te portfolio investicije, uključujući naziv, zemlju, datum početka, datum inicijalne investicije, investicionu fazu EVCA, sektor EVCA, valutu izvještavanja, ukupnu imovinu, godišnji promet i broj zaposlenih u Društvu emitentu zajedno sa sažetim detaljima o prirodi poslovne djelatnosti koju sprovodi predloženo Društvo emitent i potvrdom da predloženo Društvo emitent zadovoljava uslove iz Investicionih smjernica, vrstu hartija od vrijednosti za koje se očekuje da će biti stečene i prodajnu cijenu istih i, u slučaju svakog pojedinačnog Komanditora, u mjeri u kojoj je to izvodljivo, one dodatne informacije koje opravdano budu zatražene u pisanom obliku koje Komanditor dostavlja Komplementaru prije datuma povlačenja. Pored toga, Obavještenje o povlačenju mora sadržati datum kada treba izvršiti uplatu, detalje o iznosima koji se povlače i procentu i iznosu koji je povučen od svakog Komanditora, detalje (uključujući obračune) o obračunavanju iznosa za povlačenje uključujući realizovane prodaje, potpune detalje o broju bankovnog računa Fonda u eurima na koji će biti izvršena uplata i, ako je primjenjivo, treba naglasiti koji udio odgovarajućeg iznosa je potreban za plaćanje naknade za upravljanje, organizacionih troškova i drugih troškova Fonda ili za izmirenjeneke druge obaveze Fonda. U slučaju vršenja dodatnog plaćanja, daje se detaljan obračun tog dodatnog plaćanja.
- (e) svaki Komanditor plaća iznos utvrđen u odgovarajućem obavještenju o povlačenju, putem prenosa sredstava koja su odmah raspoloživa na navedeni račun. Neophodni kapitalni ulog svakog Komanditora se ulaže najkasnije do datuma povlačenja utvrđenog u obavještenju o povlačenju i jednak je sljedećem:
 - (i) u slučaju da se povlačenje vrši radi sprovođenja portfolio investicije koja nije dodatna investicija u postojeće Društvo emitent, u odnosu na svakog Komanditora (osim Propisom oslobođenih partnera u odnosu

na tu portfolio investiciju), srazmjerni udio iznosa tog Partnera (na osnovu preostalog dijela preuzetih investicionih obaveza osim Propisom oslobođenih partnera) koji je potreban da se sprovede ta portfolio investicija;

- (ii) u slučaju da se povlačenje koristi za dodatnu investiciju u postojeće Društvo emitent ili za plaćanje rashoda Fonda za koje je Komplementar utvrdio da treba da budu pripisani određenoj portfolio investiciji, u odnosu na svakog Komanditora, srazmjernan udio ukupnog iznosa tog Komanditora (na osnovu procentalnog učešća Partnera za tu portfolio investiciju) koji je potreban da se sprovede dodatna investicija ili da se plate rashodi Fonda; i
- (iii) u slučaju povlačenja koje se koristi za plaćanje organizacionih troškova (osim troškova plasmana) ili rashoda Fonda (osim naknade za upravljanje ili rashoda Fonda opisanih u gorenavedenoj podklauzuli (e) pod (ii)), u odnosu na svakog Komanditora, Komanditorovo srazmjerno učešće (na osnovu preuzetih investicionih obaveza svih Komanditora) u iznosu koji je potreban za plaćanje rashoda Fonda, zavisno od slučaja.

6.3 Povratak neiskorišćenih kapitalnih uloga

Ako dio iznosa sredstava povučenog za određenu portfolio investiciju prelazi iznos potreban za sprovođenje portfolio investicije ili ako portfolio investicija nije sprovedena, Komplementar vraća povučena sredstva ili višak istih, zajedno sa kamatom ili dobiti ostvarenim od njih (izuzimajući rashode Fonda u vezi sa njima) Komanditorima koji su uplatili povučena sredstva ili njihov višak najkasnije trideset kalendarskih dana od datuma kada je odgovarajući kapitalni ulog dospio na naplatu u skladu sa datim obavještenjem o povlačenju, pod uslovom da Komplementar takođe može da zadrži ta sredstva radi poravnanja sa novim sredstvima koja će biti povučena najkasnije trideset kalendarskih dana od tog datuma, pod uslovom da Komplementar izda obavještenje o povlačenju radi informisanja Komanditora o novim povlačenjima sredstava u odnosu na koja se poravnavaju zadržani iznosi. Iznosi koji su povučeni i vraćeni u skladu sa ovom klauzulom 6.3 u roku od trideset dana od datuma dospjeća utvrđenog u odgovarajućem obavještenju o povlačenju se ne tretiraju kao kapitalni ulози (osim za svrhe značenja pojma preostali dio preuzetih investicionih obaveza) i ne uvećavaju ukupne preuzete investicione obaveze Komanditora.

6.4 Komanditori oslobođeni od investiranja kapitalnog uloga

6.4.1 Komanditor će biti oslobođen od investiranja kapitalnog uloga u Fond ili ima pravo na povraćaj od kapitalnog uloga ranije uloženog u Fond i zadržanog u skladu sa klauzulom 6.3, u svakom slučaju u vezi sa određenom portfolio investicijom, ako:

- (a) Komanditor (i) opravdano odluči da će sprovođenje te investicije kao što je opisano u odgovarajućem obavještenju o povlačenju (i kapitalni ulog tog Komanditora u vezi sa tom investicijom) vrlo vjerovatno imati značajno nepovoljan uticaj na Komanditora i (ii) obavještava Komplementara u pisanom obliku najkasnije pet radnih dana od datuma odgovarajućeg obavještenja o povlačenju (ili nekog kasnijeg datuma koji Komplementar utvrdi po sopstvenom nahođenju) o namjeri da se pozove na odredbe ove klauzule 6.4.1, dajući savjetodavno mišljenje, koje će takođe biti dostavljeno Savjetodavnom odboru, u kojem se potvrđuje da će ta investicija vrlo vjerovatno imati značajno nepovoljan uticaj na Komanditora i pružajući, ako to zatraži Komplementar, ostale opravdane informacije o okolnostima koje dovode do oslobađanja; ili
- (b) Komplementar (i) glasao oslobađanju Komanditora na osnovu opravdane odluke donešene u dobroj vjeri prema kojoj će kapitalni ulog Komanditora u vezi sa tom investicijom vrlo vjerovatno imati značajno nepovoljan uticaj na Fond ili bi učešće Komanditora u investiciji onemogućilo Fondu da sprovede investiciju, pružajući savjetodavno mišljenje, koje se takođe dostavlja Savjetodavnom odboru, kojim se potvrđuje da će investiranje kapitalnog uloga imati značajno nepovoljan uticaj na Fond ili učešće tog Komanditora u toj investiciji i da će onemogućiti Fondu da sprovede investiciju i (ii) savjetuje tog Komanditora u pisanom obliku, najkasnije pet radnih dana od datuma odgovarajućeg obavještenja o povlačenju, o namjeri da se pozove na odredbe ove klauzule 6.4.1.

Komplementar i Komanditor na kojeg ovo utiče koriste svoje pojedinačne poslovno opravdane napore za ublažavanje okolnosti opisanih u klauzuli 6.4.1(a) ili 6.4.1(b) i ako, kao rezultat tog napora, okolnosti budu ublažene, uključujući putem smanjenja kapitalnog uloga Komanditora, odredbe ove klauzule 6.4. se ne primjenjuju ili se primjenjuju samo na onaj udio kapitalnog uloga na koji ovo utiče, zavisno od slučaja. Svaki Komanditor je saglasan da se njegova prava u skladu sa ovom klauzulom 6.4.1 ostvaruju na osnovu pojedinačne investicije i u dobroj vjeri, i da se neće ostvarivati na osnovu prosuđivanja o potencijalnim investicionim rezultatima ili za svrhu poboljšanja investicionim rezultata Komanditora u odnosu na druge Partnere. Radi izbjegavanja svake sumnje, Komanditor koji je oslobođen od portfolio investicije u skladu sa ovom klauzulom 6.4.1 ne dobija raspodjeljena sredstva u vezi sa tom portfolio investicijom.

6.4.2 Ako je Komanditor oslobođen od portfolio investicije u skladu sa ovom klauzulom 6.4, Komanditor može po sopstvenom nahođenju odlučiti da sprovede investiciju bez učešća

Propisom oslobođenog partnera ili da ne sprovodi investiciju. Ako Komplementar odluči da sprovede investiciju, Komplementar može da poveća kapitalne uloge u vezi sa tom investicijom od drugih Partnera srazmjerno njihovom preostalom dijelu preuzetih investicionih obaveza, ali ne u iznosu većem od preostalog dijela preuzetih investicionih obaveza, pod uslovom da dodatno povučena sredstva ne dovode do toga da Fond pređe ograničenja diversifikacije utvrđena u klauzuli 5.2.1 (a) tako što će se u pozivanjima naukupne preuzete investicione obaveze u klauzuli 5.2.1(a) isključiti preuzete investicione obaveze Propisom oslobođenog partnera. Dejstvo ove klauzule 6.4 ne ograničava obavezu Propisom oslobođenog partnera da uloži u Fond cjelokupan iznos preostalog dijela kapitalnog uloga u vezi sa svim dodatnim portfolio investicijama i svim organizacionim troškovima i rashodima Fonda.

- 6.4.3 Ako Komplementar u nekom trenutku odluči, nakon konsultacija sa Komanditorom na kojeg ovo utiče, da postoji opravdana vjerovatnoća da bi kontinuirano učešće Komanditora u Fondu (a) imalo značajno nepovoljan uticaj na Fond ili Komanditore kao cjelinu (bez obaveze da Komplementar istražuje te uticaje na Komanditore) ili (b) bi izložilo Fond značajno ozbiljnim pravnim, poreskim ili drugim regulatornim uslovima koji ne mogu opravdano biti izbjegnuti bez značajno nepovoljnih posljedica po nekog drugog Partnera ili Fond, Komanditor, na pisani zahtjev, uz odgovarajuću saradnju sa Komplementarom, i nakon što mu Komplementar obezbjedi odgovarajući period da ispravi okolnosti iz gorenavedenih pod-klauzula (a) i (b), ulaže poslovno opravdane napore u raspolaganju cjelokupnim akcijama Komanditora u Fondu (ili učešćem u udjelu za koji Komplementar odluči da je dovoljan da se spriječi ili ukloni značajno nepovoljan uticaj) na jednog ili više drugih Komanditora ili neko drugo Licepo cijeni koja je opravdano prihvatljiva za Komanditora, u transakciji koja je u skladu sa klauzulom 11.1. Za svako navodno raspolaganje cjelokupnim udjelom Komanditora u Fondu neophodno je od Komanditora dobiti savjetodavno mišljenje, koje se takođe dostavlja Savjetodavnom odboru, i u kojem su potvrđene okolnosti navedene u podklauzulama (a) i (b).

6.5 Partneri koji ne ispunjavaju obaveze

- 6.5.1 Ako Komanditor (osim Propisom oslobođenog partnera u vezi sa portfolio investicijom) ne uloži cjelokupan ili dio kapitalnog uloga ili neki drugi iznos za koji se u skladu sa ovim dokumentom zahtijeva da ga finansira Komanditor do datuma naznačenog u obavještenju o povlačenju, Komplementar šalje Komanditoru pisano obavještenje o tome u roku od pet radnih dana od naznačenog datuma (**obavještenje o neispunjenju obaveze**) i neodložno obavještava Savjetodavni odbor. Ako nečinjenje traje dvadeset radnih dana od prijema pisanog obavještenja ili Komanditor magovještava prenos cjelokupnog ili dijela svog udjela u Fondu ili se povuče iz Fonda ili prekine članstvo u Fondu, ali ne u skladu sa ovim Sporazumom (svako od ovoga čini **neispunjenje obaveze**) Komplementar neodložno označava tog Komanditora kao onog koji ne

ispunjava obaveze u skladu sa ovim Sporazumom (**Partner koji ne ispunjava obaveze**).

6.5.2 U vezi sa iznosom (osim naknade za upravljanje) koji nije plaćen (**dospjeli neplaćeni iznos**), Komplementar može po sopstvenom nahođenju da izvrši dodatna povlačenja od Komanditora koji su finansirali dospjeli iznos naznačen u obavještenju o povlačenju koji nije plaćen (Partneri koji izvršavaju obaveze), saglasno novim obavještenjima o povlačenju koja će biti poslata tim Komanditorima, u srazmjeri sa njihovim preuzetim investicionim obavezama, ali ne prelazeći iznos preostalog dijela preuzete investicione obaveze, pod uslovom da dodatna povlačenja ne dovode dotoga da Fond pređe ograničenja diversifikacije naznačena u klauzuli 5.2.1(a) na osnovu pozivanja na ukupne preuzete investicione obaveze u klauzuli 5.2.1(a) u kojima se isključuju preuzete investicione obaveze Partnera koji ne ispunjava obaveze.

6.5.3 Neodložno i automatski nakon označavanja Komanditora kao Partnera koji ne ispunjava obaveze u skladu sa klauzulom 6.5.1 i ne dovodeći u pitanje pravo Komplementara, ili Fonda, da zahtijevaju dalju odštetu u skladu sa holandskim zakonom:

- (a) pravo Partnera koji ne ispunjava obaveze ulaganja dodatnih kapitalnih uloga u vezi sa portfolio investicijama se ukida i taj Partner koji ne ispunjava obaveze snosi svoj srazmjeran udio (zasnovan na preuzetim investicionim obavezama) u svim rashodima Fonda, ali ne dobija udio u dobiti ostvarene od portfolio investicija u koje nije ulagao i ne dobija udio u dobiti od portfolio investicija u vezi sa kojim Partner koji ne ispunjava obaveze nije učestvovao u dodatnim investicijama;
- (b) iznosi koji bi inače bili raspodjeljeni Partneru koji ne ispunjava obaveze se smanjuju za 100% od datuma neispunjenja obaveza;
- (c) Partner koji ne ispunjava obaveze ostaje u potpunosti odgovoran za plaćanje svog srazmjernog udjela u organizacionim troškovima i rashodima Fonda kao da se neispunjenje obaveza nije desilo;
- (d) Partner koji ne ispunjava obaveze plaća kaznu u iznosu od 5% od preuzetih investicionih obaveza tog Partnera koji ne ispunjava obaveze, a kazna ide u korist Fonda, ne dovodeći u pitanje pravo Komplementara, ili Fonda, da zahtijevaju dalju odštetu u skladu sa holandskim zakonom;

Komplementar, u roku od petnaest radnih dana od datuma kada je Partner koji ne ispunjava obaveze označen kao Partner koji ne ispunjava obaveze u skladu sa klauzulom 6.5.1, nudi cjelokupan udio Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, preostali dio preuzetih investicionih obaveza tog Partnera koji ne ispunjava obaveze) postojećim Komanditorima srazmjerno njihovim pojedinačnim preuzetim investicionim obavezama ili, ako postojeći

Komanditor nije voljan da otkupi svoje učešće u udjelu Partnera koji ne ispunjava obaveze, nudi taj dio učešća koji Komanditor nije voljan da otkupi licima za koje Komplementar utvrdi da služe najboljim interesima Fonda, u iznosu manjem od 50% (i) od neto tržišne vrijednosti te imovine i (ii) kapitalnog uloga Partnera koji ne ispunjava obaveze, u kom slučaju se primjenjuje klauzula 6.5.5, pod uslovom da, osim ako Savjetodavni odbor nije odobrio drugačije, u roku od šest mjeseci od datuma kada je Partner koji ne ispunjava obaveze označen kao Partner koji ne ispunjava obaveze u skladu sa klauzulom 6.5.1 (i) udio Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu nije u potpunosti otkupljen u skladu sa gorenavedenim ili (ii) Partner koji ne ispunjava obaveze nije Fondu uplatio cjelokupan dospjeli neplaćeni iznos uvećan za kamatu na isti zaračunatu u skladu sa klauzulom 6.5.4, Komplementar (ne dovodeći u pitanje pravo Komplementara, ili Fonda, da zahtijeva dalju odštetu u skladu sa holandskim zakonom) smjenjuje Partnera koji ne ispunjava obaveze sa pozicije Komanditora Fonda putem pisanog obavještenja o uplati od 0 eura Partneru koji ne ispunjava obaveze.

- 6.5.4 Komplementar može iskoristiti iznose koji inače treba da budu raspodjeljeni i koji su dospjeli za uplatu tom Partneru koji ne ispunjava obaveze u svrhu izmirenja svih iznosa koje treba da uplati Partner koji ne ispunjava obaveze. Komplementar naplaćuje Partneru koji nije blagovremeno uplatio sredstva za povlačenje kamatu na dospjeli neplaćeni iznos i sve druge iznose koji nisu blagovremeno plaćeni po stopi koja je na godišnjem nivou jednaka EURIBOR-u uvećanom za 8% od datuma obavještenja o neispunjenju obaveze do datuma kada se stvarno izvrši cjelokupna uplata tih iznosa ili, ako ti iznosi nisu uplaćeni, do kraja perioda poslovanja ili, ako se izvrši ranije, do datuma smjene tog Partnera sa pozicije Komanditora, i u obimu u kojem nije izvršena uplata ta kamata se može odbiti od iznosa koji inače treba da budu raspodjeljeni ili su dospjeli za uplatu tom Partneru, pod uslovom da se ne naplati kamata ako odgovarajući iznos bude avansno isplaćen u roku od pet radnih dana od prijema obavještenja o neispunjenju obaveze od Komplementara ili da Partner može pokazati, a da Komplementar bude tim opravdano zadovoljan, da je postojao *bona fide* tehnički ili administrativni razlog za to što odgovarajući iznos nije uplaćen do naznačenog datuma. Iznosi koji su zastarjeli i koji se ne koriste na neki drugi način za plaćanje rashoda u skladu sa klauzulama 6.5.3 i 6.5.5, uvećani za iznos kamata i, u slučaju da cjelokupan ili dio udjela Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu bude prodat postojećim Komanditorima ili trećim stranama u skladu sa klauzulom 6.5.3, prihod od prodaje (nakon odbitka troškova i rashoda), se prvo iskorišćava za izmirenje rashoda Fonda koji se duguju u vezi sa Partnerom koji ne ispunjava obaveze i, drugo, raspodjeljuju Partnerima Fonda koji ispunjavaju obaveze srazmjerno njihovim preuzetim investicionim obavezama, pod uslovom da nijedan Partner koji ispunjava obaveze ne dobije raspodjeljena sredstva u vezi sa portfolio investicijom u odnosu na koju je taj Partner Propisom oslobođeni partner. Radi izbjegavanja svake sumnje, takva raspodjela sredstava Komanditoru koji ispunjava obaveze ne uvećava preostali dio preuzetih

investicionih obaveza, niti uvećava njegove preuzete investicione obaveze (uključujući za svrhu obračuna naknade za upravljanje ili ostale rashode) i to nije raspodjela za svrhu klauzule 7.3.1, niti za obračun naknade od udjela u dobiti. Komplementar vrši korekcije, uključujući korekcije u računu kapitala Partnera (uključujući i Partnera koji ne ispunjava obaveze) onda kada smatra opravdano i u dobroj vjeri da je to prikladno za sprovođenje odredbi ove klauzule 6.5.4.

6.5.5 U slučaju da se nudi cjelokupan ili dio udjela Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu u skladu sa klauzulom 6.5.3:

- (a) kada nema prevare i krajnje nepažnje, Komplementar i Komanditori nisu odgovorni Partneru koji ne ispunjava obaveze čiji udio u Fondu se prenosi, niti Komanditoru koji kupuje taj udio u skladu sa klauzulom 6.5.3;
- (b) Komplementar predstavlja posrednika u prodaji udjela Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu i svaki Partner ovim putem neopozivo i bezuslovno imenuje Komplementara za svog advokata, a on ima ovlaštenje da imenuje svoju zamjenu, u izvršavanju dokumenata potrebnih za taj prenos ako postane Partner koji ne ispunjava obaveze, i svaki Partner preuzima obavezu da će potvrditi sve što Komplementar zakonito uradi u skladu sa ovom klauzulom 6.5.5 i nadoknađuje Komplementaru potraživanja, troškove i rashode koji mogu nastati po Komplementara kao rezultat istog. Nadalje, punomoćje se takođe primjenjuje na situacije u kojima Komplementar postupa kao suprotna strana Partneru koji ne ispunjava obaveze (*Selbsteintritt*) ili kao zastupnik suprotne strane Partnera koji ne ispunjava obaveze (*dienen van twee heren*) i to ovlaštenje je uređeno holandskim zakonom;
- (c) prihod od prodaje se koristi u skladu sa odredbama klauzule 6.5.4;
- (d) kada Komplementar ili Fond prime prihod od prodaje, to predstavlja dobro i valjano izmirivanje kupaca udjela Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu;
- (e) od Komplementara se ne zahtijeva da uplati prihod od prodaje (ili iznos koji ostane od istog nakon primjene klauzule 6.5.3) Partneru koji ne ispunjava obaveze dok:
 - (i) mu Partner koji ne ispunjava obaveze ne dostavi svu dokumentaciju o vlasništvu koju može zatražiti Komplementar u vezi sa udjelom u Fondu; i
 - (ii) Partner koji ne ispunjava obaveze ne potvrdi u pisanom obliku da Partner koji ne ispunjava obaveze nema potraživanja od Komplementara ili njegovih Povezanih društava ili Fonda ili jednog ili više lica koja kupuju udio tog Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu; i

- (f) kupac udjela Partnera koji ne ispunjava obaveze u Fondu se, po završetku prenosa, tretira kao Zamjenski partner u odnosu na taj udio u Fondu.

6.5.6 Komplementar, pored odredbi klauzule 6.5.3, ima pravo da uloži sve pravne lijekove (uključujući zahtjev za naknadu štete, pored zastarijevanja kamate u skladu sa klauzulom 6.5.3) koji su na raspolaganju njemu ili Fondu u vezi sa neispunjavanjem obaveze Partnera koji ne ispunjava obaveze. Transakcije između Komplementara i Partnera koji ne ispunjava obaveze i odlaganja u sprovođenju prava, ovlašćenja i pravnog lijeka dodijeljenih u ovoj klauzuli 6.5.6, koji postoje u skladu sa zakonom sada ili će postojati kasnije, ne funkcionišu kao odricanje, niti na neki drugi način dovode u pitanje to pravo, ovlašćenje ili pravni lijek. Pored toga, Fond i Komplementar imaju pravo na to da Partner koji ne ispunjava obaveze konkretno ispuni svoje obaveze u skladu sa ovim Sporazumom, uključujući investiranje kapitalnih uloga i izvršavanje ostalih plaćanja u skladu sa ovim Sporazumom. Bez obzira na druge odredbe ovog Sporazuma, svaki Komanditor je saglasan da će, u slučaju da Komanditor ne ispunjava obavezu, platiti na zahtjev sve troškove i rashode (uključujući naknadu za advokatske usluge i troškove zaduživanja) do kojih je doveo ili koji su nastali u ime Fonda u vezi sa izvršavanjem ovog Sporazuma u odnosu na Komanditora zbog neispunjenja obaveze i da te uplate ne predstavljaju kapitalni ulog u Fond.

6.5.7 U najvećoj mjeri koju zakon dozvoljava, kad god se glasanje, pristanak ili odluka Komanditora zahtijevaju ili su dozvoljeni u skladu sa ovim Sporazumom ili važećim zakonom, Partner koji ne ispunjava obaveze nema pravo da učestvuje u glasanju ili davanju pristanka, ili da donosi odluku, a glasanje, pristanak ili odluka se prikazuju u tabeli ili sačinjavaju tako kao da Partner koji ne ispunjava obaveze nije Komanditor.

6.5.8 Partner sa udjelom u dobiti obezbjeđuje da kod Partnera sa udjelom u dobiti postoje odgovarajući mehanizmi za neispunjavanje obaveza investitoraza moguća neispunjenja obaveza od strane Ključnih rukovodilaca u vezi sa preuzetom investicionom obavezom Ključnih rukovodilaca i članova Investicionog tima, putem Partnera sa udjelom u dobiti. Partner sa udjelom u dobiti neodložno obavještava Savjetodavni odbor o neispunjenju obaveze (djelimično ili u cjelini) u odnosu na povlačenja u okviru Partnera sa udjelom u dobiti.

6.6 Prijevremeni prekid investicionog perioda i prestanak rada

6.6.1 Ako tokom perioda poslovanja:

- (a) neki od Ključnih rukovodilaca:
- (i) prestane da posvećuje radno vrijeme i napore poslovima Fonda na način utvrđenu ovoj klauzuli 3.8.7 i u skladu sa njom;
 - (ii) prestane da prisustvuje sjednicama Investicionog odbora ili se povuče iz Investicionog odbora;

- (iii) ode pod stečaj (*failliet verklaard*) ili ekvivalentno stanje u skladu sa zakonom strane države;
 - (iv) je proglašen nesposobnim ili mentalno oboljelim;
 - (v) je optužen za ozbiljno krivično djelo ili neki drugo krivično djelo za koje je zapriječena kazna zatvora; ili
 - (vi) se dobrovoljno ili nedobrovoljno povuče iz aktivnog učešća u upravljanju ili pružanju savjetodavnih usluga Fondu;
- (b) se desi promjena kontrole bez prethodnog odobrenja vlasnika 75% udjela;
- (c) nakon inicijalnog datuma zaključenja Komplementar ne angažuje u radnom odnosu finansijskog direktora ili direktora poslovanja sa odgovarajućim obrazovanjem i iskustvom, ili neko drugo lice koje posjeduje odgovarajuće vještine i iskustvo potrebno za pravilno sprovođenje poslova i aktivnosti Fonda, i čije odgovornosti obuhvataju (ali nisu ograničene na) izvještavanje Komanditorima i procjenu portfolio investicija, pri čemu Komplementar ovo nije ispravio u roku od tri mjeseca;
- (d) Komplementar, u grejs periodu od tri mjeseca nakon inicijalnog datuma zaključenja, ne obezbjeđuje i ne održava odgovarajući kadar u svim kancelarijama u ciljnim zemljama u skladu sa klauzulom 3.1.3;

(svaki takav događaj se naziva **događaj u vezi sa Ključnim rukovodiocima**) Komplementar neodložno o istom obavještava Komanditore u pisanom obliku, i (a) ako se Događaj u vezi sa Ključnim rukovodiocima desi tokom investicionog perioda, investicioni period se automatski obustavlja, i (b) tokom i nakon investicionog perioda, Fond se angažuje samo u aktivnostima navedenim u klauzuli 5.1.4, sa izuzetkom dodatnih investicija ili prekida investicija koje nisu dozvoljene izuzev onih u odnosu koje je Fond ili Komplementar bio u pravnoj obavezi da završi prije nego što se desio događaj u vezi sa Ključnim rukovodiocima, osim uz prethodno odobrenje Savjetodavnog odbora. Ako u roku od šest mjeseci od datuma kada se desio događaj u vezi sa Ključnim rukovodiocima (taj period je **zamjenski period**) Komplementar predloži, a Savjetodavni odbor odobri, jednu ili više kvalifikovanih zamjena (svaki od njih je **Kvalifikovana zamjena**) za Ključnog rukovodioca ili finansijskog direktora ili direktora poslovanja Komplementara, zavisno od slučaja, ili u zamjenskom periodu Savjetodavni odbor na drugi način odobri plan poboljšanja stanja u kojem su utvrđene mjere da rješavanje posljedica događaja u vezi sa Ključnim rukovodiocima, obustava prestaje i Fond nastavlja sprovođenje investicionih aktivnosti i aktivnosti prekida investicija. Ako Kvalifikovane zamjene nisu predložene i odobrene ili plan poboljšanja stanja nije odobren na neki drugi način od strane Savjetodavnog odbora tokom

zamjenskog perioda, onda se i dalje primjenjuju efekti iz pod-klauzula (a) i (b) i Komplementar neodložno saziva sjednicu Komanditora na kojoj:

- (A) vlasnici 75% udjela mogu da glasaju da Fond nastavlja poslovanje sa Komplementarom;
- (B) vlasnici 75% udjela mogu da glasaju o prekidu investicionog perioda Fonda (u slučaju da se tokom investicionog perioda desi događaj u vezi sa Ključnim rukovodiocima);
- (C) vlasnici 75% udjela glasaju o prestanku rada Fonda; ili
- (D) vlasnici 75% udjela glasaju o smjeni Komplementara bez nadoknade u skladu sa klauzulom 3.11.1;

Ako vlasnici 75% udjela ne mogu da nađu rješenje za neku od mogućnosti ponuđenih u gorenavedenim pod-klauzulama (A), (B) i (C) i (D) u roku od tri mjeseca od isteka zamjenskog perioda Fond automatski prestaje sa radom.

Radi izbjegavanja svake sumnje, obustavu je moguće prekinuti ili privremeno ukinuti tokom perioda i pod uslovima koji se utvrđuju u svakom slučaju uz pristanak Savjetodavnog odbora, ali bez dovođenja u pitanje opšteg prava Komanditora da smijene Komplementara saglasno klauzuli 3.11.

6.6.2 Komplementar u svakom trenutku ima pravo da (i) predlaže i, uz pristanak Savjetodavnog odbora koji on daje po apsolutnom sopstvenom nađenju, imenuje jednog ili više dodatnih Ključnih rukovodilaca (ali, radi izbjegavanja svake sumnje, ne kao zamjenu Ključnog rukovodioca) i (i) angažuje i smjenjuje finansijskog direktora ili direktora poslovanja Komplementara, ili neko drugo lice koje posjeduje odgovarajuće vještine i iskustvo potrebno za sprovođenje poslova i aktivnosti Fonda, zavisno od slučaja, pod uslovom da, u slučaju smjene, zamjena bude imenovana u roku od tri mjeseca od dana kada radno mjesto treba da bude popunjeno i o toj zamjeni se obavještava Savjetodavni odbor.

6.6.3 Osim ako nije drugačije utvrđeno u ovom Sporazumu, od i nakon datuma završetka investicionog perioda u skladu sa klauzulom 6.6, Komplementar nastavlja da postupa u ime Fonda i da obavlja sve funkcije Komplementara, i Komplementar i Partner sa udjelom u dobiti imaju sva prava i privilegije u tom pogledu.

7. RAČUNI KAPITALA, RASPODJELE, DODJELE I ODBICI

7.1 Računi kapitala

U knjigama i evidenciji Fonda se formira račun kapitala ("**račun kapitala**") za svakog Partnera.

7.2 Ispravke računa kapitala

Bilans na računu kapitala svakog od Partnera se ispravlja povremeno (a) povećanjem takvog bilansa preko (i) dodjeljivog udjela tog Partnera u svakoj stavci prihoda i dobiti Fonda i (ii) kapitalnih udjela, ako ih ima, koje je izvršio taj Partner i (b) smanjenjem bilansa za dodjeljivi udio takvog Partnera u svakoj stavci gubitaka i odbitaka Fonda, u svakom slučaju dodijeljenih da bi se što bolje manifestovao dati ekonomski efekat na odredbe ove klauzule 7.2 i klauzule 12.3.2. Račun kapitala svakog Partnera dalje se ispravlja u pogledu svih posebnih dodjela ili ispravki izričito razmatranih na osnovu ovog Sporazuma.

7.3 Raspodjele

7.3.1 Osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, raspodjeljiva gotovinska sredstva se distribuiraju u najkraćem mogućem roku nakon prijema od strane Fonda, ali u svakom slučaju u roku od petnaest radnih dana. Raspodjeljiva gotovinska sredstva u početku se raspodjeljuju među Partnerima srazmjerno njihovim procentima učešća u vezi sa portfolio investicijom ili srazmjerno njihovim preuzetim obavezama za investicije, ako su takva raspodjeljiva gotovinska sredstva nevezana za portfolio investiciju. Iznos raspodijeljen svakom Partneru se distribuira na sljedeći način, gdje se svako određivanje vrši od vremena raspodjele:

- (a) *Povrat preuzetih obaveza za investicije*: prvo, 100% takvom Partneru dok kumulativni iznos distribuiran svakom Partneru u skladu sa ovom pod-klauzulom ne bude (a) jednak preuzetim obavezama za investicije takvog Partnera od tog momenta;
- (b) *Preferirani povrat*: drugo, 100% takvom Partneru dok kumulativni iznos distribuiran tom Partneru u skladu sa ovom pod-klauzulom (b) ne bude jednak preferiranom povratu;
- (c) *Kompenzatorna nadoknada*: treće, 100% Partneru sa udjelom u dobiti dok kumulativni iznos distribuiran Partneru sa udjelom u dobiti u pogledu tog Partnera u skladu sa ovom pod-klauzulom (c) ne bude jednak 25% preferiranog povrata;
- (d) *Podjela 80/20*: četvrto, (i) 80% tom Partneru i (ii) 20% Partneru sa udjelom u dobiti;

(iznosi navedeni u pod-klauzuli (c) i pod-klauzuli (d)(ii) iznad nazivaju se "**udio u dobiti**"). Sva prava na udio u dobiti izračunavaju se na osnovu neto dobiti Fonda, nakon odbitka svih rashoda fonda, naknada za upravljanje, organizacionih troškova i stranih ili drugih poreza nametnutih Fondu ili njegovim posredničkim holding društvima. Odbitak ili druge poreske obaveze ili rashodi fonda ne tretiraju se kao raspodjele Komanditorima u svrhu izračunavanja prava na udio u dobiti.

- 7.3.2 Ako je nakon raspuštanja Fonda, (a) Partner sa udjelom u dobiti dobio manje od iznosa koji bi dobio u skladu sa klauzulom 7.3.1 da je klauzula 7.3.1(a) zahtijevala raspodjele samo kapitalnih uloga Komanditora i (b) Komanditori su dobili više od iznosa koji bi dobili u skladu sa klauzulom 7.3.1 da je klauzula 7.3.1(a) zahtijevala raspodjele samo kapitalnih uloga Komanditora, onda Komanditori vraćaju sve takve suvišne iznose u roku od 20 radnih dana na zahtjev Komplementara.

7.4 **Raspodjele sredstava za potrebe plaćanja poreza**

Bez obzira na klauzulu 7.3, u odnosu na svaku portfolio investiciju, Fond može u bilo koje vrijeme, a od raspodjeljivih gotovinskih sredstava iz bilo kojeg izvora, vršiti raspodjele ("**raspodjele sredstava za potrebe plaćanja poreza**") svim Partnerima (izuzev Partnera koji ne ispunjavaju obaveze i svih Propisom oslobođenih partnera u odnosu na takvu portfolio investiciju), posebno u pogledu kojih može nastati obaveza plaćanja poreza na dohodak, u iznosima kojima je cilj da omoguće takvim Partnerima (ili bilo kojem Licu čija poreska obaveza se određuje pozivanjem na dohodak takvog Partnera) da izvrše svoje obaveze plaćanja poreza na dohodak koje proizlaze iz izvršenih dodjela (ili koje će se izvršiti), i svih izvršenih raspodjela, s obzirom na takvu portfolio investiciju. Iznos za raspodjelu bilo kom Partneru u skladu sa bilo kojom podklauzulom klauzule 7.3 (kako je primjenjivo) smanjuje se za sve raspodjele sredstava za potrebe plaćanja poreza izvršene tom Partneru, a koje nijesu prethodno uzete u obzir u skladu sa ovom rečenicom. Za potrebe prethodne rečenice, Komplementar izdvaja prema svojoj razumnoj dobroj vjeri sve raspodjele koje su primili u skladu sa ovom klauzulom 7.4 među raspodjeljivim gotovinskim sredstvima raspodijeljenim svakom Partneru.

7.5 **Odredbe o opštoj raspodjeli**

- 7.5.1 U skladu sa odredbama u nastavku, 100% svih raspodjela udjela u dobiti (bilo u gotovini ili u naturi) se, do relevantnog datuma (kao što je definisano u nastavku), drži na odvojenom računu rezervi u ime Fonda ("**račun rezervi**") umjesto da se plaća Partneru sa udjelom u dobiti. Nakon što dođe do relevantnog datuma, 100% svih naknadnih raspodjela udjela u dobiti (ali ne, radi izbjegavanja svake sumnje, iznosa prije raspodjele sa računa rezervi) može se izvršiti Partneru sa udjelom u dobiti ("**dozvoljene raspodjele**"). Iznosi koji nijesu oslobođeni sa računa zadržanih sredstava ostaju na računu rezervi do likvidacije Fonda. Bez obzira na gore navedeno, nikakav udio u dobiti ne može se osloboditi prije kraja investicionog perioda.
- 7.5.2 "**Relevantni datum**" mora biti raniji od datuma (i) likvidacije Fonda, ili (ii) datuma kada su izvršene raspodjele Komanditorima u iznosu njihovih preuzetih obaveza za investicije plus preferirani povrat i sredstva na računu rezervi su dovoljna da zadovolje maksimalnu potencijalnu isplatu prema povraćaju sredstava Partneru sa udjelom u dobiti iz klauzule 12.4, kako potvrdi revizor Fonda (a troškove sertifikacije revizora

Fonda snosi Komplementar ili Partner sa udjelom u dobiti), ali u svakom slučaju ne prije isteka investicionog perioda, a za potrebe takvog proračuna pod pretpostavkom da će sve preuzete obaveze za investicije raspoložive za povlačenje biti povučene i korišćene za sticanje portfolio investicija koje se naknadno otpisuju, i nema daljih iznosa distribuiranih Investitorima. Bez obzira na gore navedeno, Komplementar periodično angažuje revizora Fonda da potvrdi, u vrijeme kada se plaća udio u dobiti, da su proračuni potrebni za određivanje udjela u dobiti izračunati pravilno i u skladu sa uslovima ovog Sporazuma.

- 7.5.3 Kada se raspodjeljiva gotovinska sredstva primjenjuju da se plate rashodi Fonda ili drugi troškovi, izdaci ili obaveze Fonda, Komplementar obavještava Komanditore i izdvaja te troškove, izdatke i obaveze u skladu sa klauzulom 6.2.2(d) kao da su ti iznosi povučeni u skladu sa tom klauzulom da odraze ekonomsku namjeru ovog Sporazuma, i smanjuje raspodjele u skladu sa tim.
- 7.5.4 U vrijeme ili oko vremena svake raspodjele Komanditoru, Komplementar šalje takvom Komanditoru obavještenje o raspodjeli u kojem će odrediti (i) iznos raspodjele takvom Komanditoru, ako je ima (ii) iznos bilo koje raspodjele udjela u dobiti Partneru sa udjelom u dobiti, ako ga ima, i (iii) ukupne iznose svih raspodjela takvim Komanditorima, uključujući i odgovarajuće raspodjele u odnosu na koje je obavještenje poslato. U obavještenjima o raspodjeli Komanditoru u pogledu raspodjela takvom Komanditoru dalje se navodi (i) koji dio raspodjele se distribuira u skladu sa klauzulama 7.3.1(a), 7.3.1(b), ili 7.3.1(d) odnosno i (ii) iznos takve raspodjele koji je predmet povlačenja od strane Fonda u skladu sa klauzulom 5.1.5.
- 7.5.5 Komplementar informiše svakog Partnera koji prima raspodjelu u vrijeme takve raspodjele o iznosu takve raspodjele koja je predmet povlačenja na osnovu ovog Sporazuma ili koja se dodaje preostalim djelovima preuzete investicione obaveze takvog Partnera u skladu sa ovim Sporazumom.

7.6 Nema raspodjela u naturi

Raspodjele se vrše samo u gotovini u eurima.

7.7 Negativni računi kapitala

Osim kako je propisano obavezujućim zakonom, nijedan Komanditor nije dužan nadoknaditi negativan saldo na svom računu kapitala. Osim ako je drugačije izričito navedeno u ovom Sporazumu ili kako je traženo zakonom, Komplementar ne mora da nadoknadi negativni saldo na svom računu kapitala.

7.8 Nema povlačenja kapitala

Osim ako je drugačije izričito navedeno u ovom Sporazumu, nijedan Partner nema pravo da povuče kapital iz Fonda ili prima neku raspodjelu ili povraćaj na kapitalne uloge tog Partnera.

7.9 Odbitak

- 7.9.1 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Sporazuma, svaki Partner ovim ovlašćuje Fond i Komplementara da odbiju i da uplate, ili na drugi način plate, svaki odbitak ili druge poreze plative ili koje Fond ili bilo koje od njegovih Povezanih društava moraju odbiti u odnosu na takvog Partnera ili kao rezultat učešća takvog Partnera u Fondu (uključujući i kao rezultat raspodjele u naturi takvom Partneru). Ako i u mjeri u kojoj se od Fonda traži da obustavi ili plati bilo koje takve poreze po odbitku ili druge poreze u odnosu na takvog Partnera, smatra se da je takav Partner, za sve potrebe ovog Sporazuma, dobio isplatu takvog iznosa od Fonda od momenta kada je takav porez po odbitku ili drugi porez obustavljen ili plaćen, koje god je ranije, a to plaćanje se smatra raspodjelom raspodjeljivih gotovinskih sredstava.
- 7.9.2 Svi odbici iz ove klauzule 7.9 vrše se maksimalnoj stopi prema važećem zakonu, osim ako Komplementar nije primio mišljenje zastupnika, ili druge dokaze, razumno zadovoljavajuće za Komplementara u smislu da je niža stopa primjenjiva, ili da odbitak nije primjenjiv.
- 7.9.3 U mjeri u kojoj takav odbitak poreza ili plaćanje premašuje novčanu raspodjelu koju bi takav Partner dobio za takav odbitak, Komplementar informiše tog Partnera u pogledu iznosa takvog viška i taj Partner vrši brzu uplatu takvog iznosa Fondu elektronskim prenosom, koje plaćanje je prvo povrat prethodnih raspodjela takvom Komanditoru (i takav raspodijeljeni iznos se umanjuje za takvo plaćanje za potrebe obračuna iz klauzule 7.1) i drugo, plaća se iz preostalih djelova preuzete investicione obaveze takvog Komanditora i u tom slučaju predstavlja kapitalni ulog i, shodno tome, smanjuje preostale djelove preuzete investicione obaveze i povećava račun kapitala takvog Partnera.
- 7.9.4 Komplementar će, što je prije moguće, informisati svakog Partnera ako utvrdi da je Fond, bilo koji posrednički subjekat kroz koji Fond ima ulaganje u Društvu emitentu koje je predmet portfolio investicije, ili bilo koje Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije u obavezi da odbije bilo koji iznos koji nije de minimis iznos a koji navodno predstavlja poresku obavezu tog Partnera. Komplementar ulaže svoje najbolje napore da dobije u ime Partnera bilo koje takvo izuzimanje od, smanjenje ili povrat te poreske obaveze.

7.10 Raspodjela udjela u dobiti i objelodanjivanje

- 7.10.1 Partner sa udjelom u dobiti obezbjeđuje da u svakom trenutku (i) Ključni rukovodioci imaju zakonski i stvarno najmanje 85% prava na udio u dobiti i (ii) Ključni rukovodioci zajedno sa članovima i zaposlenima u Komplementaru ili savjetniku koji aktivno učestvuju u poslovanju Fonda imaju zajedno 100% prava na udio u dobiti.

- 7.10.2 Bez obzira na odredbe klauzule 7.10.1, Komplementar objelodanjuje Savjetodavnom odboru aranžmane dodjele, prenosa vlasništva ili oduzimanja u odnosu na udio u dobiti među Ključnim rukovodiocima i svim drugim primaocima udjela u dobiti. Komplementar odmah informiše Savjetodavni odbor o bilo kakvoj promjeni u takvim aranžmanima.
- 7.10.3 Pravo na udio u dobiti se ne može prenositi osim među Ključnim rukovodiocima i članovima i zaposlenima Komplementara ili Savjetnika koji aktivno učestvuju u poslovanju Fonda i, u svakom slučaju, u skladu sa svim relevantnim ugovornim odredbama, uključujući pravila o pristupnicima i odlaznicima i dodjele. Svaki prenos ili promjena u dodjeli, prenosu vlasništva ili oduzimanju udjela u dobiti Ključnih rukovodilaca ili između Ključnih rukovodilaca zahtijeva prethodnu saglasnost Savjetodavnog odbora.
- 7.10.4 Komplementar i Partner sa udjelom u dobiti u svakom trenutku održavaju odgovarajuće procedure i ugovore kako bi se osigurala efikasnost povraćaja sredstava od primalaca i krajnjih korisnika udjela u dobiti za potrebe klauzule 12.4 ovog Sporazuma.

8. NAKNADA ZA UPRAVLJANJE

8.1 Isplata naknade za upravljanje

Uzimajući u obzir za upravljačke i druge usluge, Fond plaća Komplementaru godišnju naknadu za upravljanje ("**naknada za upravljanje**") počevši od datuma institucionalnog zaključenja. Naknada za upravljanje plativa tokom investicionog perioda obezbjeđuje se u skladu sa klauzulama 2.6.1 i 8.2. Nakon isteka investicionog perioda, naknada za upravljanje se procjenjuje se, povlači i plaća kvartalno unaprijed, počevši na datum ili odmah nakon isteka investicionog perioda i svakog 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra nakon toga (svaki je "**datum plaćanja**"), a bilo koja isplata za period od manje od godinu dana se koriguje na proporcionalnoj osnovi prema stvarnom broju dana tokom perioda. Nakon isteka investicionog perioda, naknada za upravljanje se plaća od povlačenja sredstava iz preostalih djelova preuzete investicione obaveze Komanditora ili raspodjeljivih gotovinskih sredstava. Naknada za upravljanje je izuzeta od poreza na dodatu vrijednost, ako je moguće. U mjeri u kojoj bilo koji porez na dodatu vrijednost postane plativ u odnosu na naknadu za upravljanje, Komplementar će biti odgovoran za takav porez na dodatu vrijednost. Ako porez na dodatu vrijednost postane plativ, onda se Komplementar bez odlaganja konsultuje sa Savjetodavnim odborom o mjerama za upravljanje Fondom na takav način da se upravlja uticajem poreza na dodatu vrijednost.

8.2 Naknada za upravljanje tokom investicionog perioda

Od datuma inicijalnog zaključenja do posljednjeg dana Investicionog perioda, uključujući taj dan, godišnja naknada za upravljanje iznosi 1 milion eura godišnje, pod

uslovom da ukupni rashodi Fonda (uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, naknade za upravljanje i organizacione troškove) plativi prije isteka ili raskida investicionog perioda u ukupnom iznosu ne prelaze gornju granicu troškova upravljanja. Ukoliko Fond ne dostigne zbirne preuzete investicione obaveze svih Komanditora (uključujući preuzete investicione obaveze članova Investicionog tima) u iznosu od najmanje 40 miliona eura u periodu od godinu dana nakon Institucionalnog datuma zaključenja, godišnja naknada za upravljanje se smanjuje na godišnji iznos koji je jednak 2.5% preuzetih investicionih obaveza svih Komanditora (uključujući preuzetu investicionu obavezu članova Investicionog tima), do i uključujući zadnji dan investicionog perioda.

8.3 Naknada za upravljanje nakon investicionog perioda

- 8.3.1 Nakon isteka ili prekida investicionog perioda, godišnja naknada za upravljanje se obračunava u odnosu na svakog Komanditora po stopi navedenoj u nastavku, primjenjivoj na ukupne iznose stvarno uložene od strane Fonda u Društva emitente koja su predmet portfolio investicije, pripisive svakom Komanditoru i sve iznose koji se mogu rezervisati za finansiranje dodatnih investicija:

2,00% godišnje u prvoj godini;

1,50% godišnje u drugoj godini;

1,00% godišnje u trećoj godini;

0,50% godišnje u četvrtoj godini;

0,50% godišnje u petoj godini

pod uslovom da naknada za upravljanje u pogledu pete godine ne smije prelaziti 0,50% od neto uloženog kapitala Fonda u tom momentu.

- 8.3.2 Naknade za upravljanje nisu plative tokom perioda bilo kojeg produženja perioda poslovanja u skladu sa klauzulom 2.3, osim ako nije drugačije dogovoreno unaprijed od strane 75% u udjelu.

8.4 Smanjenje naknada za upravljanje

Svaka kvartalna rata naknade za upravljanje se smanjuje, ali ne ispod nule, sabiranjem

- (a) iznosa jednakog bilo kom Prekoračenju rashoda Fonda plaćenom ili plativog od strane Fonda u mjeri u kojoj takva Prekoračenja rashoda Fonda nije platio Komplementar u skladu sa klauzulom 2.6;
- (b) iznosa jednakog 100% svih prihoda od naknada koje su primili Komplementar, Savjetnik, bilo koji član Investicionog tima, neki od Ključnih rukovodilaca, ili bilo koji od njihovih Povezanih društava, od prethodnog datuma plaćanja, pod uslovom da ako takav prihod od naknada prevazilazi naknadu za upravljanje u

odnosu na prethodni datum plaćanja, taj višak se prenosi da se smanji rata za naknadu za upravljanje za bilo koji budući datum plaćanja dok takav prihod od naknada ne bude smanjen za 100%. Ako bilo koji prihod od naknada preostane nakon prestanka rada Fonda, takav prihod od naknada se plaća svakom Komanditoru srazmjerno udjelu tog Komanditora;

- (c) bilo koji iznos koji se ne može odbiti od naknade za upravljanje na prethodni datum plaćanja u skladu sa ovom klauzulom 8.4, jer je naknada za upravljanje na taj dan već bila smanjena na nulu.

9. KNJIGE I EVIDENCIJE, IZVJEŠTAJI PARTNERIMA, ITD.

9.1 Održavanje knjiga i evidencije

Komplementar vodi ili organizuje vođenje na adresi Komplementara (ili na drugom mjestu koje Komplementar odredi, o čemu obavještava Komanditore u pisanom obliku) punih i preciznih računa o transakcijama Fonda u odgovarajućim knjigama i evidencijama računa, za vrijeme perioda poslovanja i tokom zakonski propisanog perioda nakon toga. Takve knjige i evidencije se vode u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ili drugim računovodstvenim principima prihvatljivim za EIF i EBRD i dozvoljenim po holandskim zakonima. Na taj način vođene knjige i evidencije Fonda su osnova za izradu finansijskih izvještaja koji se šalju poštom sadašnjim i bivšim Partnerima u skladu sa klauzulom 9. Komanditor ili njegovi propisno ovlašćeni zastupnici ili predstavnici takve knjige i evidencije stavljaju na raspolaganje Komplementaru nakon najave, radi uvida u iste i kopiranja bez dodatnih troškova u razumno vrijeme u toku radnog vremena, u bilo koju svrhu razumno povezanu sa udjelom takvog Komanditora kao komanditora u Fondu.

9.2 Revizije i izvještaji

- 9.2.1 Revizija knjiga i evidencija računa Fonda vrši se na kraju svake finansijske godine od strane nezavisne revizorske firme koja je punopravni član "Foruma firmi" Međunarodne federacije računovođa (IFAC), i koja je uključena u glavnih 30 Računovodstvenih mreža i udruženja prema anketi Accountancy Age, rangiranih po godišnjim prihodima, a koju može imenovati Komplementar u ime Fonda podložno bilo kakvim promjenama koje odobrava Savjetodavni odbor. Tokom perioda poslovanja i likvidacije imovine i obaveza Fonda, Komplementar priprema i šalje poštom revidirani godišnji finansijski izvještaj svakom Komanditoru u roku od devedeset dana nakon završetka svake finansijske godine (počevši nakon 31. decembra finansijske godine u kojoj se održava inicijalno zaključenje) i nerevidirani kvartalni finansijski izvještaj u roku od 45 dana nakon završetka svakog od četiri tromjesečja svake finansijske godine, pripremljen u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ili drugim računovodstvenim načelima prihvatljivim za EIF i EBRD i dozvoljenim po holandskom zakonu, koji moraju biti u skladu sa standardima izvještavanja (i obaveznim i

fakultativnim) u IPEV smjernicama za izvještavanje, a sva vrednovanja na osnovu ove klauzule 9.2.1 moraju biti u skladu sa IPEV Smjernicama za vrednovanje. U svim takvim izvještajima se određuje za takvu finansijsku godinu ili tromjesečje:

- (a) aktiva i pasiva Fonda na kraju takve finansijske godine ili tromjesečja;
- (b) sve naknade i troškovi za koje Komplementar i njegova Povezana društva terete svako Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije od kraja takve finansijske godine ili tromjesečja;
- (c) svi troškovi koje kapitalizuju i snose Društva emitenti koja su predmeti portfolio investicije;
- (d) neto dobit ili neto gubitak Fonda za takvu finansijsku godinu ili tromjesečje;
- (e) u odnosu na svakog Komanditora, završni saldo računa kapitala takvog Komanditora na kraju takve finansijske godine ili tromjesečja, koji uključuje: početni i završni saldo računa kapitala Komanditora na početku i na kraju takvog tromjesečja ili finansijske godine; iznos neto dobiti ili neto gubitka dodijeljen računu kapitala takvog Komanditora za takvo tromjesečje ili finansijsku godinu; i svaku raspodjelu takvom Komanditoru, i sve dodatne kapitalne uloge na račun kapitala takvog Komanditora, tokom svakog tromjesečja ili finansijske godine;
- (f) kratak prikaz novčanih tokova od Fonda ili Fondu u odnosu na portfolio investicije (uključujući i one iz kojih se izašlo ili koje su na drugi način realizovane u izvještajnom periodu) i procjenu projekcija na povlačenja uloženog kapitala i raspodjele za naredni izvještajni period;
- (g) predloženo vrednovanje imovine Fonda u skladu sa IPEV smjernicama za vrednovanje, broj zaposlenih i fokus faze svake portfolio investicije i udjela svakog Komanditora u Fondu, u oba slučaja na osnovu procjene fer vrijednosti od kraja neposredno prethodnog tromjesečja, korigovan naknadnim doprinosima, raspodjelama, dobicima ili gubicima;
- (h) iznos naraslog, ali još uvijek neplaćenog udjela u dobiti;
- (i) iznos svakog povraćaja sredstava obračunatog tokom takve finansijske godine ili tromjesečja u skladu sa klauzulom 12.4;
- (j) detaljni prikaz svakog prihoda od naknada primljenog u relevantnom periodu i mjere u kojoj je prebijen od naknade za upravljanje u skladu sa klauzulom 8.4;
- (k) detaljni prikaz organizacionih troškova (ako ih ima) i drugih rashoda fonda koje je snosio Fond za taj period;

- (l) sve druge relevantne informacije u vezi sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1085/2006 od 17. jula 2006.godine kojom se uspostavlja Instrument za prepristupnu pomoć (IPA) ili povezana akta; i
- (m) sve druge relevantne informacije koje razumno zatraže Komanditori.

Odvojeno, Komplementar pruža Komanditorima neposredno obavještenje o svakoj prepisci od revizora Fonda o svim nepravilnostima.

- 9.2.2 Uz svaki godišnji finansijski izvještaj opisan u klauzuli 9.2.1 prilaže se potvrda od Komplementara koja je u potpunosti u skladu sa dokumentima fonda i potvrda od revizora Fonda da su sve dodjele, raspodjele i naknade izvršene i plaćene u skladu sa uslovima iz ovog Sporazuma.
- 9.2.3 Uz svaki kvartalni finansijski izvještaj opisan u klauzuli 9.2.1 prilaže se sažeti narativni izvještaj, uključujući i opis investicionih aktivnosti Fonda, uključujući i detalje o svakoj portfolio investiciji, bilo izvršenoj, iz koje se izašlo ili koja je na drugi način realizovana tokom tog perioda i materijalnim promjenama finansijskog stanja ili rezultata poslovanja svakog Društva emitenta koje je predmet portoflio investicije, specifične izvještaje o investicijama koje se pripremaju i druge informacije koje se odnose na ulaganja Fonda koje Komplementar može odrediti da pruži.
- 9.2.4 Komplementar ulaže svoje najbolje napore da pruži Komanditoru druge informacije koje opravdano traži takav Komanditor u bilo koju svrhu razumno povezanu sa udjelom takvog Komanditora kao komanditora u Fondu, u mjeri u kojoj sva takva nastojanja ne nameću bilo kakve nepotrebne troškove ili opterećenje Komplementaru ili Fondu.

9.3 Sastanci

- 9.3.1 Komplementar dovodi do tog da Fond ima sastanak sa Komanditorima, koji se održava najmanje jednom godišnje u mjesecu maju (ili, ako nije izvodljivo, što je prije moguće nakon toga), počevši u periodu od dvanaest mjeseci nakon inicijalnog zaključenja ("**godišnja skupština**"). Komplementar može sazvati dodatne sastanke ("**generalne skupštine**") u dodatnim prilikama koje Komplementar može po svom nahođenju odrediti. Na godišnjoj skupštini Komplementar preispituje i razgovara o investicionom učinku Fonda. Nijedan od Komanditora ne igra nikakvu ulogu u upravljanju Fondom ili učestvuje u kontroli investicije ili drugih aktivnosti Fonda. Na godišnjoj skupštini Komplementar dostavlja finansijski izvještaj u odnosu na prethodnu finansijsku godinu na odobrenje Komanditorima, pod uslovom da se takvo odobrenje može dati samo na osnovu saglasnosti većine u udjelu.

- 9.3.2 Komplementar može sazivati godišnje skupštine pisanom najavom sa najavnim rokom od najmanje trideset dana. Komplementar može sazivati generalne skupštine ručno dostavljenom najavom ili najavom dostavljenom preko avio kurirske službe ili poslatom faksom ili drugim elektronskim sredstvima svakom Komanditoru najmanje deset radnih dana prije datuma na koji će se sastanak održati. Najava svake takve godišnje ili generalne skupštine mora sadržavati dnevni red za takav sastanak. Komplementar može izmijeniti takav dnevni red pisanom najavom najkasnije u roku od petnaest radnih dana, u slučaju godišnje skupštine, i deset radnih dana, u slučaju generalne skupštine, prije datuma takve godišnje ili generalne skupštine. Prisustvo na godišnjoj ili generalnoj skupštini predstavlja odricanje od bilo kakvih nedostataka u najavi ili najavnom roku za sazivanje takvog sastanka. Komanditori mogu učestvovati na godišnjoj ili generalnoj skupštini putem telefonske konferencije ili slične komunikacione opreme pomoću koje svih Lica koja učestvuju na sastanku mogu čuti jedni druge. O postupcima sa svake godišnje ili generalne skupštine vodi se zapisnik koji se dostavlja Komanditorima u roku od trideset dana. Svaki Komanditor čije preuzete investicione obaveze predstavljaju 10% ili više od ukupnih preuzetih kapitalnih obaveza može, pisanom najavom, zajedno sa predloženim dnevnim redom, zahtijevati od Komplementara da sazove generalnu skupštinu i Komplementar će sazvati skupštinu prema ovoj klauzuli u roku od deset radnih dana.
- 9.3.3 Godišnje i generalne skupštine se održavaju u Amsterdamu, Holandiji ili drugom mjestu unutar ili izvan Holandije, kako Komplementar može razumno utvrditi.
- 9.3.4 Komplementar imenuje predsjedavajućeg za svaku godišnju skupštinu ili generalnu skupštinu.
- 9.3.5 Ne smije biti zahtjeva u pogledu kvoruma za godišnju skupštinu ili generalnu skupštinu pod uslovom da se, radi izbjegavanja svake sumnje, odluka Partnera može usvojiti na bilo kom sastanku samo uz pristanak takve većine (ili drugog takvog procenta koji je naveden u ovom Sporazumu) u udjelu koja je propisana ovim Sporazumom.

9.4 Poreske informacije

- 9.4.1 Komplementar na razuman zahtjev i o trošku Komanditora, odmah dostavlja tom Komanditoru sve informacije u svom posjedu koje su razumno potrebne da bi taj Komanditor tražio bilo kakva izuzeća ili smanjenja ili povraćaj odbitaka ili drugih poreza ili ispoštovao svoju poresku prijavu ili obaveze izvještavanja u vezi sa svojom investicijom u Fond, ili, ako je sam taj Komanditor ortačko društvo, da pomogne svojim Partnerima da ispoštuju isto, ali samo u mjeri u kojoj takav Komanditor ima ugovorne ili zakonske obaveze da pomogne svojim partnerima na taj način.
- 9.4.2 Na razumni pisani zahtjev Komanditora, Komplementar ulaže razumne napore da dostavi tom Komanditoru, o trošku tog Komanditora, sve informacije u svom posjedu za

koje Komanditor opravdano utvrdi da su potrebne za važeće svrhe poreskog izvjestavanja tog Komanditora nastale isključivo zbog aktivnosti Fonda.

9.5 Posjete za potrebe vidljivosti i praćenja

- 9.5.1 Ili u ugovoru između Fonda i Prihvatljivog MSP u koje Fond ulaže, ili u popratnom pismu uz takav Ugovor, uključuje se sljedeći tekst na relevantnom jeziku:

"Ova investicija je potpomognuta od strane Instrumenta za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija."

Svako saopštenje za medije ili posebni promotivni materijal koji se odnose na Fond (uključujući i svaku web stranicu kreiranu u ime Fonda) sadrže (i) izjavu u smislu da je Fond podržan od strane "Instrumenta za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu", koji finansira Evropska unija, i (ii) zastavu EU (dvanaest žutih zvjezdica na plavoj pozadini).

- 9.5.2 EIF-u je dozvoljeno da sprovede, ako je potrebno u saradnji sa drugim Komanditorima, jednu monitoring posjetu godišnje, u bilo koje vrijeme nakon što se desi kasnija od ove dvije opcije (i) treća godišnjica datuma inicijalnog zaključenja i (ii) datum kada je više od 50% od ukupno preuzetih obaveza za investicije uloženo u Prihvatljiva MSP. Ova monitoring posjeta može se izvršiti kancelarijama Komplementara, Savjetnika ili Društava emitentata koja su predmet portfolio investicije. Komplementar i Savjetnik uključuju sve odgovarajuće odredbe u ugovore sa Društvima emitentima koja su predmet portfolio investicija kako bi se omogućilo EIF-u i bilo kojem drugom Komanditoru da izvrši takvu posjetu.

9.6 Specifična prava revizije

- 9.6.1 Fond, Komplementar i Društva emitenti koja su predmet portfolio investicija se slažu da dozvole i da omoguće pristup Evropskom sudu revizora, Komisiji i predstavnicima Komisije, uključujući OLAF, i pruže im adekvatne informacije i dokumenta kako bi im se omogućilo da obavljaju svoje dužnosti u odnosu na praćenje, kontrolu i reviziju pravilne upotrebe sredstava Evropske unije. U tom smislu, Komplementar takođe osigurava da dokumentacija Fonda i ugovori sa Društvima emitentima koja su predmet portfolio investicija sadrže odgovarajuće odredbe, koristeći sljedeću tačnu formulaciju na relevantnom jeziku:

"[naziv relevantne ugovorne strane] prihvata da Evropski sud revizora ("ECA"), Komisija i zastupnici Komisije, uključujući OLAF ("Zastupnici") imaju pravo da izvrše kontrole i da zatraže informacije u pogledu ovog Sporazuma i njegovog izvršenja. [Naziv relevantne ugovorne strane] dopušta provjere svog poslovanja, knjiga i evidencije Evropskom sudu revizora, Komisiji i zastupnicima. Kako ove kontrole mogu uključiti provjere [naziv relevantne ugovorne strane] na licu mjesta, u [naziv relevantne ugovorne

strane] dozvoljava pristup svojim prostorijama Evropskom sudu revizora, Komisiji i Zastupnicima tokom redovnog radnog vremena."

9.6.2 Komplementar se u svakom trenutku pridržava politike EIF-a objavljene na web stranici EIF-a i periodično ažurirane, a naročito:

- (a) Politike borbe protiv prevara;
- (b) Politike o ofšor finansijskim centrima i upravljanju transparentnošću;
- (c) spiska ograničenih sektora.

10. ODŠTETA

10.1 Odšteta Licima sa pokrićem???

10.1.1 Fond ovim putem, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnim zakonom, obeštećuje i oslobađa odgovornosti, samo iz imovine Fonda, podložno ostalim odredbama ove klauzule 10.1, svako Lice sa pokrićem od svih potraživanja, zahtjeva, obaveza, troškova, izdataka, odšteta, gubitaka, parnica, postupaka i aktivnosti, bez obzira da li su sudske, upravne, istražne ili drugačije, svake vrste ("**potraživanja**"), koje je napravilo bilo koje Lice sa pokrićem, koje se odnose na ili proizlaze iz investicije ili drugih aktivnosti Fonda, ili koje se na drugi način odnose na ili koje proizlaze iz ovog Sporazuma (radi izbjegavanja svake sumnje, ne uključujući potraživanja u odnosu na privatne investicije Lica sa pokrićem), uključujući iznose plaćene kako bi se zadovoljile presude, kao nagodba ili kao novčane kazne ili kazne, i (podložno klauzuli 10.1.4) razumne naknade advokata i troškove nastale u vezi sa pripremama za odbranu ili aranžmane vezane za bilo kakvu istragu, tužbu, parnicu, arbitražu ili drugi postupak ("**postupak**"), bilo građanski ili krivični (sva takva potraživanja, iznosi i izdaci iz ove klauzule 10.1.1 nazivaju se kolektivno "**odšteta**"), osim u mjeri u kojoj je utvrđeno u skladu sa klauzulom 10.1.2 da takva potraživanja, postupci ili odštete nastale zbog ponašanja koje je osnov za isključenje takvih Lica sa pokrićem, Povezanog društva ili Društva emitenta koje je predmet portfolio investicije i pod uslovom da ni u kom slučaju Lice sa pokrićem ne bude obeštećeno u skladu sa ovim Sporazumom (i) za gubitak uloženog kapitala koji proizilazi iz rezultata rada Fonda i njegove imovine, ili (ii) za gubitke nastale iz ili povezane sa smjenom Komplementara i/ili Savjetnika. Radi izbjegavanja svake sumnje, (i) potraživanja između Komplementara, Savjetnika i njihovih Povezanih društava i/ili njihovih zaposlenih, službenika, partnera ili menadžera (uključujući Ključne rukovodioce ili članove Investicionog odbora) i (ii) potraživanja od strane većine u udjelu ne smatraju se investicionim ili drugim aktivnostima Fonda i nisu obuhvaćena odredbama o odšteti iz ove klauzule 10.1.

10.1.2 Takva odšteta se obezbjeđuje samo pod uslovom da je Lice sa pokrićem, osim člana Savjetodavnog odbora (i) obavljalo takve aktivnosti u dobroj vjeri, ili u ime Fonda ili u cilju ostvarenja interesa Fonda, (ii) obavljalo takve aktivnosti tako da je razumno

vjerovalo da postupa u okviru ovlaštenja prenesenih dokumentima Fonda ili zakonom ili pristankom Komanditora, (iii) u odnosu na bilo kakav krivični postupak, takvo Lice sa pokrićem nije opravdano vjerovalo da je njegovo ili njeno ponašanje nezakonito, (iv) Lice sa pokrićem, ako je inače imalo pravo na odštetu od Fonda, prvo tražilo povraćaj na osnovu bilo koje osiguravajuće polise kojom je takvo Lice sa pokrićem obuhvaćeno. Ne odobrava se odšteta u odnosu na naknadu štete koja je rezultat (a) zahtjeva većine Komanditora koji ostvaruju svoja prava pod uslovima iz dokumentacije Fonda ili važećim zakonima, (b) spora između bilo kojeg od Komplementara, Savjetnika, Partnera sa udjelom u dobiti, Ključnih rukovodilaca ili njihovih Povezanih društava, ili (c) drugog spora u odnosu na unutrašnju organizaciju relevantnog Lica sa pokrićem (tj., svakog spora ili parnice sa zaposlenima, visokim službenicima, zastupnicima ili direktorima takvog Lica sa pokrićem). Dalje, ni u kom slučaju Komplementar, Savjetnik, Ključni rukovodioci ili bilo koji od njihovih Povezanih društava ("**Lice sa pokrićem sponzora**") ne dobijaju odštetu za stvari koje proizlaze iz ponašanja koje je osnov za isključenje drugog Lica sa pokrićem sponzora.

- 10.1.3 Komplementar odmah informiše Komanditore o svakom postupku u kojem je razumno vjerovatno da će odšteta biti zatražena u skladu sa ovom klauzulom 10. Većina u udjelu može odrediti pitanje da li je došlo do ponašanja koje je osnov za isključenje u odnosu na potraživanje ili postupak za koji se traži odšteta.
- 10.1.4 Fond može avansirati razumne troškove (uključujući razumne naknade advokata) koje je napravilo Lice sa pokrićem u odbrani ili poravnanju bilo kog potraživanja za koje se utvrdi da je odšteta dostupna u skladu sa klauzulom 10.1.2 Lica sa pokrićem prije konačne odluke o tome, po prijemu pravno obavezujuće izjave o prihvatanju obaveze od strane ili u ime tog Lica sa pokrićem da će vratiti taj iznos ako u krajnjem nadležni sud ili arbitražni tribunal odrede da Lice sa pokrićem nije imalo pravo da primi odštetu na osnovu ovog Sporazuma, pod uslovom da se takav avans ne vrši u vezi sa potraživanjem većine u udjelu i da avansi koji prevazilaze ukupni iznos od 125.000 eura u odnosu na svako potraživanje ili potraživanja koja proističu iz iste transakcije ili pojave zahtijevaju odobrenje Savjetodavnog odbora. U mjeri u kojoj takvo Lice sa pokrićem ne otplati takav avans i jedan je od Komplementara, Savjetnik ili njihova Povezana društva ili imenovani direktori (što znači bilo koje drugo Lice koje je odredio Komplementar kao Lice sa pokrićem koje radi ili je radilo, na zahtjev Komplementara ili Savjetnika u ime Fonda kao visoki službenik, direktor, zaposleni, partner, član ili zastupnik bilo kojeg drugog Lica koje je Povezano društvo Komplementara, Fonda ili Društva emitenta koje je predmet portfolio investicije) ili član Investicionog odbora, onda se Komplementar slaže, a u pogledu računa rezervi i Partner sa udjelom u dobiti se slaže da nadoknadi Fondu iznos jednak onom dijelu takvog avansa koji Lice sa pokrićem nije otplatilo, uključujući i kroz smanjenje naknade za upravljanje ili smanjenje iznosa raspodjeljivog Partneru sa udjelom u dobiti sa računa rezervi. Prema

klauzuli 10.2.2, presude protiv Fonda ili Komplementara, u odnosu na koje Komplementar ima pravo na odštetu, prvo se namiruju iz imovine Fonda, uključujući i kapitalne uloge, prije nego što je Komplementar, u zavisnosti od slučaja, odgovoran za njih.

- 10.1.5 Odmah nakon što Lice sa pokrićem primi obavještenje o početku bilo kakvog takvog postupka, to Lice sa pokrićem, ako je zahtjev za odštetu u odnosu na to protiv Fonda, šalje pisano obavještenje Fondu o početku takvog postupka, pod uslovom da propuštanje svakog Lica sa pokrićem da pošalje takvo obavještenje kao što je predviđeno u ovom dokumentu ne oslobađa Fond njegovih obaveza iz ove klauzule 10.1, osim u mjeri u kojem je Fondu zapravo nanesena šteta tim propustom da se dostavi to obavještenje. Ako se bilo koji takav postupak pokrene protiv Lica sa pokrićem, Fond ima pravo da učestvuje i da preuzme odbranu istog do mjere koju Fond želi, sa braniocem koji je razumno zadovoljavajući tom Licu sa pokrićem. Nakon obavještenja od Fonda tom Licu sa pokrićem o tome da je Fond odabrao da preuzme odbranu takvog postupka, Fond nije odgovoran za troškove koje naknadno napravi to Lice sa pokrićem u vezi sa svojom odbranom. Fond ne pristaje na zavođenje bilo kakve sudske odluke, niti ulazi u bilo kakvo poravnanje u takvom postupku koje ne uključuje kao bezuslovni uslov istog oslobođenje, od strane podnosioca zahtjeva ili tužioca, takvog Lica sa pokrićem od svake odgovornosti u odnosu na takav postupak i povezano potraživanje.
- 10.1.6 Podložno klauzuli 3.11.1, ova klauzula 10.1 i dalje štiti svako Lice sa pokrićem, bez obzira na to da li takvo Lice sa pokrićem ostaje na položaju ili u svojstvu u skladu sa kojim to Lice sa pokrićem stiče pravo na odštetu na osnovu ove klauzule 10.1 i bez obzira na sve naknadne izmjene i dopune ovog Sporazuma, i nijedna izmjena i dopuna ovog Sporazuma ne smanjuje, niti ograničava opseg u kojem se ove odredbe o odšteti primjenjuju na radnje ili propuste izvršene prije datuma takve izmjene.
- 10.1.7 Ukupan iznos sredstava Fonda pripisivih bilo kojem Komanditoru koja se mogu iskoristiti da se namiri bilo koje potraživanje ni u kom slučaju ne prelaze iznos manji od dva navedena (i) 15% od preuzetih obaveza za investicije, i (ii) 15% raspodjela koje je primio relevantni Komanditor (radi izbjegavanja svake sumnje, isključujući sve razmatrane raspodjele ili raspodjele ponovo avansirane od strane takvog Komanditora Fondu ili raspodjele zadržane pa ponovo uložene od strane Fonda u skladu sa ovim Sporazumom), a ni u kom slučaju se raspodjele Komanditorima ne mogu povući u svrhu tih obaveza. Nakon datuma na koji se pokrene likvidacija Fonda isplata odštete na osnovu ove klauzule 10 ili na drugi način se ne vrši.

10.2 Drugi izvori povraćaja

- 10.2.1 Komplementar i Savjetnik vade ili dovode to toga da jedno od njegovih Povezanih društava izvadi razumno i uobičajeno osiguranje od profesionalne odgovornosti, a

direktori i visoki službenici osiguranje za zaštitu (i) Komplementara i Ključnih rukovodilaca, i (ii) drugih Lica sa pokrićem, uključujući, radi izbjegavanja svake sumnje, članove Savjetodavnog odbora. Takvo osiguranje može se dobiti što je prije moguće nakon inicijalnog datuma zaključenja od osiguravača prihvatljivog za Savjetodavni odbor i sa takvim pokrićem, ograničenjima i odbitnim stavkama koje mogu biti propisane od strane Savjetodavnog odbora. Komplementar dostavlja Savjetodavnom odboru u roku od trideset dana od dana vađenja takvog osiguranja i nakon njegove obnove u svakoj godini, osiguravajući sertifikat od relevantnog osiguravača ili posrednika u osiguranju koji dokazuje da je takvo osiguranje na snazi.

- 10.2.2 Komplementar dovodi do toga da Lice sa pokrićem traži pravo naknade u pogledu obaveza koje su predmet odštete na osnovu klauzule 10.1 od Društava emitenata koja su predmet portfolio investicije i Lica, osim Partnera (na primjer, u skladu sa polisama osiguranja ili odštetnim aranžmanima Društava emitenata koja su predmet portfolio investicije) prije nego što dovede to toga da Fond izvrši plaćanja u skladu sa klauzulom 10.1.
- 10.2.3 Komplementar i Savjetnik obeštećuju Fond za sva potraživanja napravljena od strane Fonda, kao rezultat njihovog ponašanja koje je osnov za isključenje.

11. PRENOSI I DODATNI INVESTITORI

11.1 Prenosi od strane Partnera

- 11.1.1 Osim kao što je navedeno u ovoj klauzuli 11, nijedan Partner ne može prenijeti cijeli ili bilo koji dio svojeg udjela u Fondu, uključujući kamatu na kapital ili dobit Fonda i pravo na raspodjele iz Fonda, bez prethodne pisane saglasnosti svih Partnera, u skladu sa klauzulom 11.3. U slučaju bilo kakvih pokušaja ili navodnog prenosa udjela u Fondu koji nisu u skladu sa ovim Sporazumom, Komanditor koji vrši prenos može biti određen kao Partner koji ne ispunjava obaveze iz klauzule 6.5. Saglasnost Partnera na svaki takav prenos od Komanditora ne može biti nerazumno uskraćena od strane Partnera kada zadovoljava zahtjeve iz ove klauzule 11. Osim ako se svi Partneri ne dogovore u pisanom obliku, nijedan Komanditor ne može zaključiti, kreirati, prodati ili prenijeti bilo koji finansijski instrument ili ugovor čija vrijednost se određuje u cjelini ili djelimično pozivanjem na Fond (uključujući i iznos raspodjela Fonda, vrijednost imovine Fonda, odnosno rezultate poslovanja Fonda).
- 11.1.2 Svaki navodni prenos udjela u Fondu od strane Partnera u skladu sa odredbama ove klauzule 11, pored neophodnosti postojanja prethodne pisane saglasnosti iz klauzule 11.1.1, zavisi od zadovoljenja sljedećih uslova:
- (a) Partner koji predlaže da se izvrši takav prenos ("**Prenosilac**") ili Lice kome se takav prenos vrši ("**Sticalac**") su preuzeli da plate sve razumne troškove koje je

napravio Fond i Komplementar s tim u vezi (bez obzira da li je takav predloženi prenos realizovan);

- (b) Komplementaru je dato pisano obavještenje o predloženom prenosu najmanje trideset dana unaprijed;
- (c) Fond je primio od Sticaoca i, u slučaju pod-klauzule (iii) u nastavku, od Prenosioca u mjeri u kojoj navede Komplementar, (i) ugovor o prenosu i druga dokumenta, instrumente i potvrde koje može razumno zatražiti Komplementar, prema kojima je taj Sticalac pristao da bude obavezan ovim Sporazumom, uključujući ako je potrebno kopiju ovog Sporazuma koji je potpisao taj Sticalac ili je potpisan u njegovo ime, (ii) uredno potpisani Sporazum o upisu udjela (iii) druge dokumente, mišljenja, instrumente i sertifikate kako Komplementar razumno traži;
- (d) taj Prenosilac ili Sticalac su dostavili Fondu mišljenje zastupnika iz pod-klauzule (h) u nastavku, s tim da su i taj zastupnik i to mišljenje razumno zadovoljavajući za Komplementara;
- (e) Sticalac ne dovodi Fond ili Komplementara u situaciju kršenja bilo kojih važećih zakona o hartijama od vrijednosti ili drugih zakona ili podložnost bilo kakvom zakonu ili propisu kojima Fond ili Komplementar ne podliježe, osim u pogledu takvog prenosa;
- (f) takav prenos je izvršen u skladu sa mjerodavnim pravom;
- (g) takav prenos ne bi rezultirao ponudom udjela u Fondu za 150 ili više Lica i prethodna pisana saglasnost Komplementara je dobijena za svaku namjeravanu ponudu takvog udjela u Fondu.
- (h) takav prenos ne dovodi do 50% ili više od ukupno preuzetih obaveza za investicije koje pružaju Komanditori, osim Investitora orijentisanih na tržište, ne računajući za svrhe izračunavanja gore navedenih 50% preuzetih obaveza za investicije koje pruža EIF;
- (i) takav prenos ne bi doveo do toga da nijedan Partner (uključujući i njihova Povezana društva), posredno ili neposredno, ima više od 50% od ukupno preuzetih obaveza za investicije;
- (j) mišljenje advokata u odnosu na predloženi prenos je prevashodno u smislu da (i) takav prenos neće zahtijevati da se Komplementar ili bilo koje Povezano društvo Komplementara registruje ili dobije licencu investicionog savjetnika, brokera ili investicione firme ako to Lice nije već registrovano kao takvo ili (ii) takav prenos neće prekršiti ni ovaj Sporazum ni zakone, pravila ili propise bilo koje države ili bilo kojeg državnog organa primjenjive na Prenosioca, Sticaoca ili takav prenos; i

- (k) prilikom davanja takvog mišljenja, advokat može, uz saglasnost Komplementara, da se oslanja na potvrde Prenosioca, Sticaoca i Komplementara kao na činjenično stanje i može uključiti u svoje mišljenje uobičajene kvalifikacije i ograničenja.
- 11.1.3 Komplementar se može odreći, uključujući kroz sporedni ugovor, od svih uslova navedenih u klauzuli 11.1.2, osim klauzula 11.1.2(g) i 11.1.2(h) u tekstu iznad, pod uslovom da takvo odricanje ne može imati nepovoljni uticaj na Komanditore ili Fond.
- 11.1.4 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Sporazuma, Sticalac može biti primljen u Fond kao zamjenski Komanditor Fonda ("**Zamjenski partner**") samo uz pristanak svih Partnera u skladu sa klauzulom 11.3. Osim ako se Komplementar, Prenosilac i Sticalac ne dogovore drugačije, u slučaju prijema Sticaoca kao Zamjenskog partnera, smatra se da se sva pozivanja u ovom dokumentu na Prenosioca odnose na tog Zamjenskog partnera, a taj Zamjenski partner je sljedbenik svih prava i obaveza Prenosioca na osnovu ovog Sporazuma, pod uslovom da Prenosilac i dalje podliježe ovoj klauzuli 11.1.4. Lice se smatra primljenim u Fond kao Zamjenski partner u vrijeme kada su ispunjeni gore navedeni uslovi i takvo Lice je navedeno od strane Komplementara kao komanditor Fonda u registru.
- 11.1.5 Komplementar ne može prenijeti sve ili bilo koji dio svog udjela u Fondu ili sve ili bilo koji dio svojih prava i obaveza u svojstvu komplementara ili u drugom svojstvu na osnovu dokumenata Fonda ili se dobrovoljno povući kao komplementar Fonda, osim ako je takav prenos rezultat smjene.
- 11.1.6 Savjetnik osigurava da udjeli u Savjetniku, a Komplementar osigurava da udjeli u Komplementaru, ni u kom slučaju ne budu dobrovoljno preneseni Licima osim Ključnim rukovodiocima ili Licima koja su 100% u vlasništvu i pod kontrolom Ključnih rukovodilaca. Svaki prenos u odnosu na udjele u Komplementaru i svaki prenos u odnosu na udjele u Savjetniku dozvoljavaju se samo uz prethodnu jednoglasnu saglasnost Savjetodavnog odbora.
- 11.1.7 Partner sa udjelom u dobiti ne može prenijeti nijedan dio, niti cijeli svoj udio u Fondu i Fond ne registruje taj navodni prenos takvog udjela, osim ako je taj prenos rezultat klauzule 3.11. Komplementar iznosi Savjetodavnom odboru vlasništvo nad akcijama u Partneru sa udjelom u dobiti i odmah informiše Savjetodavni odbor o svakoj promjeni u takvom vlasništvu.
- 11.1.8 Bez obzira na gore navedeno, Ključni rukovodioci ne prenose svoje preuzete obaveze za investicije i udio u Fondu posjedovan kroz Partnera sa udjelom u dobiti, bez prethodnog jednoglasnog odobrenja Savjetodavnog odbora, osim ako je Komplementar smijenjen u skladu sa odredbama ovog Sporazuma a Komplementar i Partner sa udjelom u dobiti su zadovoljili zahtjeve iz 3.11.2(d) i ako je takav prenos inače u skladu sa ovom klauzulom 11.1 i pod uslovom da u slučaju prenosa zakonitog ili stvarnog udjela Ključnog

rukovodioca ili Partnera sa udjelom u dobiti u Fondu i u primjenjivoj mjeri, oni su i dalje odgovorni u potpunosti za sve preostale iznose preuzetih obaveza za investicije u mjeri u kojoj su povučeni, ali ne i plaćeni prije završetka prenosa. Takav prenos ne stupa na snagu, a Fond ne registruje takav prenos, sve dok aranžmani za nasljeđivanje Komplementara ne budu završeni.

- 11.1.9 U slučaju da Komplementar, Savjetnik ili Partner sa udjelom u dobiti nije ispoštovao klauzule 11.1.5 i 11.1.8, onda Komplementar odmah informiše Savjetodavni odbor i prestaju sve aktivnosti investiranja ili divestiranja u ime Fonda. Ako nakon šest mjeseci od datuma takvog događaja, investicione aktivnosti nisu nastavljene uz jednoglasno odobrenje Savjetodavnog odbora, primjenjuje se klauzula 6.6.1(A) do 6.6.1(D).
- 11.1.10 Osim ako nije izvršen u skladu sa i kako je dozvoljeno ovim Sporazumom u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, Fond ne priznaje nijedan pokušaj prenosa ili zamjene, a svaki navodni prenos ili zamjenu koji nije izvršen u skladu sa i kao što je dozvoljeno ovim Sporazumom, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom je ništavan, i Fond ne priznaje prava navodnog sticaoca, uključujući pravo da prima raspodjele (posredno ili neposredno) od Fonda ili da stekne udio u kapitalu ili dobiti Fonda.

11.2 Naknadna zaključenja

- 11.2.1 Bez obzira na bilo koju odredbu koja je u suprotnosti sa ovim Sporazumom, Komplementar ima puno ovlaštenje da zakaže jedno ili više dodatnih zaključenja na bilo koji datum koji nije kasniji od konačnog datuma zaključenja, kako bi se primio jedan ili više Komanditora u Fond ili kako bi se omogućilo bilo kom postojećem Komanditoru u Fondu da poveća svoje preuzete obaveze za investicije uz prethodno pismeno odobrenje svih Partnera u skladu sa klauzulom 11.3. Svako Lice primljeno u Fond nakon inicijalnog zaključenja i svaki postojeći Komanditor koji poveća svoje preuzete obaveze za investicije, u svakom slučaju u skladu sa ovom klauzulom 11.2, naziva se "**Dodatni investitor**", a sva upućivanja na prijem u Fond i preuzete obaveze za investicije Dodatnog investitora uključuju povećanje preuzetih obaveza za investicije i povećani iznos preuzete obaveze za investicije prethodno primljenog Partnera. Za konačni datum zaključenja se može dobiti produžetak do šest mjeseci, uz prethodnu saglasnost 75% u udjelu. Uslov za takvu saglasnost može biti da Dodatni investitori plate razumno određenu premiju kako bi se nadoknadile promjene vrijednosti kod osnovnih društava emitenata. Radi izbjegavanja svake sumnje, Dodatni investitor nema pravo na prihode od bilo kojeg ostvarivanja dobitka Fonda prije datuma na koji je taj Dodatni investitor primljen u Fond kao Komanditor. Bez obzira na bilo koju suprotnu odredbu u ovom Sporazumu, prijem bilo kojeg Dodatnog investitora ne uzrokuje da ukupne preuzete obaveze za investicije svih Komanditora pređu 60 miliona eura. Prije prijema bilo kojeg Dodatnog investitora u Fond, Komplementar utvrđuje da su zadovoljeni sljedeći uslovi:

- (a) Dodatni investitor je potpisao i dostavio dokumenta, instrumente i potvrde i preduzeo radnje koje Komplementar smatra neophodnim ili poželjnim da se izvrši takav prijem, uključujući u svakom slučaju potpisivanje (i) Sporazuma o upisu udjela koji sadrži izjave i garancije Dodatnog investitora koje su suštinski iste kao i one koje su dali ranije primljeni Komanditori u Sporazumima o upisu udjela potpisanih prilikom inicijalnog zaključenja i (ii) kopiju ovog Sporazuma;
- (b) prijem Dodatnog investitora ne dovodi do toga da Komanditori daju 50% ili više od ukupno preuzetih obaveza za investicije, osim Komanditora koji posluju u okolnostima koje odgovaraju načelu investitora u tržišnoj ekonomiji, bez obzira na pravnu prirodu i vlasničku strukturu takvih Komanditora, koji su tzv. standardni ekonomski subjekti u tržišnim ekonomijama ("**Investitori orijentisani na tržište**"), ne računajući za svrhe izračunavanja gore navedenih 50% preuzetih obaveza za investicije koje pruža EIF; i
- (c) Dodatni investitor je unio iznose navedene u klauzuli 11.2.2.

Lice se smatra primljenim u Fond kao Dodatni investitor u vrijeme kada su ispunjeni gore navedeni uslovi i takvo Lice je navedeno od strane Komplementara kao komanditor Fonda u registru.

- 11.2.2 Na datum svog prijema u Fond, svaki Dodatni investitor unosi u Fond iznos (o kojem Komplementar obavještava tog Dodatnog investitora), koji je potreban da se izjednači (u procentima) neto iznos povučen od svih Komanditora nakon uzimanja u obzir bilo kojeg iznosa (osim dodatnih iznosa) distribuiranih tim Komanditorima zajedno sa iznosom izračunatim kao kamata po godišnjoj stopi EURIBOR plus 3% (obračunata složenim kamatnim računom na godišnjem nivou) u svakom slučaju na taj iznos obračunata od datuma kada je ranije primljen Partner unio taj iznos do datuma unošenja istog od strane tog Dodatnog investitora (takav iznos izračunat kao kamata "**dodatno plaćanje**", koji iznosi se distribuiraju ranije primljenim Partnerima srazmjerno njihovim finansiranim preuzetim obavezama za investicije, i (osim dodatnog plaćanja) dodaju nazad preostalim djelovima preuzete investicione obaveze Partnera, pod uslovom da su Dodatni investitori koji su primljeni u Fond tokom tri mjeseca nakon Institucionalnog datuma zaključenja izuzeti od ulaganja gorenavedenog iznosa koji odgovara kamati po godišnjoj stopi EURIBOR plus 3%, objedinjeno godišnje, obračunatoj na iznos koji je neophodan da se izjednači (u smislu procenata) neto iznos koji je povučen od svih Komanditora nakon što se u obzir uzmu svi iznosi (osim Dodatnih iznosa) koji su podijeljeni Komanditorima. Komplementar na odgovarajući način koriguje kapitalne uloge Partnera, preostale djelove preuzete investicione obaveze, procenat učešća, račune kapitala i sve druge relevantne stavke kako bi se sprovela namjera gore navedenih odredbi iz ove klauzule 11.2. Ako Komplementar utvrdi da štetne poreske posljedice

mogu nastati iz primjene ove klauzule 11.2, Komplementar informiše Savjetodavni odbor i predlaže da se usvoji rješenje. Dodatna plaćanja unesena od strane Dodatnog investitora ne tretiraju se kao kapitalni ulozi. Komanditori koji su učestvovali u inicijalnom zaključenju i povećali svoje preuzete obaveze za investicije na naknadnom zaključenju u skladu sa automatskom i unaprijed utvrđenom formulom ne moraju da izvrše bilo kakvo dodatno plaćanje. Radi izbjegavanja svake sumnje, bez obzira na bilo šta suprotno, iznos plativih naknada za upravljanje ne povećava se retroaktivno za period od inicijalnog zaključenja i bilo kog naknadnog zaključenja.

- 11.2.3 Komplementar revidira registar prema potrebi da se prikaže ime svakog Dodatnog investitora i iznos njegove preuzete obaveze za investicije.
- 11.2.4 Radi izbjegavanja svake sumnje, svaki Komanditor primljen u Fond u skladu sa Sporazumom o upisu udjela koji je potpisan na inicijalni datum zaključenja ili prije istog, ne kvalifikuje se kao Dodatni investitor, te stoga neće morati da unese bilo kakvo dodatno plaćanje, ili da plati bilo kakvu upisnu premiju ili bilo koju drugu naknadu za udio ili izjednačavanje, ako je prihvatanje njegove preuzete obaveze za investicije podložno određenim preduslovima uključenim u Sporazum o upisu udjela.

11.3 Prevladavajuće ograničenje prenosa i prijema Partnera

- 11.3.1 Bez obzira na bilo šta suprotno u ovom Sporazumu, prihvatanje od strane Komplementara prenosa udjela Komanditora, prihvatanje svakog novog komanditora u Fond, povećanje preuzetih obaveza za investicije od strane postojećeg Komanditora ili bilo koje druge radnje od strane Fonda ili Partnera koje izazivaju promjene u njihovim relativnim udjelima (ili, u slučaju Lica koje prestane biti Partner što uzrokuje promjenu u relativnim udjelima preostalih Partnera), zahtijevaju prethodni pismeni pristanak svakog Partnera, koji ne treba nerazumno uskratiti ili odložiti. Bez obzira na bilo šta suprotno u ovom Sporazumu, nisu dozvoljeni prenosi udjela, ili prijemi subjekata koji su poresko transparentni subjekti u skladu sa zakonom o porezu Holandije.
- 11.3.2 Smatra se da je Partner obavio radnje odobrenja opisane u klauzulama 11.1, 11.2 i ovoj klauzuli 11.3 tražene od svih Partnera ako takav Partner nije odgovorio na zahtjev za odobrenje za takvu radnju u roku od četiri sedmice nakon datuma zahtjeva za takvo odobrenje.

12. PRESTANAK RADA I LIKVIDACIJA FONDA

12.1 Prestanak rada

- 12.1.1 Do prestanka rada Fonda dolazi i njegovi poslovi se likvidiraju nakon što se dogodi bilo koji od sljedećih događaja:
 - (a) bankrot Fonda;

- (b) bankrot ili prestanak postojanja Komplementara, s tim da je dogovoreno da Komplementar neće dobrovoljno podnijeti zahtjev za bankrot ili prestati sa radom a da ne dobije saglasnost 75% u udjelu, osim ako je Komplementar pod zakonskom obavezom da to učini;
 - (c) pristanak 75% u udjelu na rani prestanak rada Fonda pisanom odlukom; ili
 - (d) u skladu sa klauzulom 6.6, odnosno klauzulom 11.1.9;
 - (e) po isteku perioda poslovanja predviđenog klauzulom 2.3;
 - (f) sudske odluke o prestanku rada u skladu sa važećim zakonom, iz ozbiljnog razloga (*gewichtige redenen*);
 - (g) smjena ili povlačenje ili pojavu bilo kojeg drugog događaja, mimo bankrota ili prekida rada Komplementara koja uzrokuje da Komplementar prestane da bude komplementar Fonda, osim ako zamjenski Komplementar nije primljen u skladu sa ovim Sporazumom; ili
 - (h) onda kada ne postoje barem jedan komplementar i jedan komanditor.
- 12.1.2 Nakon prekida rada Fonda u skladu sa klauzulom 12.1.1(a), sve obaveze bilo kog Partnera da izvrši kapitalne uloge ili raspodjele povrata na osnovu ovog Sporazuma prestaju po sili zakona, osim u mjeri potrebnoj za otplatu bilo kog preostalog duga Fonda dobijenog u skladu sa ovim Sporazumom.
- 12.1.3 Partner prestaje biti Partner i Fond nastavljaju drugi Partneri nakon:
- (a) povlačenja ili smjene Partnera u skladu sa odredbama ovog Sporazuma;
 - (b) sudske odluke o prestanku rada Partnera u skladu sa važećim zakonom, iz ozbiljnog razloga (*gewichtige redenen*);
 - (c) smrti, prestanka rada ili bankrota (*faillissement*) ili ekvivalenta istih na osnovu stranog zakona Komanditora (u skladu sa odredbama u vezi sa sukcesijom takvog Komanditora prema klauzuli 12.2.2).
- 12.1.4 Svaki prestanak rada Fonda stupa na snagu na datum događaja koji dovodi do prestanka rada, ali u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, postojanje Fonda se ne prekida sve dok svi njegovi poslovi nisu likvidirani kao što je predviđeno u ovoj klauzuli 12.
- 12.1.5 Nakon što Partner prestane biti Partner u Fondu u skladu sa:
- (a) klauzulom 12.1.3(a), taj Partner ima pravo samo na imovinu, isplate i prava izričito navedena u ovom Sporazumu i ovim putem se slaže da vrijednost udjela tog Partnera u imovini bude jednaka imovini, isplatama i pravima izričito navedenim u ovom Sporazumu;

- (b) klauzulom 12.1.3(b), taj Partner ima pravo na imovinu Fonda ili isplate koje može odrediti sud, ali u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, plative samo nakon prestanka rada Fonda; i
 - (c) klauzulom 12.1.3(c), osim ako nije izvršena sukcesija takvog Partnera u skladu sa klauzulom 12.2.1, taj Partner ima pravo na iznos jednak 1 EUR.
- 12.1.6 U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Fond ne prekida rad na bilo kojoj drugoj osnovi (uključujući na bilo koji od načina opisanih u odjeljku 7A:1683 Građanskog zakonika Holandije), osim onih navedenih u ovom Sporazumu i nijedan Partner se ne može povući iz Fonda, osim na način izričito predviđen u ovom dokumentu.

12.2 Bankrot, prekid rada ili povlačenje Komanditora

- 12.2.1 Smrt, bankrot (*faillissement*) ili ekvivalent istih prema stranom pravu ili prestanak rada Komanditora ne znače prekid rada Fonda u cjelini. Nijedan Komanditor se ne povlači iz Fonda prije prestanka rada Fonda, osim u skladu sa klauzulom 11.1.
- 12.2.2 Nakon smrti, bankrota (*faillissement*) ili ekvivalenta istih prema stranom pravu ili prestanka rada Komanditora, staratelj tog Komanditora, u slučaju smrti, sljedbenik u slučaju prestanka rada ili upravnik u slučaju bankrota ili ekvivalent istog prema stranom pravu, u mjeri dozvoljenoj zakonom nasljeđuju takvog Komanditora kao komanditora Fonda sa svim pravima i obavezama (uključujući u odnosu na period prije te smrti, bankrota (*faillissement*) ili ekvivalenta istih prema stranom pravu ili prekida rada) Komanditora koji je doživio smrt, bankrot (*faillissement*) ili ekvivalent istih prema stranom pravu ili prestanak rada, pod uslovom da ako prema važećim zakonima, takva sukcesija nije dozvoljena ili može biti, i bude, odbačena od toga staratelja, stečajnog upravnika ili ekvivalenta istih prema stranom pravu, ili bi takva sukcesija prekršila bilo koji od uslova navedenih u klauzuli 11.1.2, onda se Fond raspušta u odnosu na takvog Komanditora u skladu sa klauzulom 12.1.3(c).
- 12.2.3 Nakon prenosa udjela u Fondu ili bilo kog povlačenja Komanditora, bilo u cjelosti ili djelimično, preostali Partneri nastavljaju sa radom Fonda sve dok postoji barem jedan komplementar i najmanje jedan komanditor i sva imovina Fonda ostaje (*verblijven*) u Fondu i kod tih preostalih Partnera. Svaki od Partnera se slaže da sarađuje sa drugim Partnerima i potpisivanjem ovog Sporazuma daje Komplementaru bezuslovno, neopozivo punomoćje sa potpunim pravom imenovanja zamjene i *Selbsteintritt* u korist tih preostalih Partnera da izvrše u ime Partnera čiji se udio prenosi ili povlači prenos udjela tog Partnera u imovini Fonda u potrebnoj mjeri. Osim ako nije drugačije određeno u relevantnom sporednom ugovoru, ovo punomoćje uređeno je holandskim

pravom i svaka strana u ovom Sporazumu ovim izričito prihvata izbor holandskog prava kao prava koje uređuje punomoćje.

12.3 Likvidacija

- 12.3.1 Komplementar (ili, ako do prestanka rada Fonda dođe zbog klauzule 12.1(a), (b), (c), (d), (f) ili (g), klauzule 3.11 ili Komplementar ne može da postupa kao likvidator, povjerenik Fonda za likvidaciju ili drugi predstavnik kog je odredila većina u udjelu) ulaže svoje najbolje napore da likvidira svu imovinu Fonda na pravilan način prilikom ili prije prestanka rada, uzimajući u obzir okolnosti na tržištu, pod uslovom da Komplementar ne mora da prekine likvidaciju Fonda na određeni datum ili prije određenog datuma.
- 12.3.2 Komplementar (ili povjerenik za likvidaciju ili drugi predstavnik iz klauzule 12.3.1) koriste prihode od likvidacije iz klauzule 12.3.1 i svu preostalu imovinu Fonda i distribuiraju takve prihode i imovinu, kako slijedi po sljedećem redoslijedu prioriteta:
- (a) prvo, (i) povjeriocima kako bi se platili dugovi i obaveze Fonda (izuzev kredita ili avansa koje je Fondu mogao dati bilo koji od Partnera), u mjeri dopuštenoj zakonom, bilo plaćanjem istih ili kreiranjem razumnih rezervi za plaćanje istih, (ii) za troškove likvidacije, bilo plaćanjem istih ili kreiranjem razumnih rezervi za plaćanje istih, i (iii) u skladu sa klauzulom 3.2(c), uspostavljanjem svake razumne rezerve (koju može finansirati povjereničko društvo za likvidaciju) čije iznose razumno i u dobroj vjeri utvrđuje Komplementar (ili povjerenik za likvidaciju ili drugi predstavnik) kao iznose koji će biti potrebni za plaćanje troškova i obaveza Fonda i drugih obaveza (bilo fiksnih ili potencijalnih);
 - (b) drugo, Partnerima, ako ih ima, koji su dali kredite ili avanse Fondu, kako bi se platili takvi krediti i avansi, bilo plaćanjem istih ili kreiranjem razumnih rezervi za plaćanje istih; i
 - (c) treće, Partnerima u skladu sa klauzulom 7.
- 12.3.4 Razumni rok se ostavlja za urednu likvidaciju imovine Fonda i isplatu dugova povjeriocima kako bi se omogućilo Komplementaru (ili povjeriocu za likvidaciju ili drugom predstavniku) da nastoje svesti na minimum potencijalne gubitke nakon takve likvidacije. Odredbe ovog Sporazuma ostaju na snazi tokom perioda likvidacije. U slučaju da, mjesec dana prije kraja roka poslovanja, Komplementar nije uspio u likvidaciji imovine Fonda (osim utrživih hartija od vrijednosti ili raspodjeljivih gotovinskih sredstava) većina u udjelu može glasati o tome da li žele da primaju takva sredstva ili nastave sa likvidacijom Fonda, dok Komplementar ne proda svu imovinu Fonda (bez ograničenja tog perioda likvidacije), pod uslovom da ni u jednom trenutku nikakva imovina Fonda (osim utrživih hartija od vrijednosti ili raspodjeljivih

gotovinskih sredstava) ne bude distribuirana bilo kom Komanditoru bez pristanka tog Komanditora.

12.4 Povraćaj sredstava

Ako se, nakon obavljanja svih raspodjela izvršenih u skladu sa klauzulama 7 i 12.3, ali prije primjene ove klauzule 12.4, u odnosu na bilo kog Komanditora izuzev Partnera koji ne ispunjava obaveze ili Pridruženog partnera, desi jedno od dolje navedenog:

- (a) Partner sa udjelom u dobiti je dobio raspodjele udjela u dobiti pripisive takvom Komanditoru koje prelaze 20% od viška od (i) raspodjeljivih gotovinskih sredstava pripisivih portfolio investicijama raspodijeljenih tom Komanditoru nad (ii) kapitalnim ulozima tog Komanditora; ili
- (b) raspodjele koje je dobio taj Komanditor u skladu sa klauzulom 7.3 i 12.3 nisu dovoljne da se obezbijedi tom Komanditoru interna stopa povraćaja jednaka do 8% godišnje, obračunata složenim kamatnim računom na godišnjem nivou, na kapitalne uloge tog Komanditora (izračunati od datuma dospijeca navedenih u važećim obavještenjima o povlačenju, u svakom slučaju, do datuma otplate u skladu sa klauzulama 7.3 i 12.3),

onda Partner sa udjelom u dobiti unosi u Fond manji iznos od navedenih opcija:

- (c) veći od iznosa viška takvih raspodjela udjela u dobiti Partneru sa udjelom u dobiti nad pragom od 20% opisanim u pod-klauzuli (a) iznad i iznosa manjka opisanog u pod-klauzuli (b) iznad, i
- (d) iznos raspodjela udjela u dobiti primljenih od strane Partnera sa udjelom u dobiti u skladu sa klauzulama 7.3 i 12.3 pripisivim takvom Komanditoru,

i Fond će, u skladu sa klauzulom 7.9 i mjerodavnim zakonom, distribuirati taj iznos tom Komanditoru.

13. IZMJENE I PUNOMOĆJE

13.1 Izmjene

- 13.1.1 Sve izmjene ili dopune ovog Sporazuma propisno usvojene u skladu sa odredbama ovog Sporazuma mogu se izvršiti u skladu sa klauzulom 13.2. Prema klauzuli 13.1.2, uslovi i odredbe ovog Sporazuma i Ugovora o pružanju savjetodavnih usluga investitorima mogu se izmijeniti ili dopuniti u svakom trenutku i periodično samo uz (i) pisani pristanak Komplementara i (ii) odobrenje 75% u udjelu, pod uslovom da Komplementar može, bez pristanka bilo kojeg od Komanditora izmijeniti ovaj Sporazum isključivo radi ispravke štamparskih, stenografskih ili administrativnih grešaka, sve dok takva izmjena i dopuna nema nepovoljni uticaj na udjele bilo kojeg od Komanditora.

13.1.2 Bez obzira na odredbe klauzule 13.1.1, ne vrši se izmjena ili dopuna ovog Sporazuma koja će:

- (a) izmijeniti ili dopuniti odredbe klauzule 7 na način koji bi izmijenio iznos ili vrijeme raspodjela ili dodjele prihoda, dobiti, gubitka i odbitaka ili odredbe klauzule 8.1, u svakom slučaju, bez jednoglasnog pristanka Savjetodavnog odbora i prethodne pismene saglasnosti svakog Komanditora koji je pod nepovoljnim uticajem takve izmjene i dopune;
- (b) materijalno i nepovoljno uticati na prava Komanditora (ili grupe Komanditora) na način koji diskriminiše tog Komanditora (ili grupu Komanditora) u odnosu na druge Komanditore ili povećava preuzete obaveze za investicije ili bilo koju drugu obavezu unošenja kapitala ili gotovinske uplate u Fond Komanditora bez pisane saglasnosti tog Komanditora;
- (c) izmijeniti ili dopuniti zahtjev u bilo kojoj odredbi ovog Sporazuma koji poziva na saglasnost, glasanje ili odobrenje većine u udjelu ili drugog utvrđenog procenta u udjelu Komanditora, bez pisane saglasnosti većine u udjelu ili navedenog procenta u udjelu, u zavisnosti od slučaja, Komanditora, u mjeri većoj od procenta navedenog u klauzuli 13.1.1; ili
- (d) promijeniti odredbe ove klauzule 13.1 bez prethodne pisane jednoglasne saglasnosti Komanditora;
- (e) izmijeniti Investicione smjernice, izmijeniti Sporazum o pružanju savjetodavnih usluga investitorima ili izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma koja se odnosi na (i) EBRD ili EIF (kako je primjenjivo), (ii) koje govore o izmjenama, mjerodavnom zakonu i jurisdikciji, (iii) zahtjevima životne sredine & socijalnim zahtjevima, borbi protiv pranja novca i zahtjevima integriteta, ili (iv) bilo koju odredbu koja zahtijeva ili se odnosi na većinu (ili drugi utvrđeni procenat) u udjelu ili odobrenje Savjetodavnog odbora, bez prethodnog pisanog jednoglasnog odobrenja Savjetodavnog odbora, kao i 75% u udjelu.

13.1.3 Komplementar dostavlja, čim je razumno izvodljivo, a u svakom slučaju u roku od deset radnih dana od dana na koji bilo koja izmjena stupa na snagu, svakom Komanditoru kopiju ovog Sporazuma sa izmjenom unesenom u skladu sa ovom klauzulom 13.1.

13.1.4 Odredbe ove klauzule 13.1 ne odnose se na prava utvrđena u, ili izmjene ili dopune uslova iz ovog dokumenta izvršene u skladu sa sporednim ugovorima ili drugim pisanim ugovorima sklopljenim u skladu sa klauzulom 14.10.

13.2 Punomoćje

Svaki Komanditor ovime bezuslovno i neopozivo daje Komplementaru i njegovim direktorima, visokim službenicima i zaposlenima, odnosno sljedbenicima istog kao

komplementara Fonda i njegovim direktorima, sa potpunim pravom imenovanja zamjene, punomoćje u korist Fonda, Komplementara i Komanditora da potpisuju, verifikuju, zaklinju se, potvrđuju, dostavljaju, evidentiraju i zavode:

- (a) sve instrumenta koja se odnose na prenose udjela u Fondu odobrene klauzulom 12.2.3 i tretman Partnera koji ne ispunjava obaveze odobren klauzulom 6.5.5; i
- (b) sve izmjene i dopune ovog Sporazuma propisno odobrene i usvojene u skladu sa ovim Sporazumom.

Takav punomoćnik nema, međutim, pravo, ovlašćenje ili autoritet da izmijeni ovaj Sporazum, kada postupa u takvim svojstvima, osim u mjeri za koju je ovlašten u ovom dokumentu. Ovo punomoćje primjenjuje se u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, i na njega ne utiču smrt, naknadni invaliditet ili nesposobnost nalogodavca. Ako je potrebno, svaki Komanditor potpisuje i dostavlja Komplementaru, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za tim, dalja imenovanja, punomoćja ili druga instrumenta koja Komplementar odredi kao potrebna za svrhe iz ovog Sporazuma, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

14. RAZNO

14.1 Obavještenja

Svako obavještenje u vezi sa ovim Sporazumom je u pisanom obliku i dostavlja se Komplementaru ili bilo kojem Partneru lično, poštom (ili privatnim kurirom) i putem imejla, i svako takvo obavještenje smatra se primljenim, u slučaju pošte, dva radna dana nakon slanja, u slučaju privatnog kurira u trenutku kurirske isporuke, ili u slučaju imejla jedan radni dan nakon slanja relevantnog imejla. Sva obavještenja bilo kom Komanditoru dostavljaju se tom Komanditoru na njegovu adresu ili imejl adresu navedenu u Sporazumu o upisu udjela tog Komanditora. Sve obavještenja Komplementaru dostavljaju se Komplementaru na njegovo glavno mjesto obavljanja poslovne djelatnosti (Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam, the Netherlands), na pažnju: gđinu J. Kok, i-mejl: jeroen.kok@zeniagroup.eu iligđinu. J. Mikuž, i-mejl: jure@sc-ventures.com, sa kopijom za gđu. T Zabasu, i-mejl: tatjana@sc-ventures.com. Svaki Komanditor može odrediti novu adresu za obavještenja davanjem pisanog obavještenja o tome Komplementaru. Komplementar može odrediti novu adresu za obavještenja davanjem pisanog obavještenja o tome svakome od Komanditora.

14.2 Kopije

Ovaj Sporazum može se potpisati u nekoliko primjeraka, od kojih se svaki smatra originalom, ali svi zajedno predstavljaju jedan isti Sporazum.

14.3 Sljedbenici i nosioci prenijetih prava

Ovaj Sporazum stupa na snagu u korist Partnera i, u odnosu na klauzulu 10, kao ugovor u korist trećeg lica bez nadoknade, kako je navedeno u članu 6:253 stav 4 Građanskog zakonika Holandije, Lica sa pokrićem konkretno periodično identifikovanih od strane Komplementara i u svakom slučaju Lica sa pokrićem koja su sadašnji i bivši članovi Savjetodavnog odbora (i Komanditora koji su imenovali te članove) u odnosu na njihove dužnosti u svojstvu članova Savjetodavnog odbora, i obavezujući je za strane, i, podložno klauzuli 11.1, njihove sljedbenike, dozvoljene nosioce prenijetih prava i, u slučaju pojedinačno Lica sa pokrićem, nasljednike i pravne zastupnike. Radi izbjegavanja svake sumnje, nijedno treće lice - korisnik nema pravo da bude konsultovan ili da pristane na bilo koju izmjenu ovog Sporazuma.

14.4 Raskidivost

Svaki uslov i odredba ovog Sporazuma treba da budu raskidivi. Ako je bilo koji uslov ili odredba ovog Sporazuma nezakonit ili nevažeći iz bilo kojeg razloga, taj uslov ili odredba se izvršava u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom i, u svakom slučaju, takva nezakonitost ili nevaženje neće uticati na valjanost ostatka ovog Sporazuma.

14.5 Mjerodavno pravo

Ovaj Sporazum i prava i obaveze strana ovog Sporazuma i sve obaveze koje proizlaze iz ili u vezi sa ovim Sporazumom uređuju se i tumače i sprovode u skladu sa holandskim zakonom primjenjivim na ugovore koji su sklopljeni i u cjelosti sprovedeni unutar te jurisdikcije.

14.6 Povjerljivost

- 14.6.1 Svaki Komanditor čuva kao povjerljive i ne objelodanjuje bez prethodnog pisanog pristanka Komplementara, sve informacije koje Komplementar odredi u pisanoj formi kao povjerljive tome Komanditoru, u odnosu na Fond, svaki povezani investicioni fond, svako Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije ili svako Povezano društvo bilo kog Društva emitenta koje je predmet portfolio investicije, pod uslovom da Komanditor može objelodaniti sve takve informacije (a) koje su postale generalno dostupne javnosti, osim kao rezultat kršenja ove klauzule 14.6.1 od strane tog Komanditora ili bilo kog zastupnika ili Povezanog društva tog Komanditora, (b) koje mogu biti potrebne ili prikladne za uključivanje u bilo koji izvještaj, izjavu ili iskaz koji treba da se dostavi bilo kojem opštinskom, državnom ili nacionalnom regulatornom tijelu nadležnom nad tim Komanditorom, (c) koje mogu biti tražene zakonom, (d) u mjeri u kojoj je potrebno da se ispoštuje svaki zakon, pravilo, propis, sudska odluka ili zahtjev države primjenjiv na tog Komanditora, (e) na svoje zaposlene i stručne savjetnike, (f) koje mogu biti potrebne u vezi sa revizijom koju vrši bilo koji poreski organ i (g) svojim investitorima, pod uslovom da su te informacije date investitorima

Komanditora ograničene na (i) naziv, adresu i godinu organizacije Fonda, (ii) kombinaciju preuzetih obaveza za investicije Komanditora Fonda, postojanja i iznosa preuzete obaveze za investicije dotičnog Komanditora i neisplaćenog dijela iste, (iii) ukupan iznos raspodjela dobijenih od Fonda i (iv) neto vrijednost udjela Komanditora u Fondu, pod uslovom da su takva Lica obaviještena o obavezama povjerljivosti sadržanim u ovom Sporazumu, ili su pod obavezom povjerljivosti u odnosu na dostavljene informacije. Gore navedeno ne ograničava objelodanjivanje poreskog tretmana ili poreske strukture Fonda (ili bilo kojih transakcija Fonda).

- 14.6.2 U mjeri dozvoljenoj zakonom, u slučaju da Komanditor (ili bilo ko kome je taj Komanditor prenio takve informacije) postane zakonski obavezan (ili razumno utvrdi da je zakonski obavezan) da objelodani takve informacije, taj Komanditor odmah informiše Komplementara u pisanom obliku o takvom zahtjevu prije svakog takvog objelodanjivanja, tako da Komplementar ili Fond mogu tražiti zaštitni nalog ili drugi odgovarajući lijek pod uslovom da taj Komanditor može objelodaniti te informacije kao što je zakonski obavezan da objelodani (ili razumno utvrdi da je zakonski obavezan da objelodani), i taj Komanditor se slaže da koristi svoje komercijalno razumne napore da dobije garancije da će informacije na taj način objelodanjene biti tretirane kao povjerljive.

14.7 Cjelokupni Sporazum

- 14.7.1 Ovaj Sporazum i Sporazumi o upisu udjela predstavljaju cjelokupni sporazum među Partnerima u odnosu na predmet ovog Sporazuma i zamjenjuju svaki prethodni sporazum ili dogovor među njima u vezi sa takvim predmetom, osim bilo kojih sporednih ugovora kao što je navedeno ispod u klauzuli 14.7.2. Izjave i garancije Fonda, Komplementara i Komanditora u Sporazumima o upisu udjela i druge odredbe Sporazuma o upisu udjela važe i nakon sastavljanja i dostave ovog Sporazuma.
- 14.7.2 Bez obzira na bilo šta suprotno u ovom Sporazumu, Komplementar može sklopiti, u svoje ime ili u ime Fonda, sporedni sporazum ili sličan sporazum sa jednim ili više Komanditora koji unosi izmjene ili dopune u vezi sa takvim Komanditorom, uslovima ovog Sporazuma i njegovog Sporazuma o upisu udjela, a takav sporedni sporazum ne zahtijeva odobrenje bilo kog Partnera.

14.8 Nema trećih strana kao korisnika

Odredbe ovog Sporazuma, uključujući i klauzulu 6.2, isključivo su u korist Partnera i Lica sa pokrićem i, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom, ne tumače se kao prenošenje bilo kakve koristi na bilo kog povjerioca Fonda (i nijedan takav povjerilac nije treća strana kao korisnik ovog Sporazuma), bilo kog Partnera ili bilo kojeg drugog Lica (osim Lica sa pokrićem), i nijedan Partner niti Lice sa pokrićem nema nikakvu dužnost ili obavezu prema bilo kom povjeriocu Fonda da izvrši bilo kakve doprinose u Fond u skladu sa klauzulom 6.2 ili bilo kojom drugom odredbom

ovog Sporazuma ili da dovede to toga da Komplementar dostavi bilo kom Partneru obavještenje o povlačenju.

14.9 Uskladenost sa mjerodavnim pravom

- 14.9.1 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Sporazuma, Komplementar obezbjeđuje da Fond poštuje svaki mjerodavni zakon i, posebno da uspostavi i održava procedure interne kontrole osmišljene da se spriječi umiješanost Fonda u bilo kakvom pranju novca ili nezakonitoj kupoprodaji akcija.
- 14.9.2 Bez obzira na bilo koju drugu suprotnu odredbu ovog Sporazuma, Komplementar, u svoje ime i za račun Fonda, ovlašten je da bez pristanka bilo kog Lica, uključujući bilo kojeg drugog Partnera, preduzme onu radnju koju smatra neophodnom ili poželjnom da bi se ispoštovali bilo koji zakoni, pravila, propisi, direktive ili specijalne mjere za borbu protiv pranja novca ili terorizma, uključujući i radnje razmatrane u Sporazumima o upisu udjela. Komplementar obezbjeđuje da Fond u potpunosti ispoštuje sve važeće zakone i da uspostavi i koristi odgovarajuće kontrole protiv pranja novca i nezakonite kupoprodaje akcija.

14.10 Jurisdikcija

- 14.10.1 Svaki spor, nesuglasica ili potraživanje koji proizlaze iz ili se odnose na (1) ovaj Sporazum, (2) kršenje, raskid ili nevaženje ovog Sporazuma ili (3) ne-ugovorne obaveze koje proističu iz ili u vezi sa ovim Sporazumom, rješavaju se arbitražom u skladu sa Arbitražnim pravilima UNCITRAL-a koja su u datom trenutku na snazi. Broj arbitara je jedan, a organ koji ga imenuje je LCIA (Londonski sud za međunarodnu arbitražu). Sjedište i mjesto arbitraže je u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, i cijeli arbitražni postupak se vodi na engleskom jeziku. Partneri i Fond se ovim odriču bilo kakvih prava na osnovu Zakona o arbitraži iz 1996. godine (UK) ili prava da se na drugi način žale na bilo koju arbitražnu odluku, ili da traže rješavanje preliminarog pravnog pitanja od strane sudova bilo koje jurisdikcije. Arbitražni sud nije ovlašten da odobrava, a svaki od Partnera, osim EBRD-a, i Fond se slažu da neće tražiti od bilo kojeg sudskog organa izricanje bilo koje privremene mjere ili pravnog sredstva prije donošenja arbitražne odluke protiv EBRD-a, nezavisno od bilo koje odredbe Arbitražnih pravila UNCITRAL-a. Arbitražni sud ima ovlaštenje da razmotri i uključi u bilo koji postupak ili odluku neki drugi spor koji je pred njega pravilno iznio EBRD (ali ne i druga strana), u mjeri u kojoj takav spor proizlazi iz ovog Sporazuma ili bilo kojeg Sporazuma o upisu udjela, ali podložno gore navedenom, bez uključivanja drugih strana u arbitražni postupak ili spajanja drugih sporova sa istim.
- 14.10.2 Bez obzira na klauzulu 14.10.1, ovaj Sporazum i svaki Sporazum o upisu udjela, i sva prava EBRD-a koja proizlaze iz ili se odnose na ovaj Sporazum ili bilo koji Sporazum o upisu udjela, može, po izboru EBRD-a, izvršiti EBRD u sudovima Holandije (ili u bilo kojim drugim nadležnim sudovima). U korist EBRD-a, svaki od Partnera, osim EBRD-

a, i Fond ovime neopozivo predaju ne-isključivoj jurisdikciji sudova u Amsterdamu, Holandija, svaki spor, nesuglasicu ili potraživanje koji proizlaze iz ili u vezi sa ovim Sporazumom ili bilo kojim Sporazumom o upisu udjela, ili kršenjem, raskidom ili nevaženjem istih. Ništa u ovom dokumentu ne utiče na pravo EBRD-a da započne pravne radnje ili postupke protiv bilo kojeg Partnera, osim EBRD-a, ili Fonda na bilo koji način dozvoljen zakonima bilo koje relevantne jurisdikcije. Pokretanje pravnih radnji ili postupaka od strane EBRD-a u jednoj ili više jurisdikcija ne sprječava EBRD da započne pravne radnje ili postupke u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, bez obzira da li istovremeno ili ne. Svaki Partner, osim EBRD-a, neopozivo se odriče svakog prigovora koji može sada ili u budućnosti imati na bilo kom osnovu u pogledu određivanja mjesta bilo koje pravne radnje ili postupka i svakog zahtjeva koji može sada ili u budućnosti imati u vezi sa tim da je bilo koja takva radnja ili postupak iznesen pred nepodesni sud.

14.11 Privilegije i imuniteti EBRD-a

Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se kao oslobađanje, odricanje ili druga izmjena bilo kojih imuniteta, privilegija ili izuzeća EBRD-a dodijeljenih na osnovu Ugovora o osnivanju Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, međunarodne konvencije ili bilo kojeg mjerodavnog zakona.

14.12 EBRD i EIF

Sporazume o upisu udjela su izvršili EBRD i EIF, sa jedne strane, i Komplementar u ime Fonda, sa druge strane, u skladu sa kojima su se EBRD i EIF, shodno odredbama i uslovima koji su propisani u svakom Sporazumu o upisu udjela, saglasili da postanu strana u ovom Sporazumu. U skladu sa gore navedenim, Komanditori koji potpisuju ovaj Sporazum su se izričito saglasili da EBRD i EIF postanu Komanditori na datum koji je naveden ovdje.

[SLIJEDI STRANA SA POTPISIMA]

[STRANA ZA POTPISE]

USAGLAŠENO I POTPISANO [•] 2015

SCV Fund Management B.V.

Koje zastupa:

Ime i prezime:

Funkcija:

CRESCO HOLDING d.o.o.

Koje zastupa:

Ime i prezime:

Funkcija:

LIMITED PARTNERS

Koje zastupa: SCV Fund Management B.V.

Funkcija: pravni zastupnik ovlašćen u pisanoj formi

Koje zastupa:

Ime i prezime:

Funkcija:

SCV Partners d.o.o. Beograd

Koje zastupa:

Ime i prezime:

Funkcija:

PRILOG 1

KOMANDITORI

- (1) **Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj**, međunarodna organizacija formirana ugovorom, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, Ujedinjeno Kraljevstvo
- (2) **Evropski investicioni fond**, adresa: 37B, avenija J.F. Kennedy, L-2968, Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburga.
- (3) **Hrvatska agencija zamalo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO**, na adresi Prilaz Gjüre Deželića 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
- (4) **Vlada Republike Makedonije**, Ilindenska ulica 2, Skoplje, Makedonija
- (5) **Cresco Holding d.o.o.**, adresa: Brvace 16, SI-1290 Grosuplje, Slovenija
- (6) **Zavarovalnica Triglav d.d.**, adresa: Miklošičeva 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
- (7) **Sklad obrtnikov in podjetnikov**, adresa: Vošnjakova ulica 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
- (8) **Five Minutes Ltd.**, na adresi Kalinovica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
- (9) **EPIV d.o.o.**, na adresi Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
- (10) **Benjamin St John White**, 78 St James's Street, London, SW1A 1JB, Ujedinjeno Kraljevstvo
- (11) **Predrag Lešić**, Bulevar Save Kovačevića 113, Podgorica 81000, Crna Gora
- (12) **Srečko Pust**, Zalisec 12, SI-8360 Žužemberk, Slovenija
- (13) **Nenad Bakić**, Vrhovčev vijenac 41, 10000 Zagreb, Hrvatska
- (14) **Marko Mulej**, Voljčeva cesta 8, SI-1360 Vrhnika, Slovenija

PRILOG 2

ZNAČENJA IZRAZA

"**Dodatni investitor**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.2.1.

"**Dodatno plaćanje**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.2.2.

"**Datum korekcije**" znači zadnji dan svake finansijske godine i svaki drugi datum koji Komplementar odredi po svom nahođenju da odgovara za privremeno zaključenje knjiga Fonda.

"**Savjetnik**" znači SCV Partners d.o.o. Beograd, privredno društvo osnovano na osnovu zakona Srbije, sa adresom u Ulici Španskih boraca 52, 11070 Novi Beograd, Srbija, registrovano [•] pod brojem 21067709.

"**Savjetodavni odbor**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 4.4.1.

"**Povezano društvo**" znači, u odnosu na bilo koje navedeno Lice, Lice koje neposredno ili posredno, putem jednog ili više posrednika, kontroliše, pod kontrolom je, ili je pod zajedničkom kontrolom sa, navedenim Licem, pod uslovom da se Društva emitenti koja su predmet portfolio investicije i suinvesticiona instrumenta ne smatraju Povezanim društvima Komplementara ili Fonda, i pod uslovom, dalje, da se (i) Komplementar, Partner sa udjelom u dobiti, Savjetnik i članovi Investicionog odbora (osim onih sa statusom posmatrača) svi smatraju Povezanim društvima jedan drugog i (ii) članovi Investicionog tima i svi Ključni rukovodioci i članovi njihovih porodica (uključujući i supružnike, braću i sestre, djecu ili roditelje), ostali zaposleni, članovi, direktori ili službenici Komplementara, Partneri sa udjelom u dobiti, Savjetnici i članovi Investicionog odbora (osim onih sa statusom posmatrača) i njihova Povezana društva kao i drugi fondovi ili investiciona instrumenta (uključujući i kontrolisane račune) kojima oni upravljaju ili koje oni savjetuju, smatraju se Povezanim društvima Komplementara, Savjetnika i Partnera sa udjelom u dobiti.

"**Pridruženi partner**" znači bilo koji od Komanditora koji je Povezano društvo Komplementara, Partner sa udjelom u dobiti ili Savjetnik ili čije su preostale akcije sa pravom glasa više od 50% u vlasništvu, posrednom ili neposrednom, Komplementara, Partnera sa udjelom u dobiti ili Savjetnika ili njihovih Povezanih društava.

"**AFM**" znači holandski organ za finansijska tržišta (*Autoriteit Financiële Markten*).

"**Sporazum**" znači ovaj Sporazum o komanditnom društvu i njegovi dodaci, sa periodičnim izmjenama, dopunama ili korekcijama. "**AIFMD**" znači Direktiva 2011/61/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2011. godine o menadžerima alternativnih investicionih fondova, sa periodičnim izmjenama i dopunama.

"**Godišnja skupština**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 9.3.1.

"**Raspoloživa sredstva**" znači, na bilo koji dan, višak gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji ima Fond iznad iznosa koji je neophodan za plaćanje troškova i obaveza Fonda i drugih obaveza

u skladu sa ovim Sporazumom ili, podložno klauzuli 3.2(c), za uspostavljanje odgovarajućih rezervi za takve troškove i obaveze koje mogu nastati, uključujući i održavanje adekvatnog obrtnog kapitala za nastavak obavljanja investicionih aktivnosti Fonda.

"Investicija za privremeno finansijsko premošćavanje" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.1.3.

"Radni dan" znači dan, osim subote i nedjelje, kada su banke koje se nalaze u Holandiji, Luksemburgu i Londonu otvorene za opšte poslovanje i kada je Transevropski automatizovani sistem ekspresnih novčanih transakcija urealnom vremenu na bruto načelu (TARGET) otvoren za poravnanje plaćanja u eurima.

"Račun kapitala" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 7.1.

"Preuzete investicione obaveze" znači, u odnosu na bilo kojeg Komanditora, iznos naveden u Sporazumu o upisu udjela toga Komanditora kao bezuslovno prihvaćen od strane Komplementara u ime Fonda, s tim da takav iznos može biti povećan od strane takvog Partnera u skladu sa klauzulom 11.2.

"Kapitalni ulog" znači, u odnosu na bilo kojeg Partnera, uneseni kapital kao jedno povlačenje ili ukupni kapital tako unesen, u zavisnosti od toga kako kontekst to zahtijeva, od strane takvog Partnera u Fond u skladu sa ovim Sporazumom, osim ako se takav kapital ne tretira kao kapitalni ulog prema izričitim odredbama ovog Sporazuma.

"Udio u dobiti" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 7.3.1 (d).

"Partner sa udjelom u dobiti" znači CRESCO HOLDING d.o.o., društvo osnovano na osnovu slovenačkog zakona, na adresi Brvace 16, 1290 Grosuplje, Slovenija, registrovano u Poslovnom registru Slovenije pod identifikacionim brojem 6853749000, ili njegovi sljedbenici ili mogući nosioci prenijetih prava u mjeri u kojoj su primljeni u Fond u skladu sa odredbama ovog dokumenta.

"Korisnik investicije kategorije A" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.8.1.

"Promjena kontrole" znači da (i) ekonomske i glasačke udjele u Komplementaru ili Savjetniku više nemaju 100% Ključni rukovodioci ili (ii) Ključni rukovodioci prestanu da imaju zakonito i stvarno najmanje 85% prava na udio u dobiti ili akcija i/ili neograničenog prava glasa u i/ili prestanu da stvarno kontrolišu Partnera sa udjelom u dobiti, ili (iii) Ključni rukovodioci zajedno sa članovima i zaposlenima Savjetnika koji aktivno učestvuju u poslovanju Fonda prestanu da imaju zajedno 100% od prava na udio u dobiti ili akcija i/ili neograničenog prava glasa u i/ili prestanu da stvarno kontrolišu Partnera sa udjelom u dobiti ili (iv) bilo koji navodni prenos bilo kojeg prava na udio u dobiti, akcionarskih, prava glasa, ekonomskih prava, ili bilo koji oblik kontrole suprotno klauzuli 7.10 ili klauzuli 11.1.

"Potraživanja" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 10.1.1.

"Zaključenje" znači inicijalno zaključenje i bilo koje drugo zaključenje prodaje udjela u Fondu u skladu sa klauzulom 11.2.

"Suinvesticioni instrument" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.4.1.

"Suinvestitori" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.4.2.

"Komisija" znači Evropska komisija.

"Preporuka Komisije 2003/361/EC" znači Preporuka Komisije 2003/361/EC od 6. maja 2003.godine o definiciji mikro, malih i srednjih preduzeća, sa periodičnim izmjenama i dopunama.

"Regulativa Komisije (EC) br. 800/2008" znači Regulativa Komisije (EC) br. 800/2008 od 6. avgusta 2008. godine o proglašavanju određenih kategorija pomoći kompatibilnih sa zajedničkim tržištem u primjeni čl. 87. i 88. Ugovora (opšta regulativa o grupnom izuzeću), periodično izmijenjena ili zamijenjena budućim smjernicama Evropske unije.

"Kontrola" znači moć da se posredno ili neposredno upravlja subjektom koji je pod kontrolom bilo kroz vlasništvo ili kapital sa pravom glasa, ugovorom ili na drugi način (uključujući i na osnovu svih ovlašćenja datih statutom ili bilo kojim dokumentom koji zahtijeva da poslovi Lica budu vođeni u skladu sa željama bilo kojeg takvog Lica), ili sposobnost da ostvari (bilo posredno ili neposredno) više od 50% kapitala sa pravom glasa ili sličnih prava vlasništva u odnosu na takav kontrolisani subjekat ili ugovorno pravo da imenuje ili uklanja rukovodstvo takvog Lica ili većinu članova izvršnih tijela takvog lica.

"Lice sa pokrićem" znači svako od sljedećeg u obavljanju svojih dužnosti vezanih za aktivnosti Fonda:

- (a) Komplementar, Partner sa udjelom u dobiti i Savjetnik;
- (b) svaki od vlasnika udjela, direktora, zaposlenih, partnera, članova i menadžera Komplementara, Partnera sa udjelom u dobiti i Savjetnika;
- (c) svako Lice koje radi, ili koje je radilo kao član Savjetodavnog odbora (ili posmatrača u Investicionom odboru) i, u odnosu na potraživanja ili naknade štete koje proizlaze iz ili se odnose samo na takve usluge, Komanditor kojeg takvo Lice zastupa i svaki od direktora, zaposlenih, partnera, članova, menadžera, zastupnika i drugih predstavnika takvog Komanditora.

"Odšteta" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 10.1.1.

"Neispunjenje obaveze" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.5.1.

"Dospjeli neplaćeni iznos" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.5.2.

"Obavještenje o neispunjenju obaveze" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.5.1.

"Partner koji ne ispunjava obaveze" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.5.1.

"Ponašanje koje je osnov za isključenje" znači, (i) u odnosu na bilo koje Lice osim člana Savjetodavnog odbora (ili Komanditora koji je imenovao takvog člana), ponašanje koje predstavlja nedar, prevanu, namjerno protivpravno postupanje, namjerno izbjegavanje preuzetih obaveza, bezobzirnost, kršenje bilo kojeg dokumenta Fonda, kršenje bilo kojih dužnosti ili obaveza prema Fondu ili Komanditorima, kriminalno ponašanje ili kršenje zakona o hartijama od vrijednosti ili drugih važećih zakona i/ili prevare i (ii) u odnosu na bilo kojeg člana Savjetodavnog odbora (ili Komanditora koji je imenovao takvog člana), ponašanje koje predstavlja prevanu.

"Raspodjeljiva gotovinska sredstva" znači gotovina koju je Fond dobio od prodaje ili drugog raspolaganja, ili dividendi, kamata ili drugih prihoda od portfolio investicije ili u vezi sa istom, ili koju je Fond dobio na drugi način iz bilo kojeg izvora (osim plaćanja od strane Partnera u skladu sa ovim Sporazumom), u mjeri u kojoj takva gotovina predstavlja raspoloživa sredstva.

"Datum povlačenja" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.2.2(a).

"Obavještenje o povlačenju" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.2.2(a).

"Povlačenja" znači kapitalni ulozi koji se vrše ili će se periodično vršiti Fondu u skladu sa klauzulom 6.2 od strane Partnera, prema obavještenju o povlačenju.

"EBRD" znači Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, međunarodna organizacija formirana ugovorom, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, Ujedinjeno Kraljevstvo.

"E-priručnik EBRD-a" znači elektronski EBRD priručnik za finansijske posrednike za upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima, sa periodičnim izmjenama i dopunama i dostupan na zvaničnoj web stranici EBRD-a (trenutno www.ebrd.com).

"Zahtjevi u vezi sa poslovnim rezultatima koje je odredio EBRD" znači zahtjevi u vezi sa poslovnim rezultatima 2, 4 i 9 (ili, kako kontekst može zahtijevati, bilo koji od takvih zahtjeva u vezi sa poslovnim rezultatima) od zahtjeva u vezi sa poslovnim rezultatima iz maja 2014. godine, a u vezi sa politikom životne sredine i socijalnom politikom EBRD-a.

"Politika životne sredine i socijalna politika EBRD-a" znači politika životne sredine i socijalna politika EBRD-a, iz maja 2014. godine sa periodičnim izmjenama i dopunama i dostupna na zvaničnoj web stranici EBRD-a (trenutno www.ebrd.com).

"Postupci EBRD-a u vezi sa životnom sredinom i socijalni postupci" znači postupci EBRD-a u vezi sa životnom sredinom i socijalni postupci za aktivna ulaganja u vlasnički kapital kako je navedeno u E-priručniku EBRD-a.

"Spisak neprihvatljivih subjekata EBRD-a" znači spisak, periodično ažuriran, lica ili subjekata koji nisu prihvatljivi da im se dodijeli ugovor koji finansira EBRD i/ili za sredstva EBRD-a u skladu sa politikama i procedurama EBRD-a za izvršenje (Mehanizam za borbu protiv prevare i korupcije u projektu EBRD-a) koji se može naći na zvaničnoj web stranici EBRD-a (trenutno www.ebrd.com) ili bilo kojoj sukcesivnoj web stranici ili lokaciji.

"EIF" znači Evropski investicioni fond, javno-privatno partnerstvo koje je osnovala Evropska investiciona banka, sa adresom na 37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburga.

"**Prihvatljiva MSP**" znači MSP koje nisu "firme u poteškoćama" u smislu člana 1 stav 7 Regulative Komisije (EC) br. 800/2008.

"**Osnovano i posluje u ciljnim zemljama**" znači da je relevantno Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije osnovano u ciljnim zemljama i (a) ima većinu svoje imovine ili poslovanja u ciljnim zemljama, ili (b) generiše većinu prihoda od poslovanja u ciljnim zemljama, ili (c) posluje u sektorima interneta, razvoja softvera i IT sektora i (1) značajnu većinu svojih poslovnih vrijednosti dobija stvaranjem stručnog osoblja (uključujući i inženjere, tehničko osoblje, akademike i više rukovodioce poslovanja uključene u razvoj poslovne strategije ili razvoj proizvoda) koje se nalazi u ciljnim zemljama i (2) ima značajne aktivnosti razvoja proizvoda u ciljnim zemljama, u vrijeme vršenja inicijalne investicije u takvo Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije.

"**Euro**" ili "**EUR**" znači valuta iz člana 2 Regulative Savjeta (EC) br. 974/98 od 3. maja 1998. o uvođenju eura.

"**EURIBOR**" znači bilo kojeg dana, ponuđena godišnja stopa za tri mjeseca depozita u eurima koja se pojavljuje na ekranu međubankarskih ponuđenih stopa za depozite u eurima u euro-zoni, označena kao strana EURIBOR01 na Rojtersovoj stranici (ili druga strana koja može zamijeniti EURIBOR01 na Rojtersovoj stranici u svrhu prikazivanja međubankarskih ponuđenih stopa za depozite u eurima u euro-zoni) od 11:00^h po briselskom vremenu, na taj dan (takva stopa primjenjuje se na osnovu 360 dana godišnje).

"**EVCA**" znači Evropsko udruženje rizičnog kapitala.

"**Prekoračenja rashoda Fonda**" znači iznos Organizacionih troškova u mjeri u kojoj takav iznos prekoračuje niže od (i) 250.000 eura i (ii) 0,75% ukupnih preuzetih investicionih obaveza.

"**Prihodi od naknada**" znači iznos svih naknada direktorima, naknada za transakcije, naknada za aranžmane, naknada za sindiciranje ili suinvestiranje, posredničkih naknada, naknada za zaključenje posla, naknada za investiciono bankarstvo ili korporativne finansije, naknada za raskid dogovora, savjetodavnih ili konsultantskih naknada, agencijskih naknada, monitoring naknada ili drugih sličnih naknada ili provizija (plaćenih ili odloženih), koje su plaćene ili plative u vezi sa izvršenjem, posjedovanjem ili raspolaganjem portfolio investicijom ili prekidanjem neizvršene investicije ili bilo koje druge aktivnosti Fonda, uključujući sva prava na kupovinu akcija, varante ili nenovčanu naknadu. Za ove svrhe, opcije, varanti ili druge ne-novčane naknade plaćene, plative ili odobrene za usluge, uključujući i za članove odbora direktora Društava emitenata koja su predmeti portfolio investicije, prenose se na Fond i postaju imovina Fonda.

"Datum završnog zaključenja" znači, u skladu sa klauzulom 11.2.1, datum koji je najkasnije u roku od dvanaest mjeseci nakon inicijalnog zaključenja.

"Finansijska godina" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 2.4.

"Dodatna investicija" znači dalje investiranje od strane Fonda u hartije od vrijednosti postojećeg Društva emitenta koje je predmet portfolio investicije u kojem Fond ima hartije od vrijednosti u vrijeme ulaganja, koje je neophodno za očuvanje i unapređenje vrijednosti postojeće investicije Fonda u takvo Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije.

"FSA" znači Zakon Holandije o finansijskoj superviziji (*Wet op het financieel toezicht*).

"Fond" znači Enterprise Innovation Fund C.V., komanditno društvo (*commanditaire vennootschap*) po holandskom pravu koje uređuje ovaj Sporazum.

"Revizor Fonda" znači revizorska firma koju s vremena na vrijeme imenuje Komplementar u ime Fonda u skladu sa klauzulom 9.2.1.

"Dokumenta Fonda" znači ovaj Sporazum, svaki Sporazum o upisu udjela, Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga investitorima i svaki sporedni ugovor.

"Rashodi fonda" znači uredno dokumentovani troškovi, izdaci i obaveze koji su nastali razumno i propisno i direktno povezani sa poslovanjem i aktivnostima Fonda, a koji se odnose na:

- (a) naknadu za upravljanje i organizacione troškove;
- (b) naknade i troškove koji se odnose na izvršene portfolio investicije, uključujući i evaluaciju, akviziciju, posjedovanje i raspolaganje istima (isključujući sve konsultantske ili druge naknade za post-investiciono rutinsko praćenje Društava emitenata koja su predmet portfolio investicije), vanredne Rashode fonda u skladu sa klauzulom 2, i troškove zaduživanja Fonda (uključujući i kamate na iste) zaključene u skladu sa klauzulom 5.2.1(e), u svakom slučaju (uključujući prema stavu (b) u nastavku) u mjeri u kojoj takve naknade i troškovi nisu nadoknađeni od strane Društva emitenta koje je predmet portfolio investicije ili drugog trećeg Lica (podrazumijeva se da će Komplementar iskoristiti svoje razumne napore da naplati takve naknade i troškove Društvima emitentima koja su predmet portfolio investicije).
- (c) troškovi raskinute pogodbe koji se odnose na razmatrane, ali neizvršene investicije ili divesticije, u mjeri u kojoj se transakcija prekine nakon što je Investicioni odbor donio pozitivnu odluku da potencijalna investicija zahtijeva nastanak rashoda (s tim da je budžet takvih troškova propisno dokumentovan u relevantnom zapisniku sa sastanka Investicionog odbora), a transakcija je predmet dogovorene predložene liste uslova. Ukupan iznos takvih troškova koji se odnose na sve razmatrane, ali neizvršene investicije i divesticije koje mogu biti uključene u rashode fonda ili plative od strane Fonda je ograničen na maksimalnih 0,75% ukupno preuzetih investicionih obaveza (osim ako Savjetodavni odbor nije odobrio drugačije);

- (d) premije za razumno osiguranje kojim se štite Fond i sva Lica sa pokrićem od obaveza prema trećim Licima u vezi sa ulaganjem Fonda i drugim aktivnostima (ali isključujući premije za profesionalnu odgovornost i osiguranje direktora i službenika za obaveze Komplementara, Savjetnika i njihovih Povezanih društava u odnosu na Fond i njegove Komanditore);
- (e) pravne, revizorske, savjetodavne, konsultantske, bankarske, povjereničke i računovodstvene troškove, uključujući i troškove povezane sa pripremom finansijskih izvještaja Fonda (kvartalne i godišnje), poreske prijave, uključujući plaćene troškove ili troškove nastale u vezi sa tim;
- (f) troškove kamate i bankarske troškove i druge troškove i izdatke koji se odnose na aktivnosti finansiranja;
- (g) troškove procjene i vrednovanja;
- (h) troškove koji se odnose na organizovanje Lica kroz koja se mogu izvršiti portfolio investicije;
- (i) troškove (uključujući i radi izbjegavanja svake sumnje, gotovinske troškove) Savjetodavnog odbora;
- (j) obaveze u skladu sa klauzulom 10, u skladu sa ograničenjima navedenim u njoj;
- (k) ako u svakom primjenjivom trenutku, troškovi i izdaci povezani sa zahtjevima koje nameće AIFMD direktiva o alternativnim investicionim fondovima kojima upravlja vanjski menadžer koji mora biti regulisan u skladu sa AIFMD direktivom u mjeri u kojoj se ti troškovi i izdaci odnose na poslovanje ili upravljanje Fondom, kao što je na primjer zahtjev da imaju depozitara, kao i troškovi koji se odnose na nezavisno vrednovanje imovine Fonda i svi dodatni troškovi i izdaci koje nameće AIFMD direktiva u vezi sa sklapanjem transakcija u ime Fonda, izvještavanje Komanditorima i druge zahtjeve u vezi sa informisanjem nametnute u pogledu Fonda;
- (l) troškovi izvještavanja Partnerima, godišnje skupštine i drugih sastanaka Fonda; i
- (m) troškovi likvidacije Fonda,

ali isključujući sve rashode Komplementara, koje snosi Komplementar. Fond nije uopšte odgovoran za bilo kakve troškove ili izdatke Savjetnika ili Partnera sa udjelom u dobiti i Investicioni savjetnik nema pravo da traži od Fonda ili Komanditora da mu plate naknadu.

"**Generalne skupštine**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 9.3.1.

"**Komplementar**" znači SCV Fund Management B.V., privatno društvo sa ograničenom odgovornošću (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) osnovano prema holandskom zakonu, registrovano u registru privrednih subjekata pod brojem 62120654, u svojstvu komplementara (*beherend vennoot*) Fonda, ili bilo koji dodatni ili sljedbenički

komplementar prihvaćen u Fond kao komplementar istog u skladu sa odredbama ovog dokumenta, u svojstvu komplementara Fonda, u svakom slučaju, kako kontekst zahtijeva.

"Rashodi Komplementara" znači troškovi i izdaci koje su napravili Komplementar, Savjetnik i njihova Povezana društva (radi izbjegavanja svake sumnje, osim Fonda), prilikom obezbjeđivanja standardnih opštih troškova potrebnih za poslovanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na (i) najam, plate ili naknade za upravljanje ili druge oblike nadoknade zaposlenima i ostalim članovima tima koji obavljaju usluge za Komplementara, Savjetnika i njihova Povezana društva (uključujući i interno angažovane konsultante i sve vanjske konsultante u vezi sa uslugama koje je Savjetnik ili Komplementar pristao da pruži Fondu), (ii) troškovi marketinga, putovanja i komunikacije i sve naknade i troškovi nastali tokom istraživanja mogućnosti za investicije i divesticije i potencijalne investicije i divesticije za Fond i praćenje Društava emitenata koja su predmeti portfolio investicije Fonda, (uključujući sve troškove koji se odnose na razmatrane, ali neizvršene investicije ili divesticije koje nisu na drugi način rashodi Fonda ili prevazilaze gornju granicu takvih troškova), (iii) kancelarijski troškovi, komunalije, sekretarski, administrativni i računovodstveni troškovi, (iv) sve naknade za plasman i/ili prekoračenja rashoda Fonda i (v) troškovi i izdaci Komplementara, Savjetnika ili njihovih Povezanih društava povezanih sa zahtjevima nametnutih menadžerima alternativnih investicionih fondova koji moraju biti regulisani u skladu sa AIFMD direktivom ili bilo kojim drugim zakonodavstvom EU primjenjivim na fondove rizičnog kapitala, ali isključujući sve dodatne troškove i izdatke nametnute od strane AIFMD direktive u vezi sa ulaskom u transakcije u ime Fonda, izvještavanjem Komanditorima i drugim zahtjevima za informacije nametnutim u pogledu Fonda.

"GMO" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.2.1(m).

"Inicijalno zaključenje" znači prvo zaključenje prodaje udjela u Fondu na datum inicijalnog zaključenja.

"Datum inicijalnog zaključenja" znači [•] 2015.

"Datum institucionalnog zaključenja" znači datum ovog Sporazuma.

"Smjernice integriteta" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.7.1.

"Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga investitorima" znači ugovor o pružanju savjetodavnih usluga investitorima koji se usaglašava i sklapa na dan ili prije inicijalnog zaključenja između Komplementara i Savjetnika, po kojem se Investicioni savjetnik imenuje kao isključivi investicioni savjetnik Komplementara.

"Investicioni odbor" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 4.3.1.

"Investicione smjernice" znači investicioni ciljevi, zajedno sa investicionom strategijom, investiciona strategija, politike, ograničenja i ekološki i socijalni zahtjevi Fonda, posebno kao što je navedeno u Klauzulama 2.2 i 5 ovog Sporazuma.

"Investicioni ciljevi" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 2.2.

"Investicioni period" znači period koji počinje na datum inicijalnog zaključenja i završava se na najraniji dan od sljedećeg:

- (a) peta godišnjica od datuma inicijalnog zaključenja, pod uslovom da se ovaj period može produžiti najviše za godinu dana pod uslovima koji se mogu odrediti uz prethodnu saglasnost 75% u udjelu;
- (b) datum na koji je 65% od ukupno preuzetih investicionih obaveza uloženo ili izvršeno na pravno obavezujući način u pisanoj formi da se izvrše portfolio investicije u roku od šest mjeseci nakon potpisivanja relevantne obaveze;
- (c) datum svakog ranog prestanka investicionog perioda u skladu sa klauzulom 6.6;
- (d) datum na koji je donesena odluka 75% u udjelu da se prekine investicioni period; i
- (e) datum kada je Fond sljedbenik zatvoren (radi izbjegavanja svake sumnje, bez obzira na to da li su bilo kakve naknade povučene ili ne).

"Investiciona strategija" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 5.6.

"Investicioni tim" znači investicioni tim Komplementara i Savjetnika koji se sastoji od članova Investicionog odbora i drugih osoba koje su zadužene za svakodnevno upravljanje Fondom kroz Komplementara ili Savjetnika..

"IPA" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 2.6.1.

"IPEV smjernice za izvještavanje" znači Međunarodne smjernice za izvještavanje investitorima o privatnom vlasničkom kapitalu i rizičnom kapitalu, izdanje iz oktobra 2012. godine, sa periodičnim izmjenama, dopunama ili zamjenama, ili, alternativne smjernice za izvještavanje koje EVCA može periodično da odobri.

"IPEV smjernice za vrednovanje" znači Međunarodne smjernice za vrednovanje privatnog vlasničkog kapitala i rizičnog kapitala, izdanje iz decembra 2012. godine, sa periodičnim izmjenama, dopunama ili zamjenama, ili, ako prestane promovisati Međunarodne smjernice za vrednovanje privatnog vlasničkog kapitala i rizičnog kapitala, alternativne smjernice za vrednovanje koje EVCA može periodično odobriti.

"Ključni rukovodioci" znači Jan Kobler, Jure Mikuž, Tatjana Zabasu i Domagoj Oreb, i sve Kvalifikovane zamjene tih Ključnih rukovodilaca.

"Događaj u vezi sa ključnim rukovodiocima" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.6.1.

"Komanditori" znači komanditore Fonda (radi izbjegavanja svake sumnje, uključujući i Partnera sa udjelom u dobiti) periodično, u svojstvima komanditora Fonda, i isključuje svako Lice koje prestane biti komanditor Fonda u skladu sa odredbama ovog dokumenta.

"Većinski (ili drugi utvrđeni procenat) u udjelu" znači Komanditori, osim Partnera koji ne ispunjavaju obaveze i Pridruženih partnera, čije ukupne preuzete investicione obaveze, u tom momentu, predstavljaju više od 50% (ili drugi utvrđeni procenat) od svih preuzetih investicionih obaveza svih Partnera, osim Partnera koji ne ispunjavaju obaveze i Pridruženih partnera, s tim što ta većina u svakom trenutku uključuje Komanditore koji predstavljaju, u članovima najmanje 50% Komanditora zastupljenih u Savjetodavnom odboru.

"Naknada za upravljanje" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 8.1.1.

"Gornja granica troškova upravljanja" znači iznos od 6,2 miliona eura.

"Utržive hartije od vrijednosti" znači hartija od vrijednosti kojom slobodno trguje nosilac iste. Za potrebe prethodne rečenice, smatra se da se hartijom od vrijednosti slobodno trguje, ako:

- (a) se hartijama od vrijednosti ekvivalentnim takvoj hartiji od vrijednosti uglavnom trguje na ili putem jednog ili više etabliranih javnih tržišta; i
- (b) takva hartija od vrijednosti ne podliježe bilo kakvoj zabrani prodaje akcija ili drugim ugovornim ograničenjima prenosa. U svrhu utvrđivanja da li je hartija od vrijednosti distribuirana Partneru utrživa hartija od vrijednosti, (i) utvrđivanje se vrši od vremena neposredno nakon takve distribucije, i (ii) moraju se uzeti u obzir samo ona ograničenja na prenosivost iste koja se generalno primjenjuju na Partnere (a neće se uzeti u obzir ograničenja koja se konkretno primjenjuju na određenog Partnera, kao što su ograničenja primjenjiva na Partnera koji je nedavni Sticalac, ili koji samostalno ima udio u, odnosno nejavne informacije u vezi sa, izdavaocem takve hartije od vrijednosti).

"Investitori orijentisani na tržište" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.2.1(b).

"Značajno nepovoljni uticaj" znači kršenje statuta, pravila, ili propisa državne vlasti primjenjivog na relevantno Lice koje će razumno vjerovatno imati značajno nepovoljni uticaj na to relevantno Lice.

"Partneri koji ispunjavaju obaveze" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.5.2.

"OLAF" znači Evropska kancelarija za borbu protiv prevara.

"Organizacioni troškovi" znači svi uredno dokumentovani troškovi i izdaci razumno i ispravno nastali direktno u vezi sa formiranjem Fonda, i nuđenjem udjela u Fondu, ali isključujući naknade za plasman, u mjeri u kojoj takvi troškovi i izdaci u ukupnom iznosu ne prelaze niže od (i) 250.000 eura i (ii) 0,75% od ukupno preuzetih investicionih obaveza.

"Partneri" znači Komplementar, Partner sa udjelom u dobiti i Komanditori.

"Datum plaćanja" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 8.1.1.

"Lice" znači bilo pojedinac ili subjekat, uključujući i ortačko društvo, udruženje, društvo sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, fondaciju, neinkorporirano udruženje, vladu ili vladinu agenciju ili organ.

"Naknade za plasman" znači troškovi, naknade i izdaci (i svaki odloženi dio ili svaka kamata na isti) avansi za honorare, provizije i gotovinski troškovi bilo kakve prirode plativi ili naplativi od strane zastupnika emisije, brokera ili svih posrednika i druge slične naknade u vezi sa marketingom i prodajom udjela u Fondu, uključujući, ali ne ograničavajući se na posredničke naknade i zastupničke naknade.

"Društvo emitent koje je predmet portfolio investicije" znači subjekat u kojem se vrši portfolio investicija, bilo posredno ili neposredno, i koja je u dalje u vlasništvu Fonda.

"Portfolio investicije" znači investicije u hartije od vrijednosti od strane Fonda.

"Prethodna investicija" znači investicija u kompanije izvršena prije datuma inicijalnog zaključenja, s tim da su takve investicije navedene u Prilogu 3 ovog Sporazuma.

"Preferirani povrat" znači iznos koji je jednak kamati po godišnjoj stopi od 8 procenata (obračunata složenim kamatnim računom na godišnjem nivou) na dnevni iznos kapitalnih uloga koji nisu otplaćeni, izračunat na osnovu 365 dana godišnje, u svakom slučaju izračunat od datuma dospelosti navedenih u važećim obavještenjima o povlačenju do datuma otplaćivanja u skladu sa klauzulama 7.3 i 12.3.

"Postupak" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 10.1.1.

"Direktiva o prospektu" znači Direktiva 2003/71/EZ, izmijenjena Direktivom 2010/73/EZ od 24. novembra 2010. godine.

"Kvalifikovana zamjena" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.6.1.

"Registar" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 2.7.1.

"Propisom oslobođeni partner" znači, u odnosu na svaku portfolio investiciju, bilo koji Komanditor koji je, u skladu sa klauzulom 6.4, oslobođen od vršenja kapitalnog uloga u vezi sa istom.

"Preostali dio preuzete investicione obaveze" znači, u odnosu na bilo kojeg Partnera, utvrđen na bilo koji dan, iznos preuzete investicione obaveze takvog Partnera smanjen za kapitalne uloge takvog Partnera, i povećan za sve raspodjele iz Fonda takvom Partneru u mjeri u kojoj su kapitalni ulози takvog Partnera:

- (a) vraćeni, a da ih Fond nije koristio prema klauzuli 6.3;
- (b) saglasni klauzuli 5.1.5; ili
- (c) vraćeni u skladu sa klauzulom 11.2.2 (ali ne radi izbjegavanja svake sumnje, uključujući i svako dodatno plaćanje);

"Ponašanje koje je osnov za smjenu" znači pojavu bilo kojeg od sljedećeg, bez potrebe za sudskom ili arbitražnom odlukom:

- (a) u odnosu na Komplementara, Savjetnika, Partnera sa udjelom u dobiti ili bilo kojeg Izvršnog rukovodioca ili drugog člana Investicionog tima, takav Komplementar, Savjetnik, Partner sa udjelom u dobiti ili bilo koji Izvršni rukovodilac ili drugi član investicionog tima Komplementara ili Savjetnika (i) koji učestvuje u krađi, pronevjeri ili prevari, (ii) učestvuje u bilo kojem drugom krivičnom djelu ili kriminalnom ponašanju, (iii) bezobzirno zanemaruje, namjerno izbjegava preuzete obaveze, postupi nemarno ili namjerno protivpravno postupi, (iv) materijalno krši važeće zakone o hartijama o vrijednosti ili propise, ili na bilo koji drugi način značajno krši regulatorne dužnosti u odnosu na upravljanje Fondom, (v) svaka naredba, presuda ili odluka bilo kojeg suda, arbitražnog suda ili regulatornog tijela koja im zabranjuje da obavljaju njihove dužnosti ili obaveze u pogledu Fonda i koju (ako može da se ispravi) ne ispravi u roku od trideset kalendarskih dana od takve naredbe, presude ili odluke; (vi) svaka materijalna povreda bilo koje dužnosti ili obaveze u skladu sa dokumentima Fonda, ili (vii) nesolventnost, stečajna procedura, raspuštanje, likvidacija, prisilna reorganizacija ili stečaj ili svaki zahtjev za nešto od toga pobrojanog podnesen od strane bilo koga od gorenavedenih subjekata;
- (b) propuštanje da se riješe posljedice događaja u vezi sa ključnim rukovodiocima tokom zamjenskog perioda; i/ili
- (c) promjena kontrole.

"**Zamjenski period**" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 6.6.1.

"**Naslijeđeni portfolio RSG-a**" znači prethodne investicije koje je izvršio Prvi Sklad pod upravom društva RSG Capital, venture capital management, d.o.o. prije datuma inicijalnog zaključenja, kako je navedeno u Prilogu 3.

"**Hartije od vrijednosti**" znači akcije, udjela u komanditnom društvu, udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću, voranti, opcije, i ostale vlasničke hartije od vrijednosti i hartije od vrijednosti povezane sa vlasničkim hartijama bilo koje vrste, bilo kojeg Lica, bilo lako utržive ili ne.

"**Eksperimentalna faza**" znači finansiranje dato za istraživanje, procjenu i razvoj početnog koncepta prije nego što je preduzeće došlo do početne faze.

"**Procenat učešća**" znači, u odnosu na bilo kojeg Partnera i bilo koju portfolio investiciju ili drugu investiciju, dio, izražen kao procenat;

- (a) čiji brojilac su kapitalni ulazi takvih Partnera korićeni za finansiranje troškova takve portfolio investicije ili druge investicije; i
- (b) čiji imenilac je ukupni iznos kapitalnih uloga svih Partnera korićen za finansiranje troškova takve portfolio investicije ili druge investicije.

"Mala preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom" znači subjekti koji na dan prve investicije od strane Fonda, zajedno sa preduzećima koja kontrolišu i preduzećima (ako postoje) koja imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad njima, zapošljavaju između 250 i 3.000 zaposlenih (na osnovi ekvivalenta punom radnom vremenu).

"MSP" ima značenje dato u Preporuci Komisije 2003/361/EC i Regulativi Komisije (EC) br. 800/2008 od 6. avgusta 2008.godine.

"Lice sa pokrićem sponzora" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 10.1.2.

"Početna faza" znači finansijska sredstva data kompanijama za razvoj proizvoda i početni marketing. Kompanije mogu biti u procesu uspostavljanja ili možda posluju kratko vrijeme, ali nisu prodale svoje proizvode komercijalno.

"Sporazumi o upisu udjela" znači Sporazumi o upisu udjela koje su sklopili Komanditori u vezi sa upisom svojih udjela u Fondu.

"Zamjenski partner" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.1.4.

"Fond sljedbenik (nasljednik)" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 3.8.1.

"Ciljne zemlje" znači Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo¹, Crna Gora i Srbija.

"Raspodjela sredstava za potrebe plaćanja poreza" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 7.4.

"Period poslovanja" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 2.3.

"Prenos" znači svaki posredni ili neposredni transfer u bilo kojem obliku, uključujući i prodaju, zamjenu, otkup, povlačenje, ustupanje, prenošenje, jemstvo, zalogu, opterećenje, sekuritizaciju, hipoteku ili drugo raspolaganje, svaki navodni prekid ili otuđenje bilo kojeg stvarnog interesa (uključujući davanje bilo kakvog učešća ili bilo kojeg svopa ili stvaranje bilo koje derivativne ili sintetičke kamate), bilo posredno ili neposredno, dobrovoljno ili nedobrovoljno, ili taj čin, kako kontekst zahtijeva i "Prenesen" ima podudarno značenje.

"Sticalac" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.2.1(a).

"Prenosilac" ima značenje koje mu je pripisano u klauzuli 11.2.1(a).

¹ Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 SBUN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

PRILOG 3

PRETHODNE INVESTICIJE

Prethodne investicije koje je izvršio Prvi Sklad pod upravom društva RSG Capital, venture capital management, d.o.o. prije datuma inicijalnog zaključenja, su:

<i>Naziv privrednog društva</i>	<i>Adresa</i>	<i>Zemlja</i>	<i>Registracioni broj</i>
Celtra Technologies, Inc.	1209 Orange Street, Wilmington, 19801 DE	Delaver, SAD	nema podataka
TAB Systems d.d.	Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj	Slovenija	2305798000
Shout Ltd.	Kalinovica 3, 10000 Zagreb	Hrvatska	98048830310
Connet d.o.o.	Židovska steza 6, 1000 Ljubljana	Slovenija	3309959000
TMG-BMC d.o.o.	Židovska steza 6, 1000 Ljubljana	Slovenija	1605771000
OBS d.o.o.	Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid	Slovenija	3280594000
Efos d.o.o.	Razdrto 47b, 6225 Hruševje	Slovenija	2304384000
Interaktivni Studio d.o.o.	Židovska steza 6, 1000 Ljubljana	Slovenija	6424538000
Marg UK Ltd.	6 Temple Back East, Temple Quay, Bristol, BS16EG	Ujedinjeno Kraljevstvo	08303949
Citadela d.o.o.	Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana	Slovenija	5423783000

Prethodne investicije Ključnih rukovodilaca

Jan Kobler:

Levana d.o.o.	Štišova 14, 1000 Ljubljana	Slovenija	2338084000
Rogačica d.o.o.	Žvirče 10a, 8362 Hinje	Slovenija	3903818000

Tatjana Zbasu:

Kartsistemi Holding d.o.o.	Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	Slovenija	6029523000
----------------------------	------------------------------------	-----------	------------

PRILOG 4

INVESTICIONA STRATEGIJA

Komplementar sprovodi i održava sljedeću investicionu strategiju prilikom upravljanja Fondom.

Investiciona strategija ENIF-a

1. Fokus Fonda

Fond ulaže u kompanije od eksperimentalne i rane faze do kasnije faze, širom spektra kompanija u fazi prije generisanja prihoda, do vrlo rane faze generisanja prihoda preko kompanija sa utvrđenim prihodima i koje su blizu profitabilnosti.

Fond ulaže u ciljnim zemljama u svim industrijama sa dovoljno inovacije i potencijala za rast, sa glavnim naglaskom na IT, mobilne, web tehnologije, „programiranje u oblaku“ i SaaS, kao i tehnologije nišne infrastrukture. Razmotriće se takođe mogućnosti koje proizlaze iz širokog spektra inženjerskih talenata u ciljnim zemljama, pod uslovom da su usmjerene na globalno tržište.

Od ukupno preuzetih investicionih obaveza, 1,5 miliona EUR se isključivo izdvaja kao eksperimentalna sredstva koja će biti uložena u svim ciljnim zemljama, namijenjena za ulaganja u kompanije u fazi prije eksperimentalne faze i eksperimentalnoj fazi, koje imaju izuzetne tehnologije i timove.

Fond traži značajne udjele manjinskog učešća u Društvima emitentima koja su predmet portfolio investicije.

2. Strategija razvoja investicije

Široka mreža partnerskih organizacija i odnosa sa lokalnim i regionalnim MSP institucijama, kao što su poslovni inkubatori, biznis akceleratori, tehnološki parkovi, mreže poslovnih anđela, agencija za promociju investicija i nezavisni MSP konsultanti će osigurati kvalitetnu razradu investicionih mogućnosti u svim fazama i širom industrija koje su u fokusu Fonda.

3. Diverzifikacija rizika po fazi

Namjera je da Fond stvori uravnotežen portfolio društava u različitim fazama razvoja i na različitim nivoima rizika. Komplementar će generalno razmotriti ulaganja u tri različite vrste društava:

- **Društva u fazi prije eksperimentalne/u eksperimentalnoj fazi;** Fond će razmotriti ulaganje u društva u eksperimentalnoj fazi koja imaju dokaz koncepta za svoje proizvode ili uslugu. Ukupno, investicije sjemenskog kapitala (seed) će iznositi 1,5 miliona EUR, gdje maksimalna investicija sjemenskog kapitala po privrednom društvu ne prevazilazi ukupno 100,000 EUR, pa je dakle najmanje petnaest investicija sjemenskog kapitala planirano tokom investicionog perioda u svim ciljnim zemljama.

Društva uspješna u eksperimentalnoj fazi imaju mogućnost da dobiju naknadne runde od Fonda. Fond će izraditi tok poslovnih aktivnosti za društva u eksperimentalnoj fazi prevashodno kroz mrežu poslovnih inkubatora.

- **Društva u ranoj fazi;** Komplementar će nastojati da uloži oko 45% uloživog kapitala u društva u ranoj fazi. Društva ove vrste obično generišu neki prihod, ali ne dosežu prag rentabilnosti. Investicije u takva društva obično iznose do 1,5 miliona EUR, plaćaju se u većem broju tranši i postoji mogućnost naknadnih rundi u ranoj fazi ekspanzije. Planirano je oko dvanaest investicija u ranoj fazi tokom investicionog perioda.
- **Društva u ranoj fazi ekspanzije;** Fond će biti usmjeren na društva u ranim fazama rasta i ekspanzije koja imaju zabilježeni uspjeh; koja već rade u industrijama sa iznadprosječnim razvojnim potencijalom. Ta društva će morati da imaju dobre rukovodeće timove i potencijal da im posao raste regionalno, kao i potencijalno na globalnom nivou. Očekuje se da će između 45% i 50% uloživog kapitala Fonda biti uloženo u te vrste društava. Veličina investicije će biti do 3 miliona EUR, sa oko 30% investicija u rezervama alociranim po društvima. Ukupno je tokom investicionog perioda planirano oko osam investicija u ranoj fazi ekspanzije.

Tabela 1: Strategija diverzifikacije: osnovna svojstva.

	Eksperimentalna (sjemenska)	Početna (start-up)	Rana ekspanzija
Životni ciklus privrednog društva	– Prije generisanja prihoda – Društvo je član poslovnog inkubatora/akceleratora	– Od 0 do 500.000 EUR prihoda – Osnivač(i) koji su se proširili na malu organizaciju	– 500,000+ EUR prihoda – Stopa rasta najmanje 20% godišnje – Moguća konsolidacija na tržištu
Veličina investicije po društvu	– Do 100.000 EUR sa mogućnošću dodatnih investicija	– 500.000 EUR – 1.000.000 EUR sa mogućnošću dodatnih investicija	– 1.000.000 – 3.000.000 EUR
Broj investicija	– najmanje 15 investicija	– ~ 12 investicija	– ~ 8 investicija

Dodjela (%)	– ~5%	– ~45%	– ~50%
Investicioni kriterijumi	– Minimalni profitabilni proizvod/usluga – Odlično rukovodstvo – Suinvestiranje preko poslovnog anđela/akceleratora	– Odlični rukovodeći tim – Proizvod/usluga uspješno testiran na tržištu – Potencijal regionalnog ili globalnog rasta	– Odlično rukovodstvo – Društvo blizu tačke pokrića/profitabilnosti – Vodiči vrijednosti koji se mogu identifikovati – Top 5 društava na tržištu – Nekonsolidovano tržište

4. Struktura investicija i planirani tempo investicija

Komplementar planira da izvrši makar petnaest investicija sjemenskog kapitala i oko dvadeset investicija u početnoj i fazi rane ekspanzije tokom investicionog perioda.

Komplementar očekuje da izvrši većinu investicija u godinama 2, 3 i 4. Dodatne investicije će biti razmotrene u slučaju novog potencijala identifikovanog u određenom društvu emitentu i ako se može dogovoriti povoljna procjena prije investicije.

ENIF će takođe za cilj imati pružanje podrške za dvije vrste saradnje/suinvestiranja sa drugim investitorima, u smislu ovog Sporazuma:

- (a) Suinvestiranje sa poslovnim anđelom(ima)/akceleratorima: dobar način podjele rizika i dodavanja vrijednosti (mimo finansiranja) društvima emitentima koja su predmet portfolio investicije.
- (b) Dodatna investicija sa regionalnim/globalnim fondovima rizičnog kapitala: iako su udruženi poslovi u prvim rundama rijetki u regionu, radiće se na suinvesticijama u dodatnim rundama, čime se omogućava društvima da finansiraju agresivnu međunarodnu ekspanziju i poslovni razvoj van regiona.

5. Glavni investicioni kriterijumi:

- **Rukovodeći tim:** iskusan i motivisan rukovodeći tim kao jedan od ključnih aspekata koji se razmatra; osnivači spremni da podstaknu učešće ENIF-a.

- **Jedinstveni proizvod ili usluga:** jaka konkurentska prednost koja se može odbraniti i koja društvu nudi priliku da kreira nadprosječnu profitabilnost i rast.
- **Potencijal rasta:** značajno ciljno tržište sa jakim potencijalom rasta da bi se zadovoljili zahtjevi Fonda u vezi sa povratom; naglasak na inovativnim društvima koja mogu da zauzmu značajan udio tržišta.
- **Prepoznatljiv put ka izlasku:** višestruke opcije likvidnosti za tražene izlaze; usklađeni ciljevi investitora i osnivača i moguće strategije izlaza identifikovane prije investicije; prevashodno očekivane prodaje društava u istoj industriji i prodaje drugim fondovima, nakon čega slijede javne ponude ili prodaje rukovodstvu.

PRILOG 5

DUBINSKA ANALIZA INTEGRITETA I SMJERNICE ZA MONITORING FONDOVA PRIVATNOG VLASNIČKOG KAPITALA

Komplementar sprovodi i održava sljedeće Smjernice za dubinsku analizu integriteta i monitoring (Smjernice) kada upravlja Fondom i njegovim portfolio investicijama.

1. Menadžer Fonda ne nastavlja transakciju a da ne zna ko je stvarni vlasnik.

"Upoznaj svog klijenta" je osnovno načelo koje se mora primjenjivati u svim aktivnostima Fonda. Prije ispitivanja transakcije, Menadžer fonda treba da bude zadovoljan da je on/a prikupio dovoljno informacija da Fond stekne uvid u identitet krajnjeg stvarnog vlasnika, izvor bogatstva, i o kojoj vrsti vlasništva se radi. Kako bi se Fond u potpunosti zaštitio, često može biti neophodno da se identifikuju stvarni vlasnici drugih strana u transakciji, uključujući ali se ne ograničavajući na ulagača vlasničkog kapitala, suinvestitore, zajmodavce, akcionare, dobavljače i pružaoce drugih usluga. Opšte pravilo je da je utvrđivanje stvarnog vlasništva kritičnije kada se razmatraju transakcije vlasničkim kapitalom, jer podrazumijevaju veće rizike zbog uključenosti Fonda i teškoća povezanih sa izlaskom iz odnosa.

Upoznaj svojeg klijenta nije samo odgovor na pitanje "ko", već takođe i na pitanje "šta". Kada je reputacioni rizik Fonda, Menadžera Fonda ili njegovih investitora povezan sa pojedinim vlasnikom(cima), može biti neophodno da se razumije puni opseg poslovanja pojedinca, a naročito partneri i aktivnosti poslovne grupe kako bi se utvrdilo da li postoje neke potencijalne rizične oblasti, mimo onih povezanih sa određenom transakcijom koja se razmatra.

Investicioni odbor Fonda treba da bude informisan u slučajevima kada Menadžer fonda ima informacije u vezi sa stvarnim vlasništvom i kontrolom, koje se razlikuju od onih koje su javno objelodanjene, tako da se može ispravno procijeniti svaki potencijalni rizik povezan sa posjedovanjem tog znanja od strane Fonda. Opšte je pravilo da Menadžer fonda treba da nastoji da promoviše transparentnost vlasništva/kontrole kada god je to izvodljivo i da treba da napravi takvu strukturu transakcije koja postiže potpunu transparentnost tokom vremena. Uzimajući u obzir transakciju vlasničkim kapitalom, Menadžer fonda treba da nastoji da osigura da društvo, glavni akcionari i stvarni vlasnici objelodane sve relevantne informacije u vezi sa stvarnim vlasništvom i kontrolom svim investitorima i da su ispoštovani drugi lokalni zahtjevi objelodanjivanja. Obmanjujuće informacije mogu izložiti Menadžera fonda, Fond i njegove investitore reputacionoj šteti i ne osiguravaju dobro korporativno upravljanje u vezi sa stvarima objelodanjivanja vlasništva i kontrole.

Fond ne ulazi u transakcije kada god da se posumnja, ili kada postoje obrazloženi navodi da se netransparentne korporativne strukture ili korporativna instrumenta zloupotrebljavaju da se sakrije stvarno vlasništvo. Oslanjanje na pravna dokumenta, kao što su pisma privatnih advokata ili kopije knjiga akcionara u jurisdikcijama koje dozvoljavaju nominalne (fiktivne) akcionare,

možda neće uvijek zaštititi Fond od potencijalne štete (ili materijalne ili reputacione), naročito kada postoje kredibilne sumnje o vlasništvu. Menadžer fonda je odgovoran za objelodanjivanje svih sumnji vezanih za vlasništvo relevantnom rukovodećem organu Fonda. Kada postoje glasine o vlasništvu potencijalno kontroverznih pojedinaca, Menadžer fonda donosi inicijalnu odluku o tome da li je određeni procenat vlasništva tih pojedinaca značajan za transakciju ili ne, i koje radnje će biti preduzete. Sva potencijalna otvorena pitanja će biti evidentirana i treba da budu dio procjene investicije, i takva evidencija treba da bude raspoloživa relevantnom rukovodećem organu Fonda, ako se to zatraži.

2. Menadžer fonda se ne uključuje u odnos sa nijednom osobom koja je osuđena ili koja je pod istragom zbog teškog krivičnog djela.

Osuda za teško krivično djelo na bilo kom nivou, prvostepena ili nakon žalbe, u skoro svakom slučaju treba da bude razlog da se odbije transakcija. Opšte načelo je da u slučaju tekuće krivične istrage ili kada je protiv nekoga podignuta optužnica, Fond treba da izbjegava ulazak u odnose do tog momenta kada ili istraga bude obustavljena ili donesena odluka o tome da li da se počne krivično gonjenje. To se takođe odnosi na sva lica koja mogu biti predmet međunarodnih naloga za hapšenje ili koja su optužena, ili za koje je utvrđeno da su prekršila sankcije UN-a. Otvaranje krivičnog postupka treba takođe da rezultira odlaganjem razmatranja bilo kakvog mogućeg angažmana.

Fond prepoznaje da u nekim jurisdikcijama krivične presude i kriminalističke istrage, ili nepostojanje istih, nisu same po sebi pouzdani indikatori krivice ili nevinosti. Pošto Menadžer fonda možda ne procjenjuje pravna pitanja, ono što je bitno je da krivična presuda ili istraga može Fond da izloži reputacionom riziku koji bi bilo teško poništiti, bez obzira na to koje druge pozitivne aspekte transakcija može da predstavlja. Izuzetno, možda postoje okolnosti koje bi mogle da smanje vjerovatnoću značajnog reputacionog rizika ili rizika po integritet Fonda, kao što su priroda krivičnog djela, kada se dogodilo, da li postoje osnove da se sumnja na političku ili komercijalnu motivaciju u pozadini istrage, i drugi faktori (vidjeti dio 4 u tekstu ispod).

U kontekstu već postojećeg odnosa sa klijentom, Menadžer fonda treba da informiše relevantno rukovodeće tijelo Fonda odmah ako se pokrene krivična istraga, ili krivični postupak, ili ako osoba bude osuđena.

Istrage ili sankcije regulatornih tijela, kao što su komisije za hartije od vrijednosti i brokere ili organi za finansijski nadzor, su upozorenja koja se moraju pažljivo procijeniti prije nego što se nastavi dalje. Menadžer Fonda mora ukazati relevantnom rukovodećem tijelu Fonda na objelodanjivanje radnji regulatornih tijela, kao što su regulatorne kazne ili sankcije protiv klijenata.

3. Menadžer fonda neće stupati u odnose sa nijednom osobom ili subjektom koji je trenutno na međunarodno priznatoj "crnoj listi" ili na listi "Važećih restriktivnih mjera (sankcija)".

Kada se utvrdi stvarno vlasništvo, Menadžer fonda treba da procijeni profil rizika potencijalne strane, njene akcionare i njeno rukovodstvo. Opšteprihvaćene i međunarodno priznate "crne

liste" (npr. Savjeta bezbjednosti UN, Ministarstva finansija SAD, FBI, regulatora finansijskog tržišta kao što su SEC ili regulatornog organa za finansijske usluge, OFAC-a, centralne banke, lista osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku uniju, Svjetske banke, Interpola, itd.) treba konsultovati da se provjeri da li se predložene osobe, subjekti i njihovo rukovodstvo ili akcionari nalaze na nekom od tih spiskova. Ako postoje informacije da je neko bio na crnoj listi ali da je kasnije uklonjen, ako je moguće, treba utvrditi vremenski period na listi kao i razlog za brisanje ili uklanjanje sa liste. Ako takve liste nisu pristupačne ili dostupne, Menadžer fonda traži smjernice od EBRD-a. Dalje, menadžer fonda treba da potvrdi da li se predložena lica, ili tijela ili njihovo rukovodstvo ili akcionari, pojavljuju na listi "Važećih restriktivnih mjera (sankcija)", koju je objavila EU/EEAS, zajedno sa povremenim izmjenama i dopunama.

4. Menadžer fonda ne preduzima transakcije kada postoje kredibilni dokazi o postojanju veza sa organizovanim kriminalnom i kriminalnim aktivnostima.

Osim krivičnih presuda, konkluzivni dokazi o kriminalnim aktivnostima ili udruženjima često nisu raspoloživi. U takvom slučaju, ugledna savjetodavna firma za rizik se može angažovati da izradi nezavisni izvještaj o integritetu. Ovi nezavisni izvještaji o integritetu često će procijeniti nivo sigurnosti ili pouzdanost navoda i takođe ocijeniti da li su veze postojeće ili iz prošlosti. Vjerodostojni dokazi ili obavještajni podaci su oni koji su zasnovani na dostavljenim informacijama, i potkrijepljeni raznovrsnim, bezinteresnim izvorima. Menadžer fonda ne nastavlja kada takvi dokazi ili obavještajni podaci ukazuju na trenutnu, tekuću povezanost sa bilo kojom od sljedećih aktivnosti:

- (i) Organizovani kriminal - uključivanje ili značajne povezanosti sa organizovanim kriminalnim grupama ili kriminalcima;
- (ii) Pranje novca - učestvovanje u pranju novca ili finansiranju terorističkih operacija;
- (iii) djela nasilja - direktna veza sa aktima nasilja ili prijetnje istima.

Činjenica da ove aktivnosti možda nijesu dovele do službenih istraga ili krivičnih gonjenja ili osuda ne bi trebalo sama da bude razlog da Fond učestvuje ili ne učestvuje u određenoj transakciji. Nepostojanje službene radnje treba uporediti sa prirodom i izvorom informacija i Menadžer fonda treba da zauzme stav da li je informacija vjerodostojna, pouzdana i dobro potkrijepljena i informacija treba biti dostupna relevantnom upravnom tijelu Fonda ako se odnosi na postojeći odnos sa klijentom ili novi investicioni predlog. Menadžer fonda će razmotriti dokaze da su navodi lažni, neosnovani ili politički ili komercijalno motivisani prilikom donošenja odluke da li da nastavi. Kada su se ta djela ili veze događala u prošlosti, Menadžer fonda će procijeniti, u skladu sa članom 6 u nastavku, da li Fond može nastaviti sa transakcijom.

5. Tekuće poreske prakse

Zakonitost, odnosno nezakonitost, određenih poreskih praksi je često teško procijeniti sa sigurnošću. Teškoća leži u složenosti poreskih šema, nejasnoćama u nekim poreskim zakonima, neredovnom sprovođenju od strane poreskih vlasti, kao i često nejasnim razlikama između

legalnog izbjegavanja poreza (ili smanjenja ili minimiziranja) i *ilegalne* utaje poreza ili poreske prevare. Ovo je pogoršano činjenicom da se u nekim zemljama navodi o nezakonitim poreskim praksama i pozivanje na poreske istrage često zloupotrebljavaju da bi se diskreditovali konkurenti ili nanijela šteta političkim neprijateljima.

Često je teško razlikovati "utaju poreza" od "smanjenja ili izbjegavanja poreza". Međutim, test "poslovne svrhe" u cilju utvrđivanja da li postoji legitimna svrha transakcije se nalazi u poreskim zakonima mnogim državama i može dati neke smjernice. Test "poslovne svrhe" razlaže transakciju u njene sastavne korake da bi se utvrdila prava svrha transakcije(a). Ako transakcija nema komercijalnu svrhu osim izbjegavanja poreza, onda ona predstavlja poresku utaju (nelegalno). Ako transakcija ima komercijalnu svrhu, onda se posljedično izbjegavanje poreza može smatrati legalnim. Treba tražiti vanjske pravne savjete za tumačenje lokalnog zakona i prevladavajućih poslovnih praksi, uključujući relevantnost primjenjivosti testa poslovne svrhe.

Kako bi se izbjegao dalji reputacioni rizik kada vas povezuju sa potencijalno nelegalnim poreskim aktivnostima, Menadžer fonda mora biti u stanju da tačno procijeni svaki rizik i da preuzima mjere koje su proporcionalne sa tim rizikom. Kada su predmetne poreske aktivnosti tekuće i jasno nelegalne i ne postoji mogućnost da se iste obustave, Fond ne treba da vrši transakciju. Sa druge strane, Menadžer fonda treba da razmotri da li je moguće da se nametnu preduslovi koji zahtijevaju prekid aktivnosti i/ili tako što će se dobiti obavezivanje da će se ubuduće u potpunosti poštovati poreske obaveze. U mnogim slučajevima, posebno kada se poreski zakoni ili propisi mijenjaju, legalnost praksi možda nijesu jasne ili se mogu smatrati marginalnom. Na Menadžeru fonda je da odluči, uzimajući u obzir izuzetne okolnosti (npr., praksa se "odobrava" od strane lokalnih organa, ili je u skladu sa opšteprihvaćenom međunarodnom praksom) da li može da prihvati period nesigurnosti ili manje neusklađenosti kada je Menadžer fonda siguran da je pravni i reputacioni rizik nizak.

6. Kada ulazi u odnose sa politički izloženim osobama ili klijentima sa slabim prošlim poslovnim praksama, Menadžer fonda razmatra ograničeni angažman kao sredstvo za izgradnju povjerenja.

Reputacioni rizik može nastati za Menadžera fonda ili Fond prilikom ulaska u transakcije sa određenim vlasnicima, menadžerima, akcionarima, ili preduzećima za koje se zna da se bave, ili su povezane sa, određenim poslovnim taktikama ili korporativnim ponašanjem kao sredstvom sticanja ili konsolidacije bogatstva i moći. Mnoge od ovih zloupotreba, iako nisu ilegalne, su se dogodile tokom talasa masovnih privatizacija; međutim, neke prakse se još praktikuju i danas u različitoj mjeri. Iste uključuju:

- (i) Korišćenje pretjerano složenih struktura, uključujući i nerazumno korišćenje ofšor instrumenata i/ili zastupničkih aranžmana koji prikrivaju vlasništvo ili metode sticanja bogatstva u svrhu izbjegavanja oporezivanja ili kako bi se olakšale druge sumnjive šeme;

- (ii) Značajna kršenja međunarodno prihvaćenih načela (npr. zloupotrebe prava manjinskih akcionara), zbog nedostatka prihvatljivih standarda upravljanja;
- (iii) Zloupotreba korporativnih praksi - kupovina propale kompanije radi prodaje njene imovine, prisilni stečaji ili druge prakse neprijateljskog preuzimanja koje se smatraju izuzetno agresivnim, korišćenje mehanizama transfernih cijena i poreskih šema kojim se potencijalno krše domaći zakoni i propisi.

Isto tako, poslovni odnosi sa politički izloženim osobama, ili sa drugim klijentima visokog rizika mogu izložiti Fond i njegove investitore većem reputacionim rizicima. Ove osobe mogu biti ili u poziciji da vrše neprimjereni uticaj na odluke koje se odnose na vođenje poslovanja strana iz privatnog sektora, ili imaju pristup državnim računima i fondovima. Osim toga, politički izložene osobe i klijenti visokog rizika mogu biti ranjivi u slučaju promjene režima koja bi mogla da razotkrije nedozvoljene radnje za koje Menadžer fonda nije znao.

Za potrebe ovih Smjernica, "politički izložene osobe" znači fizička lica kojima su povjerene ili su im bile povjerene istaknute javne funkcije i članovi uže porodice, ili osobe za koje se zna da su bliski saradnici takvih osoba. Primjeri takvih osoba uključuju, ali nisu ograničeni na, državne zvaničnike sa centralnog i lokalnog nivoa, poslanike, više rukovodioce državnih preduzeća, više vladine, sudske ili vojne zvaničnike, važne funkcionere političkih stranaka, i osobe sa sličnim funkcijama u međunarodnim ili nadnacionalnim organizacijama.

Svaki slučaj treba ocjenjivati na vlastitim zaslugama, a ako je prihvatljivo, Menadžer fonda može uzeti u obzir politiku postupnog angažmana koji bi omogućio da se izgradi pozitivno iskustvo i povjerenje prije počinjanja direktnijeg angažmana. Reakcije mogu uključivati ograničavanje izloženosti Fonda riziku radeći posredno sa takvim stranama, npr. angažovanjem sa društvima u kojima strane nisu većinski ili kontrolni vlasnici ili akcionari, odnosno putem zajedničkih ulaganja u kojima njihovi udjeli obično ne prelaze 25%, na primjer. U slučaju političkih ličnosti i onih koji imaju važne javne položaje, Fond bi trebao osigurati uspostavljanje odgovarajućih aranžmana (npr. zastupničke ili druge), tako da ove osobe nisu u poziciji da vrše efektivnu kontrolu nad subjektima koji su predmet razmatranja.

7. Prilikom procjene nivoa reputacionog rizika, Menadžer fonda može uzeti u obzir određene olakšavajuće faktore.

Transakcije koje nisu isključene na osnovu nijedne od gore navedenih smjernica, mogu ipak predstavljati određeni nivo reputacionog rizika, na primjer, kada je bilo prošlih veza sa organizovanim kriminalom ili kriminalnim aktivnostima, ili povrede načela korporativnog upravljanja. U takvim slučajevima, kada se procjenjuje profil integriteta i prihvatljivosti druge strane, određene bojazni mogu biti ublažene sljedećim faktorima:

- (i) *Sposobnost i spremnost na preduzimanje reformi.* Ciljevi integriteta Fonda češće će se realizovati kada se radi sa klijentom koji pokazuje razumijevanje i prihvatanje standarda

integriteta Fonda. Potencijalni klijent treba izričito da demonstrira takvu posvećenost prihvatanjem, na primjer, određenog akcionog plana.

- (ii) *Vrijeme.* Menadžer fonda treba da utvrdi da li je proteklo značajno vrijeme između prošlih veza ili prošlih praksa, tako da se menadžer Fonda osjeća uvjereno da su veze prekinute ili prakse obustavljene.
- (iii) *Zabilježeni uspjeh.* Ako je proteklo značajno vrijeme, Menadžer fonda treba da predstavi dokaze dobrog ponašanja, uključujući i vremenski period u kojem se novi navodi ili optužbe nisu pojavili. Trebalo bi da bude dokaza da je druga strana obustavila sve prethodne nezakonite radnje (npr. utaja poreza, podmićivanje ili plaćanja u cilju ubrzanja traženog postupka), ili da postepeno ukida prakse (npr. transakcije sa povezanim licima) koje nisu u skladu sa ciljevima Fonda u vezi sa integritetom.
- (iv) *Dobra uprava.* Druga strana je uspostavila kompetentno rukovodstvo, i inače usvojila, ili je spremna da usvoji, između ostalog, međunarodno prihvaćene poslovne prakse, međunarodne računovodstvene standarde i reforme korporativnog upravljanja.

8. Rizik po integritet i reputacioni rizik treba u potpunosti objelodaniti relevantnom upravnom tijelu Fonda.

Relevantno upravljačko tijelo Fonda mora odmah da bude upoznato o stvarima koje mogu dovesti do rizika po integritet ili reputacionog rizika, a ono potom odlučuje o daljim koracima koje treba preduzeti, što može uključivati dobijanje vanjskog mišljenja. Odluku da li nastaviti sa investicijom donosi Menadžer fonda. Sve reputacione ili rizike po integritet u pogledu postojećih investicija Fonda ili novih investicionih predloga treba objektivno razmotriti uzimajući u obzir sve olakšavajuće faktore. Menadžer fonda treba da zatraži pravni savjet, ako je potrebno.

9. Transakcije treba da sadrže klauzule obezbjeđenja na način koji odražava njihov nivo rizika.

Transakcija treba pravilno da odražava nivo rizika, kako u pogledu klauzula obezbjeđenja, kao i uslova (prethodno ili tokom sprovođenja).

10. Klauzule obezbjeđenja

U zavisnosti od prirode bojazni identifikovanih tokom obavljene dubinske analize, Menadžer fonda bi trebao biti razumno uvjeren da se značajna pitanja integriteta/reputacije neće pojaviti u okviru projekta koji će se finansirati. Ugovori u odnosu na Fond i njegove investicije treba da sadrže odredbe koje se odnose na usklađenost sa svim mjerodavnim zakonima. Sve mjere specifične za pojedine projekte treba da budu sadržane u pravnoj dokumentaciji i ugovorima, po preporuci investicionog odbora, i treba na odgovarajući način da manifestuju profil rizika projekta.

11. Preduslovi

Transakcija koja predstavlja reputacioni rizik povezan sa nedostatkom transparentnosti, lošim korporativnim upravljanjem ili potencijalnim rizicima od pranja novca treba da sadrži posebne uslove koji treba da se ispune bilo prije potpisivanja ili isplate, ili budu povezani sa tranšama sa specifičnim vremenski rasporedom, ako je potrebno. Primjeri pozitivnih reformi uključuju:

- (i) *Vlasnička struktura* - revizija vlasničke strukture kako bi se pojednostavila i racionalizovala (npr. urušavanje postojećih slojeva posredničkih kompanija, uklanjanje ofšor kompanija uspostavljenih da bi se prikrilo vlasništvo) i objelodanjivanje vlasništva nadležnim organima, po potrebi;
- (ii) *Korporativno upravljanje i prakse* - usvajanje opšte prihvaćenih kodeksa i standarda korporativnog upravljanja, prilagođenih prema specifičnoj strukturi razmatranih subjekata (npr. uvođenje upravnih odbora koje čine nezavisni direktori, itd.), i prihvatanje postupanja u skladu sa zadovoljavajućim praksama ponašanja (npr. prihvatanje revidiranih poreskih aranžmana, ili usvajanje dogovorenog plana korektivnih mjera);
- (iii) *SPN/FT procedure* - prihvatanje postupaka za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima, za poslovne transakcije u kojima je druga strana finansijska institucija.

12. Sve transakcije će se pratiti u pogledu rizika po integritet tokom cijelog trajanja projekta.

Rizici po integritet i reputaciju se mogu pojaviti u svakom trenutku za vrijeme trajanja projekta. Praćenje sprovođenja klauzula obezbjeđenja i uslova u vezi sa upravljanjem je posebno važno da bi se identifikovali znakovi ranog upozorenja i kreirali odgovarajući odgovori. U fazi monitoringa, odgovorni Menadžer fonda treba da provjeri da se implementacija svih važećih klauzula obezbjeđenja ili uslova dogovorenog sa klijentom odvija prema planu. Menadžer fonda treba pažljivo da razmotri svaki izuzetak, ili nove potencijalno štetne informacije ili izmjene i, kada je to prikladno, da o istima informiše nadležno upravno tijelo Fonda i u svakom slučaju treba da razmotri moguće korektivne radnje.

13. Prilikom određivanja kako da se postupa u pogledu reputacionog rizika, Menadžer fonda treba da uzme u obzir potrebu za strategijom komunikacije.

Određene transakcije mogu podrazumijevati posebno visoke rizike. Važno je da obrazloženje i logiku za ove transakcije dobro shvataju i unutar i izvan Fonda. Osnove za svaku odluku treba dobro razumjeti i o njima obavijestiti druge interno, ako je potrebno.

Vanjska strategija komunikacije može biti preporučljiva u visoko osjetljivim predmetima kao pomoć u upravljanju mogućim negativnim reakcijama. Menadžer fonda može odlučiti da

strategija komunikacije bude razrađena ili kao pratnja najave transakcije ili da bude objavljena kao odgovor na javna pitanja ili kritike. Sveobuhvatna i temeljna dubinska analiza Menadžera fonda, kao i njegovi ciljevi integriteta trebali bi da budu najbitnija stvar kod svake eksterne komunikacije.

Izveštaj o integritetu je ponekad potreban kako bi se u potpunosti procijenilo da li predložena transakcija može biti strukturirana na takav način da su sva pitanja integriteta u dovoljnoj mjeri pokrivena. Menadžer fonda treba da procijeni potrebu za angažovanjem vanjskog konsultanta da pripremi izvještaj o integritetu.

14. Obaveze u vezi sa EBRD-om

Glavni akcionar se slaže:

- (a) EBRD ima pravo da uputi bilo koje pitanje integriteta relevantnom upravnom tijelu Fonda, *uključujući i investitore*;
- (b) da pokrene pisani postupak za dubinsku analizu integriteta za potencijalne investitore Fonda, potencijalna i postojeća društva emitente koja su predmet portfolio investicije, dobavljače i kupce društava emitenata koja su predmet portfolio investicije, uključujući i vlasnike istih;
- (c) da informiše EBRD o svim značajnim potencijalnim ili neposrednim pitanjima integriteta koja su nastala u vezi sa postojećim ili potencijalnim ulaganjima i, u zavisnosti od slučaja, da sarađuje sa EBRD-om u svim daljim istragama koje EBRD može sprovesti o takvom pitanju.

15. Upozorenja u pogledu integriteta – usmjeravajuća pitanja

Ova usmjeravajuća pitanja treba uzimati u obzir za sve investicije u momentu početne dubinske analize. Zaključke treba integrisati u izvještaj dubinske analize. Sva upozorenja treba spomenuti u odnosnom dijelu investicionog predloga.

Kada se prepoznaju bojazni, Menadžer fonda treba da na iste uputi Investicioni odbor Fonda.

Da li postoje neki dokazi da je korisnik investicije/potencijalni korisnik investicije, njegovi vlasnici, menadžeri ili bliski rođaci uključen ili povezan sa bilo kojom od niže pobrojanih aktivnosti?	
<u>A. Kriminalne aktivnosti</u>	
1.	Ima li krivičnih presuda?
2.	Da li je bio, ili je sada pod istragom organa za sprovođenje zakona ili regulatornih organa?
3.	Upotreba krivičnih sredstava: npr. zastrašivanje, ucjena, itd.?
4.	Uključenost ili povezanost sa kriminalcima?

5.	Uključenost ili povezanost sa pranjem novca?
6.	Nalazi se na nekom UN spisku lica osumnjičenih za učestvovanje u terorističkim aktivnostima ili bilo kojim drugim relevantnim nacionalnim ili međunarodnim crnim listama? Reakcija treba takođe da obuhvati rezultate upita u bazi World-Check ili drugim uporedivim sistemima. Ako nije pristupačna ili raspoloživa, to treba ovdje notirati.

B. Poslovi sa državom

1.	Uključenost u zloupotrebu ili pronevjeru javne imovine?
2.	Podmićivanje javnih funkcionera ili upotreba neodgovarajućih sredstava za uticanje na javne odluke ili procese?
3.	Bitne političke veze ili doprinosi?
4.	Političari ili državni zvaničnici uključeni u privatne kompanije? (npr. stvarni vlasnici, u upravnom odboru, itd.)

C. Poslovi sa privredom

1.	Medijska obavještenja o nelegalnim ili nerespektabilnim aktivnostima?
2.	Neprekidne glasine o nelegalnim ili nerespektabilnim aktivnostima?
3.	Zahtjevi za ili sugestije na nelegalne ili nerespektabilne radnje? – npr. falsifikovati dokument, mito, itd.
4.	Aktivnosti u poslovnim sektorima koje su često okarakterisane kao koruptivne prakse? (npr. građevinarstvo, odlaganje otpada, itd.)
5.	Loše korporativno upravljanje?
6.	Pronevjera, prevara ili druga krivična djela protiv društava ili njihovih vlasnika ili zainteresovanih strana?
7.	Neprijavljeno ili neobično stvarno vlasništvo ili udjela u dobiti?
8.	Iznenadno ili neobjašnjivo povlačenje velikih i/ili zapadnih kompanija iz transakcija?
9.	Nagle ili neobjašnjene promjene akcionara, revizora, računovođa, pravnika ili drugih stručnih savjetnika?
10.	Nepotrebno složene vlasničke strukture?
11.	Utaja poreza? Ili sumnjivo korišćenje poreskih rajevea?

12.	Sumnjive ofšor kompanije?
13.	Sumnje na transferne cijene?
14.	Rezerve neobjašnjive gotovine ili brzo unovčivih ulaganja (npr. fond za "podmazivanje")?
15.	Velike ili ozbiljne parnice za koje ne postoje zadovoljavajuća objašnjenja?
16.	Neprijmjerena ili iznad tržišna ekonomija projekta, naknade ili lokalni troškovi?
17.	Netržišna naknada ključnih učesnika: npr. akcionari ili rukovodstvo društva korisnika investicije?
18.	Nepoznati ili sumnjivi izvori bogatstva?
19.	Razmetljivi životni stil neprikladan za finansijsku situaciju strane?
20.	Nespremnost da se razgovara o pitanjima integriteta i korupcije?

Da li je potrebna detaljnija formalna istraga?

DATUM [•] 2015

**SPORAZUM O UPISU UDJELA KOJI SE ODNOSI NA
ENTERPRISE INOVATION FUND C.V.**

između

SCV FUND MANAGEMENT B.V.

kao Komplementar

i

[•]

kao Podnosilac prijave -Komanditor

SADRŽAJ

KLAUZULE	STRANA
1. Napomene za realizaciju SPORAZUMA O UPISU UDJELA.....	[•]
1.1 Definicije	[•]
1.2 Interpretacija	[•]
1.3 Kompletiranje instrukcija	[•]
2. Detaljne informacije o Podnosiocu prijave.....	[•]
3. Dokumenti	[•]
4. Investiciona obaveza.....	[•]
5. Garancije.....	[•]
6. Informacije o Podnosiocu prijave	[•]
6.1 Opšte informacije.....	[•]
6.2 Poreske informacije	[•]
7. Razno	[•]
7.1 Kopije	[•]
7.2 Cjelokupni Sporazum i dodjeljivanje	[•]
7.3 Potvrde.....	[•]
7.4 Mjerodavno pravo.....	[•]
7.5 Jurisdikcija.....	[•]

Prilozi

Prilog 1	Definicije
Prilog 2	Informacije protiv pranja novca
Prilog 3	Opšte Izjave i garancije

1. 1. Napomene za realizaciju SPORAZUMA O UPISU UDJELA

1.1 Definicije

1.1.1 termini koji se koriste u ovom Sporazumu o upisu udjela će, osim ako kontekst ne nalaže drugačije, imati značenja navedena u Prilogu 1.

1.1.2 termini koji se koriste u ovom Sporazumu o upisu udjela koji nijesu navedeni u Prilogu 1, će, osim ako kontekst ne nalaže drugačije, imati značenje navedeno u Prilogu 2 Sporazuma o komanditnom društvu.

1.2 Tumačenje

U ovom Sporazumu o upisu udjela:

1.2.1 sadržaj i naslovi su dati samo radi praktičnosti i neće uticati na izradu ovog Sporazumu o upisu udjela;

1.2.2 osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi koje označavaju jedninu uključuju i množinu, i obratno, a reference za bilo koji rod obuhvata sve ostale rodove ;

1.2.3 reference za Priloge i Klauzule treba da se redom rasporede na Priloge i Klauzule ovog Sporazuma o upisu udjela, osim ako nije drugačije naznačeno [a reference u okviru rasporeda paragrafa na paragrafe tog Prilog, osim ako nije drugačije naznačeno];

1.2.4 Prilozi čine dio ovog Sporazuma o upisu udjela i imaju istu snagu i učinak kao da su navedeni u tekstu Sporazuma o upisu udjela;

1.2.5 reference na bilo koji holandski pravni termin će se, u pogledu bilo koje nadležnosti, osim holandske, smatrati onima koji najpribližnije odgovaraju, u toj nadležnosti, holandskom pravnom terminu;

1.2.6 gdje se koriste holandske riječi da pojasne tekst na engleskom jeziku, holandske riječi će imati prednost u slučaju i u mjeri bilo kojeg konflikta sa engleskim tekstom;

1.2.7 riječi "drugi", "uključuju" i " , uključujući" ne označavaju ograničenja na bilo koji način;

1.2.8 Svako pozivanje na "pisanje" ili "napisano" uključuje faksove i sve čitljive reprodukcije riječi koje dostavljaju stalne i materijalne oblike, ali ne uključuje e-mail, osim ukoliko izričito nije navedeno drugačije.

1.3 Kompletiranje/ispunjavanje uputstava

1.3.1 Svaki Podnosilac prijave mora kompletirati sljedeće odjeljke ovog Sporazuma o upisu udjela kako bi bio primljen kao Komanditor Fonda (partner sa ograničenom odgovornošću):

(a) Podaci o Podnosiocu prijave i Investiciona Obaveza

Molimo Vas da popunite kontakt podatke i podatke Podnosioca prijave i upišete iznos Investicione Obaveze Podnosioca prijave u Klauzuli 2.

(b) Izvršenje Sporazuma o upisu udjela

Molimo ispunite kontakt podatke u Klauzuli 3.1, označite polja koja odgovaraju na strani 6 i dalje u Sporazumu o upisu udjela i potpišite Sporazum o upisu udjela na strani 10. (molimo unesite puni pravni naziv Podnosioca prijave). Molimo parafirajte Sporazum o upisu udjela i njegove Priloge.

(c) Informacija o sprečavanju pranja novca

Fond je dužan da se pridržava relevantnih propisa za borbu protiv pranja novca u odnosu na prihvatanje prijave Podnosioca prijave, Fondu. U skladu sa tim, Podnosilac prijave treba da kompletira Prilog 2 i obezbijedi da relevantna dokumenta koja se traže u njemu se podnose sa Sporazumom o upisu udjela.

1.3.2 Ako se Sporazum o upisu udjela, ili bilo koji dokument koji se podnosi kao dio prijave Podnosioca prijave, se za Podnosioca prijave sprovodi od strane advokata, kopija relevantnih punomoćja mora biti dostavljena uz Sporazum o upisu udjela Podnosioca prijave.

2. INFORMACIJE O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime :

Molimo da navedete puno pravno ime.

Adresa :

Molimo da navedete punu poštansku adresu.

Kontakt osoba :

Telefon :

Faks :

I-mejl :

Investiciona Obaveza :

Molimo upišite iznos slovima.

Pravni status :

Molimo unesite "pojedinaac" ili navedite pravni oblik.

Država osnivanja :

Poreski status : ☐ Poreski uplatilac

Molimo Vas da označite jedan. ☐ Osloboden poreza

Zemlja prijave na porez :

PIB :

Podaci o bankovnom računu

Molimo Vas da navedete informacije o bankovnom računu gdje će raspodjele biti uplaćene.

Ime banke :

Adresa :

Broj računa :

IBAN od ABA :

Reference :

3. DOKUMENTI

3.1 Podnosilac prijave priznaje da njegova prijava za Kamatu može biti zasnovana na nacrtu Sporazuma o komanditnom društvu i da se kao rezultat pregovora sa drugim kandidatima u pogledu konačnog Sporazuma o komanditnom društvu može razlikovati od uslova te forme nacрта. Svi amandmani na nacrt Sporazuma o komanditnom društvu zahtijevaju odobrenje Podnosioca prijave, koje će se dati ukoliko se potvrdi i-mejlom od strane [•].

3.2 Podnosilac prijave izjavljuje da je primio k znanju i da će uzeti u obzir dokumentaciju Fonda.

4. INVESTICIONA OBAVEZA

4.1 Podnosilac prijave ovim bezuslovno i neopozivo nudi prijavu za Kamatu koja će stupiti na snagu po prihvatanju od strane Komplementara ove ponude za upis udjela i upis Podnosioca prijave u registar Partnera Fonda ("**Zatvaranje**"). Prema Zatvaranju, Podnosilac prijave će se sljedstveno tome pridružiti Fondu kao Partner sa ograničenom

odgovornošću. Ovaj Sporazum o upisu udjela je безусловna i neopoziva ponuda (Aanbod) za prijavu za kamatu kao što je navedeno u ovom dokumentu koji može da bude prihvaćen u roku od dvanaest mjeseci od datuma ove odluke. Ova ponuda je upućena i može biti prihvaćena (aanvaard) od strane Komplementara. Za izbjegavanje sumnje, Podnosilac prijave ovim potvrđuje da neće opozvati svoju upis za kamatu iz ozbiljnog razloga (gewichtige redenen) ili bilo kojeg drugog razloga i da će njegov upis isteći samo ako se ne koristi u roku od dvanaest mjeseci od datuma ove odluke, i neće isteći nakon kraćeg opravdanog vremenskog perioda. Podnosilac prijave razumije pravna sredstva za nemogućnost otplate po svojim obavezama a koje su u vezi sa svojim kamatama (uključujući i pravne lijekove predviđene u Sporazumu o komanditnom društvu).

- 4.2 Ovaj upis podrazumijeva obavezu Podnosioca prijave da plaća i doprinosi Fondu, prema i u skladu sa uslovima i odredbama Sporazuma o komanditnom društvu, iznos utvrđen u "Investicionim Obavezama" iz Klauzule 2 (ovaj iznos predstavlja njegovu Investicionu Obavezu, kao što je definisano u Sporazumu o komanditnom društvu).
- 4.3 Ukoliko nije drukčije određeno u Sporazumu o komanditnom društvu, Podnosilac prijave je dužan da plati iznos od njegove Investicione obaveze u onim djelovima i u onim ratama kao što se zahtijeva prema Sporazumu o komanditnom društvu na zahtjev, a ovime se odriče postavljenja (verrekening), suspenzije (opschorting), raspuštanja (uključujući i djelimična raspuštanja) (ontbinding), poništenja (vernietigen) ili sličnog prava i najavljuje da po prijemu obavještenja o povlačenju izdatog u skladu sa Sporazumom o komanditnom društvu, da je isto naplativo bez obzira na bilo kakav stav u vezi s tim.
- 4.4 Podnosilac prijave ovime neopozivo i безусловно imenuje Komplementara, sa punim pravom supstitucije (uključujući pod-supstituciju) i pravom na *Selbsteintritt*, za svog istinskog i zakonitog zastupnika i advokata za uzajamnu razmjenu, i svoga zastupnika, da izvrši, potvrdi, provjeri, zaklinje se, isporuči, zapisnik i predmet, u svoje ime, mjesto i umjesto njega i u njengovo ime Sporazum o komanditnom društvu i bilo koji sporedni ugovor (ako je primjenjivo), ili bilo koje djelo pridržavanja ili sličan dokument, bilo izmjena i dopuna Sporazuma o komanditnom društvu (u mjeri u kojoj je za takve izmjene i dopune ovlašten u skladu sa odredbama Sporazuma o komanditnom društvu) ili bilo koje zakonske forme koje su potrebne da se završe kako bi se primio u Fond. Ovo punomoćje uređuje se holandskim zakonom. Podnosilac prijave, Komplementar, u svoje lično ime i u ime Fonda ovim izričito prihvata izbor holandskog zakona koji reguliše punomoćje. Podnosilac prijave jasno potvrđuje da advokat za uzajamnu razmjenu može (i) služiti više od jednog gospodara i (ii) djelovati na obje strane transakcije koja se ovdje predviđa.

5. GARANCIJE

Podnosilac prijave ovim potvrđuje, predstavlja i garantuje Fondu i Komplementaru da su, od datuma ove odluke/dokumenta, informacije navedene u Klauzuli 2 i Prilogu 2 (koje je on naveo) i izjave i garancije navedene u Prilogu 3 u svim aspektima istinite i potpune.

6. INFORMACIJE O PODNOSIOCU PRIJAVE

6.1 Opšte informacije

6.1.1 Podnosilac prijave ovim izjavljuje, predstavlja i garantuje da ukoliko je ponuda Kamate napravljena za Podnosioca prijave u Holandiji [**molimo označite odgovarajuće**]:

- ☐ Podnosilac prijave je kvalifikovani investitor (gekwalificeerde belegger) i profesionalni investitor (profesionalno belegger) u smislu odjeljka 1:1 FSA;

ILI

- ☐ Podnosilac prijave nije kvalifikovani investitor (gekwalificeerde belegger) ili profesionalni investitor (profesionalno belegger) u smislu Člana 1: 1 iz FSA.

6.1.2 Podnosilac prijave ovim izjavljuje, predstavlja i garantuje da [**molimo označite odgovarajuće**]:

- ☐ je to holandsko partnerstvo, partnerstvo sa ograničenom odgovornošću, investicioni fond za zajedničku korist učesnika ili bilo koje drugo slično strano pravno lice koje se smatra poreski transparentno u svrhe poreza na dobit holandske korporacije.

ILI

- ☐ to nije holandsko partnerstvo, partnerstvo sa ograničenom odgovornošću, investicioni fond za zajedničku korist učesnika ili bilo koje drugo slično strano pravno lice koje se smatra poreski transparentno u svrhu poreza na dobit holandskih korporacija i sve dok je on investitor u Fondu on neće promijeniti svoj status u transparentan subjekt u u svrhu poreza na dobit holandske korporacije.

6.1.3 Podnosilac prijave ovim izjavljuje, predstavlja i garantuje da [**molimo označite odgovarajuće**]:

- ☐ će držati kamatu za koju se prijavio za svoju sopstvenu korist, a ne kao nominovanu za drugu osobu;

ILI

- će držati kamatu za koju se prijavio kao nominovanu za drugu osobu ili osobe. Navedite detalje o korisniku ili korisnicima (svaki je "Korisnik") u nastavku:

Ime :

*Molimo vas da navedete
puno pravno ime.*

Adresa :

*Molimo vas da navedete
punu poštansku adresu.*

- 6.1.4 Ako je podnosilac prijave označio drugi kvadratić pod Klauzulom 6.1.3 gore, on time potvrđuje da su potvrde, izjave i jemstva koje daje u skladu sa ovim Sporazumom o upisu udjela date i u njegovo ime i odvojeno u ime svakog Korisnika i stoga, gdje je to primjereno, reference Komanditoru ili Podnosiocu prijave u ovom Sporazumu o upisu udjela će se tumačiti kao reference svakom od Korisnika.
- 6.1.5 Podnosilac prijave izjavljuje, predstavlja i garantuje da on nije ni Amerikanac, niti da je bio u Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme kada mu je kamata ponuđena ili kada je prihvatio.
- 6.1.6 Ako Podnosilac prijave nije fizička osoba (tj., partnerstvo, povjereništvo, korporacija ili drugi subjekt):
- (a) svoju odluku za sticanje Kamate je napravio u centralizovanom načinu (npr. od strane Upravnog odbora, generalnog partnera, menadžera, povjerenika, investicionog odbora ili sličnog upravljačkog ili upravnog tijela);
 - (b) nije uspio olakšati pojedinačne odluke svojih stvarnih vlasnika u vezi ulaganja;
 - (c) njegovi dioničari, partneri, članovi ili korisnici, kako je primjenljivo, nijesu imali i neće (i) imati diskreciono pravo da utvrde da li ili koliko sredstava Podnosioca prijave je uloženo u bilo koju investiciju od strane Podnosioca prijave, ili (ii) imaju sposobnost da pojedinačno biraju da li i u kojoj mjeri taj dioničar, partner, član ili korisnik, ako je primjenljivo, će učestvovati u sticanju kamate ili bilo kojeg drugog interesa u Fondu od strane Podnosioca prijave;
 - (d) nije formiran, iskorišten ili reorganizovan za glavne ili posebne namjene, ili kao jedan od glavnih ili specifičnih ciljeva, ulaganja u

Fond (a kamata Podnosioca prijave u Fond neće predstavljati značajan udio imovine Podnosioca prijave (i u svakom slučaju manje od 40%)).

6.1.7 Fond i Komplementar (i njihov pravni zastupnik) se mogu osloniti na preduzeća, izjave, garancije i potvrde iz ovog Sporazuma o upisu udjela i, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, Podnosilac prijave je ovim Sporazumom saglasan da nadoknadi svakom, počev od Fonda i Komplementara i njihovih filijala, agenata, delegata, predstavnika i stručnih savjetnika iz i protiv svih potraživanja, obaveza, zahtjeva, gubitaka, štete, troškova i izdataka ikakvih ili ma kako nastalih kao rezultat, ili u vezi sa bilo kakvim kršenjem od strane Podnosioca prijave takvih obaveza, izjava, garancija ili potvrda. Ako u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Fonda, Podnosilac prijave ne bude više u saglasnosti sa obavezama, izjavama, garancijama ili potvrdama sadržanim u ovom dokumentu, on će odmah obavijestiti Komplementara u pisanom obliku.

6.1.8 Ako će u bilo kojem trenutku Komplementar opravdano biti zadovoljan ili opravdano vjeruje, na osnovu savjeta od strane vanjskog zastupnika, da je došlo do bilo kakve povrede bilo kojih od ovih obaveza, izjava, garancija ili potvrda, kao rezultat tih povreda:

- (a) Fond ili Komplementar će vjerovatno biti u suprotnosti sa FSA, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) ili bilo kojim stranim zakonima o hartijama od vrijednosti ili zakonima protiv pranja novca; ili
- (b) poreski status Fonda kao poreski transparentan za holandske poreske svrhe može da bude ili jeste ugrožen,

onda je Komplementar ovim neopozivo i bezuslovno ovlašćen, uz punu snagu supstitucije (uključujući pod-supstitucije) i pravo *Selbsteintritt*, da postupa u ime i za račun njegovog zakonitog zastupnika, za prenos takvog dijela svoje investicione obaveze ili preduzima druge radnje (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sprovođenje njegovog povlačenje iz Fonda) koje smatra opravdano potrebnim da bi se osiguralo da nijedan drugi Komanditor, Komplementar ili Fond nijesu negativno pogođeni sa bilo čime od gore navedenog. Ovo punomoćje uređuje se holandskom zakonom. Podnosilac prijave i Komplementar, u svoje ime i u ime Fonda, ovim izričito prihvataju izbor holandskog zakona da upravlja punomoćjem. On izričito prihvata da advokat za uzajamnu razmjenu može (i) služiti više od jednog gospodara i (ii) da djeluje na obje strane transakcija ovdje predviđenih.

- 6.1.9 Podnosilac prijave potvrđuje da je Fond dužan da poštuje relevantne propise za borbu protiv pranja novca u odnosu na njegov prijem u Fondu. U skladu s tim, Podnosilac prijave je kompletirao Prilog 2 vezan za njega i bilo kojeg Korisnika i uz Sporazum o upisu udjela dostavlja relevantna dokumenta koja su tražena. Podnosilac prijave potvrđuje da neće biti primljen u Fond dok sve relevantne informacije za borbu protiv pranja novca ne budu primljene.
- 6.1.10 Podnosilac prijave dužan je da obezbijedi Komplementaru takve informacije ili dokumenta koje on opravdano traži s vremena na vrijeme u vezi sa njegovim državljanstvom, prebivalištem, organizacijom, vlasništvom ili kontrolom (direktnom i indirektnom) kako bi omogućio Komplementaru evaluaciju i usklađivanje sa svim pravnim, regulatornim i poreskim zahtjevima koji se primjenjuju na Fond (uključujući sve informacije ili dokumenta koji se na to odnose i njegove stvarne vlasnike, s obzirom da Komplementar može zahtijevati da se izvrši procjena i poštovanje zakona i propisa protiv pranja novca kojima podliježu Fond ili Komplementar), njegove investicije u Fond ili bilo koje predloženo ulaganje Fonda, pod uslovom da će se sve povjerljive informacije tako dostavljene, čuvati kao povjerljive od strane Komplementara i neće biti otkrivene bilo kojoj trećoj strani bez njegovog pristanka, osim ako zakon nalaže ili bilo koji sud ili regulatorno tijelo, osim nekoj banci ili finansijskoj instituciji koje pružaju usluge Fondu ili Komplementaru koji zahtijeva informacije protiv pranja novca.
- 6.1.11 Osim u mjeri u kojoj je Komplementar obaviješten u pisanoj formi, Podnosilac prijave ne podliježe bilo kojem zakonu ili propisu, uključujući i javni pristup zakonima ili bilo kojim zakonima ili propisima bilo koje relevantne berze ili bilo koje drugo regulatorno tijelo ili zakonski ili regulatorni zahtjevi koji bi mogli dovesti do otkrivanja povjerljivih informacija koje se odnose na Fond, takve informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije koje se odnose na:
- (a) Poslove Fonda, uključujući, bez ograničenja, uslove Sporazuma o komanditnom društvu, finansijske izveštaje ili druge finansijske informacije u vezi sa Fondom ili informacije u vezi sa učinkom Fonda ili neke ili sve njegove investicije;
 - (b) bilo kojeg od Komanditora (uključujući i njihov identitet); ili
 - (c) bilo koju predloženu ili stvarnu investiciju od strane Fonda,
- pri čemu se podrazumijeva i dogovoreno je da ako Podnosilac prijave čini takvo otkrivanje u pisanom obliku Komplementaru, (x) Komplementar ili Fond mogu imati dodatna pitanja ili zatražiti dodatne informacije od Podnosioca

prijave, ili (y) ovaj Sporazum o upisu udjela ne bude prihvaćen od strane Komplementara.

6.2 Poreske informacije

- 6.2.1 Podnosilac prijave je saglasan da dostavi Fondu bilo kakve informacije, izjave i obrasce koje su opravdano traženi od strane Fonda s vremena na vrijeme, u cilju pomaganja u usklađivanju sa svim važećim zakonom ili poreskim zahtjevima ili određivanja stepena i u ispunjavanju svojih obaveza. Podnosilac prijave je saglasan da dostavi Komplementaru sve izjave i obrasce koje su opravdano traženi od strane Fonda s vremena na vrijeme, u cilju pomaganja u pribavljanju bilo kakvih izuzeća, smanjenja ili povraćaja bilo kojeg poreza na dobit ili drugih poreza nametnutih od strane bilo kog poreskog organa ili druge vladine agencije prema Fondu ili na iznose koji se plaćaju Fondu.
- 6.2.2 Podnosilac prijave razumije da je Fond ovlašćen da obustavi bilo kakvo plaćanje za, ili bilo kakvo distributivno učešće Podnosiocu prijave za bilo koje poreze koji proizilaze iz zakona.

7. RAZNO

7.1 Primjeri

Ovaj Sporazum o upisu može se izvršiti u bilo kojem broju primjeraka, od kojih će se svaki smatrati originalom, a svi zajedno će predstavljati jedinstveni sporazum.

7.2 Cijelokupni Sporazum i dodjeljivanje

- 7.2.1 Ovaj Sporazum o upisu udjela, Sporazum o Komanditnom društvu i bilo koji sporedni ugovor koji je sklopio Podnosilac prijave predstavljaju cjelokupni, i jedini Sporazum između ugovornih strana u njemu u odnosu na predmet ovog sporazuma.
- 7.2.2 Ni ovaj Sporazum o upisu udjela niti bilo koje pravo Podnosioca prijave iz ovog Sporazuma je prenosivo ili dodjeljivo od strane Podnosioca prijave, osim u skladu sa dokumentima Fonda.

7.3 Potvrde

- 7.3.1 Podnosilac prijave potvrđuje da je pročitao ovaj Sporazum o upisu i da su izjave sadržane ovdje istinite i tačne i, osim ako nije drugačije obavijestio Komplementara u pisanoj formi pred zaključenje, a sve njegove izjave i garancije ovdje se smatraju da su ponovljene na zaključenju i svako zaključenje od strane Fonda koje slijedi nakon toga, uključujući i finalni Datum zaključenja.
- 7.3.2 Podnosilac prijave se odriče (u mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno) svojih prava da raskine, raspusti (uključujući i djelimično raspuštanje) (ontbinden) ili poništi (vernietigen) ovaj Sporazum o upisu udjela.

7.4 Mjerodavno pravo

Ovaj Sporazum o upisu udjela i prava i obaveze u ovom dokumentu i bilo kakve obaveze koje proizlaze iz ili u vezi sa ovim Sporazumom o upisu udjela uređuju se i tumače u skladu sa holandskim zakonom.

7.5 Jurisdikcija

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje koji proizlaze iz ili se odnose na (1) ovaj Sporazum o upisu, (2) za kršenje, prekid ili nevalidnost ovog Sporazuma ili (3) neugovorne obaveze koje proističu iz ili u vezi sa ovim Sporazumom o upisu će biti izmirene arbitražom u skladu sa UNCITRAL pravilima arbitraže, koji je trenutno na snazi. Tu će biti jedan arbitar, a organ za imenovanje mora biti LCIA (Londonski sud za međunarodne arbitraže). Sjedište i mjesto arbitraže će biti London, Velika Britanija, a engleski jezik će se koristiti u cijelom arbitražnom postupku. Podnosilac prijave i Komplementar ovim se odriču bilo kojeg prava iz Zakona o arbitraži 1996 ili će se na drugi način žaliti bilo na arbitražne odluke, ili da traže određivanje preliminarne tačke zakona od strane sudova iz Holandije i sudova Engleske.

[SLIJEDI STRANICA ZA POTPIS]

[STRANICA ZA POTPIS]

POTPISAN OD

Ime Podnosioca prijave:²

Kojeg zastupa:

Ime:

Titula:

Datum:

Ime:

Titula:

Datum:

Molimo vas da priložite legalizovanu fotokopiju važećeg pasoša jednog ili više potpisnika

ZA PRIHVATANJE POTPISAN OD STRANE:

SCV Fund Management B.V.

Kojeg zastupa:

Ime:

Titula:

Datum:

² Molimo unesite puno pravno ime Podnosioca prijave.

Ime:
Titula:
Datum:

PRILOG 1

ZNAČENJA

„**Podnosilac prijave**“ znači svaki potencijalni investitor upisa za kamatu.

"**Banka**" znači stranku čije se poslovanje zasniva na tome da dobije na raspolaganje opoziva sredstva od drugih u odnosu na profesionalno tržište stranaka van ograničenog kruga, kao i da proširi kredite o sopstvenom trošku.

"**Korisnik**" ima značenje koje mu je pripisano u Klauzuli 6.1.3.

„**Zaključenje**“ ima značenje koje mu je pripisano u Klauzuli 4.1.

"**Kreditna Institucija**" znači Banka ili institucija za elektronski novac

" **Institucija za elektronski novac** " znači stranka, ali ne banka, čije je poslovanje zasnovano na tome da u zamjenu dobije novac za koje je izdat elektronski novac, a sa kojim se može izvršiti plaćanje, takođe i drugim strankama osim strankama koje izdaju elektronski novac.

"**Finansijska Institucija**" znači stranka, a ne kao kreditna institucija, koja za svoje glavne poslove ima jednu ili više aktivnosti navedenih u 2-12 Aneksu I Direktive o preuređenju bankarstva, odnosno sticanje ili držanje udjela.

"**Finansijski Instrument**" znači:

- (a) hartije od vrijednosti;
- (b) instrumenti tržišta novca;
- (c) jedinice u kolektivnoj investicionoj šemi koje nijesu vrijednosni papiri;
- (d) opcije, terminski ugovori, zamjene, kamatni unaprijeđeni ugovori i bilo koji drugi izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose, ili drugi derivativni instrumenti, indeksi ili finansijske mjere koje se mogu namiriti fizički ili u novcu;
- (e) opcije, terminski ugovori, zamjene, kamatni unaprijeđeni ugovori i bilo koji drugi izvedeni ugovori koji se odnose na robu koja mora biti plaćena u gotovini ili može biti plaćena u gotovini po opciji jedne od stranaka, osim iz razloga podrazumijevanog ili drugog slučaja raskida;
- (f) opcije, terminski ugovori, zamjene, kamatni unaprijeđeni ugovori i bilo koji drugi izvedeni ugovori koji se odnose na robu koja se može samo fizički namiriti samo pod uslovom da se trguje na uređenom tržištu ili multilateralnom trgovinskom objektu;
- (g) izvedeni instrumenti za prenos kreditnog rizika;
- (h) finansijski ugovori za izmirenje razlike;

- (i) opcije, terminski ugovori, zamjene, kamatni unaprijeđeni ugovori osim onih navedenih pod (6) i bilo koji drugi izvedeni ugovori koji se odnose na robu koja se može fizički izmiriti, a nije namijenjena za komercijalne svrhe, a koja ima karakteristike drugih derivatnih finansijskih instrumenata; ili (j) opcije, terminski ugovori, zamjene, kamatni unaprijeđeni ugovori i bilo koji drugi izvedeni ugovori koji se odnose na klimatske varijable, teretne stope, naknade emisija, stope inflacije ili druge zvanične ekonomske statističke podatke koji moraju biti izmireni u gotovini ili mogu biti plaćeni u gotovini po izboru jedne od stranaka, drugačijim od razloga kašnjenja drugog slučaja raskida, kao i bilo koji drugi derivatni ugovori koji se odnose na imovinu, prava, obaveze, indekse ili mjere, osim onih gore navedenih koji imaju karakteristike drugih derivatnih finansijskih instrumenata.

"Finansijski Proizvod" znači:

- (a) investicioni objekat;
- (b) tekući račun sa pratećim objektima plaćanja;
- (c) elektronski novac;
- (d) finansijski Instrument;
- (e) kredit;
- (f) račun štednje sa pratećim objektima štednje;
- (g) ugovor o osiguranju ; ili
- (h) drugi proizvod koji se propisuje Uredbom.

"Finansijski provajder usluga" znači stranka koja nudi finansijski proizvod osim finansijskog instrumenta koja savjetuje o finansijskom proizvodu, osim finansijskog instrumenta ili koji pruža usluge posredovanja, pruža reosiguravajuće brokerske usluge ili djeluje kao ovlašćeni zastupnik ili ovlašćeni pod-agent.

"FSA" znači Holandski zakon o finansijskom nadzoru (*Wet op het financieel toezicht*).

"Fond" znači Enterprise Innovation Fund C.V.

"Dokumenta Fonda" znači sljedeća dokumenta koja se odnose na Fond:

- (a) Sporazum o komanditnom društvu u formi Nacrta, na datum [•] i bilo koji amandman koji je odobren putem e-mail u skladu sa Klauzulom 3.1;
- (b) Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga u formi Nacrta, na datum [•], između Komplementara i Savjetnika i bilo koji amandman koji je odobren putem e-mail u skladu sa Klauzulom 3.1;

"Komplementar" znači SCV Fund Management B.V., privatno preduzeće sa ograničenom odgovornošću (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) po holandskom zakonu, registrovano u trgovačkom registru pod brojem 62120654.

"Kamata" znači kamata u Fondu.

"Investiciona kompanija" znači pravno lice koje traži ili stiče sredstva ili druga dobra za kolektivno ulaganje kako bi dobilo udjele kao rezultat investiranja.

"Investiciona Firma" znači stranku koja nabavlja investicionu uslugu ili obavlja investicionu aktivnost.

"Investiciona Institucija" znači Investiciona Kompanija ili Investicioni fond udjela.

"Osiguravač životnog osiguranja" označava stranku koja za svoje poslovanje ima zaključivanje ugovora o životnom osiguranju za sopstveni račun i podmirenje takvih ugovora životnog osiguranja.

"Sporazum o Komanditnom društvu" znači sporazum o partnerstvu sa ograničenom odgovornošću koji se odnosi na Fond.

"Kompanija sa Liste" označava kompaniju čije su hartije od vrednosti primljene za trgovinu na uređenom tržištu u smislu Zakona o finansijskom nadzoru (Wet op het financieel toezicht) ili na tržištu finansijskih instrumenata i koje podliježu određenim uslovima transparentnosti.

"Institucija za novčanu transakciju" znači fizičko lice, pravno lice ili partnerstvo koji se bave novčanim transakcijama u profesionalnom svojstvu ili na komercijalnoj osnovi u ime ili na zahtjev treće strane, ili koji je uključen u profesionalnom svojstvu ili na komercijalnoj osnovi u tim aktivnostima;

"Sporazum o upisu" znači ovaj Sporazum o upisu.

"Investicioni fond udjela" znači kapital koji nije u posjedu investicione kompanije koja uključuje sredstva ili druge robe tražene ili stečene za kolektivno investiranje kako bi imali udjele kao rezultat investiranja.

"Sjedinjene države" znači Sjedinjene Američke Države, njene teritorije i imovinu, svaku državu u Sjedinjenim Američkim Državama, i Okrug Kolumbija.

"Lice iz SAD-a" ima značenje koje mu je pripisano pravilom 902 Uredbe S Zakona o hartijama od vrijednosti i generalno znači:

- (a) svako fizičko lice rezident u Sjedinjenim Američkim Državama;
- (b) svako partnerstvo ili korporacija organizovano ili inkorporirano po zakonima SAD-a;
- (c) svaka nekretnina čiji je svaki izvršilac ili administrator Lice iz SAD-a;
- (d) svako povjereništvo čiji je povjerenik/stečajni upravnik Lice iz SAD-a;

- (e) svaka agencija ili filijala ne-SAD subjekta koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama;
- (f) svaki ne-diskrecioni nalog ili sličan račun (osim nekretnine ili povjereništva) u posjedu prodavca ili drugog povjerenika za dobrobit ili račun američkog lica;
- (g) svaki diskrecioni nalog ili sličan račun (osim nekretnine ili povjereništva) u posjedu prodavca ili druge fiducije organizovane, inkorporirane, ili (ako je pojedinac) sa sjedištem u SAD-u; i
- (h) svako partnerstvo ili korporacija, ako su: (i) organizovani ili inkorporirani u skladu sa zakonima bilo koje druge države osim SAD i nadležnosti (ii) formirani od strane lica iz SAD prvenstveno radi ulaganja u vrijednosne papire koji nijesu registrovani u skladu sa SAD Zakonom o hartijama od vrijednosti iz 1933.g., sa izmjenama i dopunama, osim ako je organizovano ili inkorporirano i u vlasništvu, od strane "akreditovanog investitora" (kao što je definisano u pravilu 501 (a) u okviru Zakona o hartijama od vrijednosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1933. godine, sa izmjenama i dopunama) koji nijesu fizička lica, nekretnine ili povjereništva;

Bez obzira na gore navedene klauzule od (a) do (h):

- (a) svaki diskrecioni nalog ili sličan račun (osim nekretnine ili povjereništva) u korist ili za račun ne-SAD lica u posjedu prodavca ili druge fiducije organizovane, inkorporirane, ili (ako je pojedinac) sa sjedištem u SAD-u neće se smatrati " licem iz SAD-a ";
- (b) svaka nekretnina čiju svaku profesionalnu fiduciju vrši izvršilac ili administrator koji je Lice iz SAD neće se smatrati za "Lice iz SAD-a", ukoliko: (i) izvršilac ili administrator nekretnine koji nije Lice iz SAD-a ima isključivo ili zajedničko investiciono diskreciono pravo u vezi sa sredstvima nekretnine; i (ii) nekretnine koje uređuju zakoni osim zakona u SAD-u;
- (c) svako povjereništvo čiju svaku profesionalnu fiduciju vrši povjerenik koji je Lice iz SAD neće se smatrati za "Lice iz SAD" ukoliko povjerenik koji nije osoba koja ima isključivo ili zajedničko investiciono diskreciono pravo u odnosu na sredstva povjereništva, a ni korisnik povjereništva (a ni izvršilac nagodbe, ako je povjereništvo opozvano) je Lice iz SAD;
- (d) plan za naknade zaposlenima koji je osnovan i upravljan u skladu sa (i) zakonima zemlje koja nije SAD i (ii) običajnom praksom i dokumentacijom te države, neće se smatrati da je "Lice iz SAD-a"; i
- (e) bilo koja agencija ili filijala američkog lica koje se nalazi izvan Sjedinjenih Američkih Država neće se smatrati "Lice iz SAD-a" ako: agencija ili filijala (i) posluje iz opravdanih poslovnih razloga, (ii) se bavi poslovima osiguranja ili bankarstva, i (iii) podliježe materijalnom osiguranju ili bankarskoj regulativi, respektivno, u nadležnosti u kojoj se nalazi.

Osim toga, niko od Međunarodnog monetarnog fonda , Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Inter - američke razvojne banke, Azijske banke za razvoj, Razvojne banke Afrike, Ujedinjenih nacija, ili njihovih agencija, filijala i penzijskim planova, ili od bilo kojih drugih sličnih međunarodnih organizacija, ili njihovih agencija, filijala i penzijskih planova, neće se smatrati da je "Lice iz SAD-a".

PRILOG 2

INFORMACIJE PROTIV PRANJA NOVCA

U smislu odredbi protiv pranja novca koje se primjenjuju u Holandiji, na osnovu Treće direktive o pranju novca (2005/60 / EC) i koja je uvrštena u Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), mi smo u nastavku dali pregled naših zahtjeva prihvatljivosti klijenta.

Za kategorije investitora potrebni su različiti dokumenti za identifikaciju. Molimo pogledajte navedene kategorije investitora u nastavku i potrebnih dokumenata koja bi trebalo da budu dostavljena. Važno je napomenuti da vi kao investitor možete potpadati pod nekoliko kategorija. Stoga treba pažljivo pročitati potpuni popis kategorija i dokumenata koji je dat.

Imajte na umu da će, u zavisnosti od odgovora, možda biti neophodno za nas da zatražimo dodatne podatke ili dokumentaciju od investitora.

A.	FIZIČKA LICA	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno
1.	Ovjerena kopija pasoša, vozačke dozvole ili lične karte.	
2.	Kopija računa za komunalije, koji dokazuje adresu te osobe. <i>Ako je fizičko lice politički eksponirana osoba koja ne živi u Holandiji, molimo Vas da pružite informacije navedene u daljnjem tekstu pod (F).</i>	

B.	NAVEDENE KOMPANIJE³ I NJIHOVE 100% FILIJALE	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno

³ Kompanije čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu u smislu Zakona o finansijskom nadzoru (Wet op het financieel toezicht) ili na tržištu finansijskih instrumenata i koji podliježu određenim zahtjevima transparentnosti

1.	Dokumentovani dokaz navodi da je Podnosilac prijave navedeno poduzeće, kao i mjesto registracije.	
2.	Ako je Podnosilac prijave 100% filijala kompanije sa Liste (i) Dokumentovani dokazi njegovih ulagača i (ii) Dokumentovani dokazi koji navode da je kompanija sa Liste na Listi da je navedeno mjesto njenog upisa. <i>Imajte na umu da podnosilac prijave treba da dostavi dokumenta u vezi njegovog zakonskog zastupnika ili predstavnika dolje navedenih pod (G).</i>	

C.	INSTITUCIJE FINANSIJSKOG SEKTORA⁴ (UKLJUČUJUĆI INVESTICIONE FONDOVE) U EU DRŽAVAMA ČLANICAMA⁵ ILI KVALIFIKOVANE TREĆE ZEMLJE⁶	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno
1.	Kopija relevantnog dijela registra ili, ako nije dostupna, drugi dokumentovani dokazi koji pokazuju status Podnosioca prijave. <i>Imajte na umu da podnosilac prijave treba da dostavi dokumenta u vezi njegovog zakonskog zastupnika ili predstavnika dolje navedenih pod (G).</i>	

D.	DOMAĆE JAVNE INSTITUCIJE	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je

⁴ Regulisane kreditne institucije, regulisane finansijske institucije, regulisani osiguravači životnog osiguranja, regulisane institucije za novčane transakcije, investicione institucije, investicione firme ili finansijski provajderi u smislu Zakona o finansijskom nadzoru (Wet op het financieel toezicht). Molimo pogledajte Prilog 1 za sažeti prikaz definicija.

⁵ Države koje su članice Evropske unije ili potpisnice Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj trgovinskoj zoni.

⁶ tj. Argentina, Aruba, Australija, Brazil, Kanada, Francuska Polinezija, Gernzi, Hong Kong, Japan, Džersi, Ostrvo čovjeka, Majota, Meksiko, Holandski Antili, Novi Zeland, Ruska Federacija, Singapur, Sent Pjer i Mikelon, Sjedinjene američke države, Valis i Futuna arhipelag Island, Južna Afrika i Švajcarska.

		pribavljeno
1.	Dokumentovani dokaz statusa Podnosioca prijave. <i>Imajte na umu da podnosilac prijave treba da dostavi dokumenta u vezi njegovog zakonskog zastupnika ili predstavnika dolje navedenih pod (G).</i>	

E.	OSTALI SUBJEKTI GORE NEPOMENUTI	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno
1.	Ažuriran izvod iz odgovarajućeg trgovinskog registra ili ekvivalentna dokumenta, podaci ili druge informacije koje su pouzdane i standardne u međunarodnoj poslovnoj praksi ili dokumenta, podaci ili druge informacije koje su priznate po zakonu da su validan izvor identifikacije u zemlji u kojoj je registrovano sjedište Podnosioca prijave.	
2.	Osim ako investitor nije preduzeće koje podliježe 2004/109/EC⁷: Ovjerena kopija pasoša, vozačke dozvole ili lične karte za svakog pojedinca koje ispunjava sljedeće kriterijume: - Fizičko lice ili lica koja u krajnjoj instanci posjeduju, kontrolišu ili su korisnici podnosioca prijave kroz direktno ili indirektno vlasništvo ili kontrolu kod podnosioca prijave više od 25%; ili - Fizičko lice ili lica koja na drugi način kontrolišu upravljanje podnosioca prijave.	
3.	Dokumenti koji pokazuju da fizička osoba ili osobe navedene pod brojem 2, jeste ili jesu stvarni vlasnici ili vlasnici podnosioca prijave. Ako krajnji stvarni vlasnik ima svoj interes u takvom pravnom subjektu povezanih holding kompanija, takođe navedite tabelu korporativne strukture koja potvrđuje vlasništvo. <i>Ako je krajnji stvarni vlasnik politički izložena osoba, molimo da takođe date informacije navedene u daljnjem tekstu pod (F).</i> <i>Imajte na umu da podnosilac prijave treba da obezbijedi dokumentaciju u vezi svog pravnog zastupnika ili predstavnika navedenih u nastavku pod (G).</i>	

⁷ Direktiva 2004/109 / EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 2004. o usklađivanju zahtjeva transparentnosti u vezi sa informacijama o emitentima čije su hartije od vrijednosti primljene za trgovinu na regulisanom tržištu i dopuna Direktive 2001/34/ EC (OJL 390) ili u vezi sa pravilima međunarodne organizacije koji su ekvivalentni ovoj direktivi.

F.	POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE KOJE NIJESU REZIDENTI HOLANDIJE⁸	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno
1.	Dokument koji prikazuje status politički izložene osobe.	
2.	Dokument koji navodi izvor sredstava.	

G.	PRAVNI ZASTUPNICI INVESTITORA	
Br.	Potrebna dokumenta	Molimo označite ukoliko je pribavljeno
1.	Ažurirani izvod iz relevantnog trgovinskog registra Privredne komore, ili ekvivalentna dokumenta, podaci ili druge informacije koje su pouzdane i standardne u međunarodnoj poslovnoj praksi ili dokumenta, podaci ili druge informacije koje su priznate po zakonu da su validan izvor identifikacije u zemlji u kojoj je registrovano sjedište podnosioca prijave, koje prikazuju organ kao pravnog zastupnika.	
2.	Ako se organ koji zastupa podnosioca prijave ne prikazuje iz drugih dokumenata koji su dostavljeni, relevantno je punomoćje ili drugi dokument u kojem je naveden taj organ.	
3.	(Ovjerena) kopija pasoša, vozačke dozvole ili lične karte.	

⁸Politički izložena osoba ("PIO") je jedna od sljedećih: (a) šefovi država, predsjednici vlada, ministri, državni sekretari, (b), članovi parlamenta, (c) članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova i drugih sudova koji donose presude koje uglavnom nijesu otvorene za žalbu, osim u izuzetnim okolnostima, (d) članovi Revizija / računovodstvenih službi ili direktori Centralne banke, (e) ambasadori, konzuli i visoki vojni oficiri, (f) direktori, izvršni direktori ili članovi nadzornih odbora javnih preduzeća, osim kada ta pozicija nije popunjena više od godinu dana, njihovi direktni članovi porodice (bračni drugovi ili pravno ekvivalentni partneri, djeca i njihovi supružnici ili partneri, roditelji) ili bliski saradnici (fizičko lice koje je poznato da je on ili ona je krajnji korisnik pravnih ili konstrukcija zajedno sa PIO, ili ima druge bliske poslovne veze sa pomenutom osobom ili fizičko lice koje je jedini pravni korisnik pravnog lica ili "konstrukt" koji je svjesno napravljen za eventualnu korist PIO).

PRILOG 3

OPŠTE IZJAVE I GARANCIJE

Podnosilac prijave izjavljuje, predstavlja, potvrđuje i garantuje da:

- (a) ako je korporacija, partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, povjereništvo ili drugi subjekt, to je, prema zakonu o nadležnosti u kojem je konstituisan, jedan pravni subjekt i da, kao rezultat toga, može biti smatran kao jedan pravni subjekt u Fondu;
- (b) će steći kamatu za svoj sopstveni račun kao glavni ili za jedan ili više posebnih računa koje održava ili za račun jednog ili više penzionih ili povjereničkih fondova od kojih je povjerenik, u svakom slučaju, samo za investicione svrhe, a ne sa ciljem (direktno ili indirektno) ili za dalju prodaju, raspodjelu ili frakciju istih, u cjelosti ili djelimično;
- (c) ona ima takvu znanje i iskustvo u finansijskim i poslovnim pitanjima kako bi bio u stanju da procijeni osnovanost, i u stanju je da snosi ekonomski rizik za svoju investiciju u Fondu;
- (d) je to u skladu sa zakonskim propisima koji se primjenjuju na to u nadležnosti u kojoj je osnovano ili je rezident;
- (e) nije postao svjestan mogućnosti za prijavljivanje za kamatu ili na drugi način investiranje u Fondu putem bilo kojeg oblika opšteg podsticanja ili oglašavanja, kao što su medijska oglašavanja, javni seminari ili na osnovu opšte dostupne web stranice. Ni Fond, niti Komplementar, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime (ili u ime Fonda) nije ponudio da mu proda bilo kakvu kamatu putem opšteg zahtjeva;
- (f) s obzirom na poreske, pravne, regulatorne i druge ekonomske razloge koji se odnose na njegovu investiciju, on se oslanja samo na savjet, ili se samo konsultovao sa vlastitim profesionalnim savjetnicima; i ne oslanja se ni na kakve izjave ili izjave koje daje Fond, Komplementar niti bilo koja osoba koja djeluje u njegovo ime (ili u ime Fonda);
- (g) je na svoje zadovoljstvo dobio priliku da postavlja pitanja i dobije odgovore od Komplementara u pogledu poslova koje obavlja Fond, finansijskog stanja i kapitala Fonda, odredbi i uslova ponude i drugih pitanja koja se odnose na ulaganja u Fond, kako bi mogao da ocijeni osnovanost i rizike ulaganja u Fond i napravi odluku o ulaganju u odnosu na to i nije opremljen bilo kojom drugom ponuđenom literaturom ili prospektom, osim kako je navedeno ovdje;
- (h) ponuda kamate u Fondu i upis od strane podnosioca prijave za takve kamata ne prouzrokuje ili zahtijeva od Fonda, Komplementara ili bilo koje njihove Filijale da se reguliše ili postane predmet nadzora od strane bilo kojeg važećeg regulatornog organa u ili na osnovu nadležnosti za prebivalište podnosioca prijave;
- (i) je pažljivo pročitao i stiče kamatu oslanjajući se samo na informacije sadržane u dokumentima Fonda, i bilo kojem sporednom ugovoru koji mu je dostavljen u

određivanju njegovog ulaganja u fond i ne oslanja se na bilo kakvu komunikaciju (pismenu ili usmenu) Fonda, Komplementara, bilo kojeg zastupnika za plasman ili bilo kojeg od svojih zaposlenih, predstavnika, agenata ili partnera, kao investicioni savjet ili kao preporuku za sticanje kamata, pri čemu se podrazumijeva da svaka takva komunikacija u odnosu na odredbe i uslove koji se odnose na kamatu i Sporazum o komanditnom društvu se neće smatrati investicionim savjetom ili preporukom za sticanje kamata;

- (j) je napravio svoj nezavisnu procjenu, na osnovu tog istraživanja i analize koje smatra odgovarajućim, poslovnih perspektiva Fonda, kao i uslova i odredbi koje se odnose na kamate i druge instrumente i sporazume;
- (k) da je svjestan da ulaganje u Fondu podrazumijeva značajne rizike; redovno ulaže u privatne investicione fondove i potpuno je svjestan rizika povezanih sa investiranjem u njima; i utvrdio je da je ulaganje u kamatu pogodna investicija za njega i da bi, u ovom trenutku, on mogao imati potpuni gubitak svoje investicije u njemu;
- (l) da razumije da u skladu sa Sporazumom o Komanditnom društvu, Komanditori se ne mogu povući iz Fonda i kamata se ne može prodati, dodijeliti ili prenositi, osim kako je predviđeno u Sporazumu o komanditnom društvu [i bilo kojem sporednom ugovoru kojim se postiže dogovor o prijemu komanditora u Fond] i, shodno tome, on potvrđuje i svjestan je da će možda morati snositi ekonomski rizik za svoja ulaganja u Fond sve do trenutka do kad se sa Fondom ne završi u skladu sa Sporazumom o Komanditnom društvu;
- (m) da razumije da ni Fond niti Komplementar (*beheerder*) ne moraju da dobiju dozvolu pod FSA, jer je (i) menadžer usaglašen i dalje će nastaviti da se pridržava uslova predviđenih u članu 3 (2) (a) AIFMD-a, koji je implementiran u FSA, i da će (ii) kamata u Fondu jedino biti ponuđena za manje od 150 osoba. U skladu sa tim od glavnog partnera se ne zahtijeva da bude licenciran pod FSA, ali će se registrovati kod AFM i u skladu sa određenim važećim zahtjevima izvještavanja. Komplementar nije pod nadzorom na osnovu Poglavlja bonitetnog nadzora nad finansijskim preduzećima i Poglavlja vođenja poslovnih nadzora finansijskih preduzeća od strane FSA. S obzirom na navedene uslove, partner sa ograničenom odgovornošću neće ponuditi svoju kamatu bilo kojoj osobi, osim uz prethodnu pismenu saglasnost Komplementara.
- (n) je propisno ovlašćen i kvalifikovan da postane Komanditor u, i ovlašćen da napravi svoju Kapitalnu obavezu prema Fondu i pojedincu ili pojedincima Potpisivanjem ovog Sporazuma o upisu i davanjem ovih garancija, kao što može biti slučaj, i u svoje ime ima ili ima propisno ovlašćenje od njegove strane da to uradi i ovaj Sporazum o upisu je, i nakon prihvatanja od strane Komplementara i Sporazum o komanditnom društvu će biti, njegov pravni, važeći i obavezujući, koji su provedivi protiv njega u skladu sa njihovim uslovima koji su sačuvani kao takvi i modifikovani po sili zakona ili stečaja;

- (o) ako je pojedinac, ima sve potrebne pravne sposobnosti da stekne i zadrži kamatu i da izvrši, isporučiti i ispuni uslove svakog od dokumenata koje je potrebno izvršiti i dostaviti u vezi sa njegovim ulaganjem u Fondu. Ovaj Sporazum o upisu je, nakon prihvatanja od strane Komplementara i Sporazum o Komanditnom društvu će biti, njegov pravni, važeći i obavezujući, njegov pravni, važeći i obavezujući, koji se mogu spovesti protiv njega u skladu sa njihovim uslovima koji su sačuvani kao takvi i modifikovani po sili zakona ili stečaja;
- (p) izvršenje ovog Sporazuma o upisu, sticanju kamata podnosioca prijave, njegovo izvršavanje obaveza iz Sporazuma o Komanditnom društvu i konzumacije transakcija razmatranih u ovom sporazumu i s tim u vezi i na taj način neće biti u sukobu sa, ili dovesti do bilo kakve povrede, ili potpadati pod, ili predstavljati povredu, bilo koje odredbe bilo kojeg instrumenta kojim se uređuje i koji se na to primjenjuje, ili bilo koji materijalni sporazum ili drugi instrument u kojem je on stranka ili kojim on ili bilo koja njegova nekretnina su vezani, ili bilo koja dozvola, franšiza, presuda, uredba, zakon ili pravilo koje se na njega primjenjuje ili na njegove nekretnine i on će odmah obavijestiti Komplementara u pisanom obliku o svim promjenama u mjerodavnom pravu ili propisu ili tumačenju koji utiču na dužnosti, odgovornosti, obaveze Fonda ili Komplementara ili na bilo kojeg od njihovih zaposlenih, agenata i Filijala;
- (q) Fond i Komplementar nastoje da budu u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na holandski Zakon o zaštiti podataka (*Wet bescherming persoonsgegevens*) i podnosilac prijave jamči i prihvata da svaka osoba u odnosu na koju su lični podaci (uključujući sve osjetljive lične podatke) dostavljeni Komplementaru u vezi sa ovim Sporazumom, je izričito saglasna da te podatke Komplementar može dostaviti Fondu i svim podružnicama Komplementara u vezi sa obavljanjem svojih djelatnosti za Fond ili bilo druga sredstva prikupljena od strane Komplementara ili njegovih podružnica. Komplementar neće otkriti lične podatke trećim stranama, osim kako je predviđeno u Sporazumu o Komanditorskom društvu, i sporednim ugovorima o prijemu Komanditora u Fond ili ako je to propisano odgovarajućim zakonom;
- (r) Fond nema namjeru da prihvati bilo koju investiciju fizičkih lica ili lica koja djeluju, direktno ili indirektno, u suprotnosti sa bilo kojim važećim ili drugim propisom i konvencijama za sprečavanje pranja novca Holandije ili bilo kojih drugih međunarodnih zakonodavstava, ili u ime terorista, terorističkih organizacija ili narko-trgovaca, uključujući one osobe ili subjekte koji su uključeni u sve relevantne liste koje se vode u Ujedinjenim nacijama, Sjeverno-atlantski savez, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Finansijska akciona Radna grupa, Holandska Centralna Banka, Holandsko Ministarstvo finansija i Evropska Unija sve što može biti izmijenjeno s vremena na vrijeme (Zabranjene Investicije);

- (s) u svom najboljem saznanju, predložena investicija koju on treba da napravi u Fondu direktno ili indirektno nije: (i) u suprotnosti sa bilo kojim važećim ili drugim propisom ili konvencijom za sprečavanje pranja novca; ili (ii) predstavlja zabranjeno ulaganje i sredstva uložena od njega u Fondu ne potiču iz ilegalnih ili nelegitimnih aktivnosti i da će odmah obavijestiti Komplementara u pisanoj formi o svakoj promjeni njegovog statusa ili statusa u odnosu na njegove izjave i garancije u vezi Zabranjenim Investicijama;
- (t) će obezbijediti takve informacije i dokumenta koji mogu biti opravdano zatraženi od strane Komplementara ili Fonda kako bi se osigurala usklađenost sa primjenjivim zakonima protiv pranja novca i propisa u Holandiji ili drugim međunarodnim zakonodavstvima;
- (u) niti on, niti bilo koja osoba koja kontroliše ili je pod njegovom kontrolom (uključujući i njegove službenike i direktore), niti bilo koji od njegovih stvarnih vlasnika ili bilo koja osoba sa stvarnim interesom u njemu, niti bilo koja osoba za koju on djeluje kao zastupnik ili kandidat u vezi sa sticanjem kamata, (a) je istaknuta strana (tj. ne-holandski stanovnik) politička figura, ili bilo koji člana uže porodice ili bliski saradnik ugledne strane političke ličnosti, kao što je definisano u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*) ili (b) je inače zabranjena stranka u skladu sa zakonima Holandije. On dalje zastupa i garantuje da: (i) je sproveo detaljne procese istraživanja u vezi sa svim svojim stvarnim vlasnicima; (ii) je uspostavio identitete svojih stvarnih vlasnika i izvor svih sredstava stvarnih vlasnika; i (iii) da će zadržati dokaz o svim takvim identitetima, svim izvorima sredstava i sprovedenih procesa istraživanja. On dalje predstavlja to on ne zna ili da ima bilo kakav razlog da sumnja da (A) je novac koji se koristiti za finansiranje njegovih investicija u Fondu su ili će biti izveden iz ili se odnosi na bilo kakve nezakonite aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, aktivnosti pranja novca i (B) prihodi od njegovih ulaganja u Fondu će se koristiti za finansiranje bilo kakvih nezakonitih aktivnosti;
- (v) svako povlačenje ili prihod od otkupa, koji mu je plaćen će biti uplaćen na isti račun sa kojeg su njegova ulaganja u Fond prvobitno isplaćena, osim ukoliko Komplementar, prema svom vlastitom nahođenju, se ne složi drugačije;
- (w) sva plaćanja po njemu i sve raspodjele za njega iz Fonda će se vršiti samo u njegovo ime i na i sa bankovnog računa banke koja je registrovana, regulisana, sa sjedištem u, inkorporirana u ili formirana u skladu sa zakonima Holandije, njegove zemlje organizacije ili druge države koju odobri Komplementar;
- (x) Komplementar može biti obavezan zakonom da "zamrzne" svoj račun, zabranjujući dodatne investicije od njega, smanjivanjem bilo kakvih zahtjeva povlačenja ili izdvajanjem sredstava na računu ili bilo kakve raspodjele s tim u vezi, u skladu sa

vladinim propisima, a od Komplementara se može tražiti da prijavi takve aktivnosti i da otkrije svoj identitet odgovarajućim organima;

- (y) potvrđuje da će se usluge koje pruža Komplementar odnositi na portfolio investicije koje nijesu lako ostvarive. Podnosilac prijave je time upozoren i prihvata da ove portfolio investicije nijesu lako ostvarive, da ne postoji tržište za takve portfolio investicije, kao i da može stoga biti teško da se bavi takvim portfolio investicijama ili da dobije pouzdane informacije o njihovoj vrijednosti ili obimu rizika kojima su izložene; i
- (z) Podnosilac prijave će odmah obezbijediti i periodično ažurirati, u bilo koje vrijeme kada je to zatraženo od strane Fonda ili Komplementara, bilo koju dokumentaciju ili informaciju (ili verifikaciju istog) koju Fond ili Komplementar smatra neophodnom u cilju usklađivanja sa svim obavezama koje se nameću u Odjeljku 1471-1474 Zakona ili Međuvladinog sporazuma (u daljem tekstu FATCA), i svih Trezorskih propisa, obrazaca, instrukcija ili drugih smjernica izdatih u skladu sa njim. Podnosilac prijave potvrđuje da svaki porez zadržan u skladu sa FATCA od bilo kog plaćanja primljenog od strane Fonda ili bilo kojeg lica u kojem fond posjeduje, direktno ili indirektno, bilo koju kamatu će se tretirati kao pripisani Komanditoru čije nepoštovanje ili kašnjenje svakog zahtjeva upućenog od strane Fonda ili Komplementara za takve informacije ili sertifikate je rezultiralo nametanjem takvih odbitaka (koji, prema diskrecionom pravu Fonda ili Komplementara, mogu biti prikupljeni od prihoda, koji se inače plaćaju tim Komanditorima iz otkupa kamata ili iz raspodjele iznosa koji se inače plaća tim Komanditorima) u najvećoj mogućoj mjeri prije pripisivanja bilo kojeg dijela tih odbitaka bilo kojem drugom Komanditoru i Komplementaru.

DATED [•] 2015

**SUBSCRIPTION AGREEMENT RELATING TO
ENTERPRISE INNOVATION FUND C.V.**

between

SCV FUND MANAGEMENT B.V.

as the General Partner

and

[•]

as the Applicant

CONTENTS

CLAUSE	PAGE
1. Notes for completion of this Subscription Agreement	[•]
1.1 Definitions	[•]
1.2 Interpretation.....	[•]
1.3 Completion instructions.....	[•]
2. Details of the Applicant	[•]
3. Documents	[•]
4. Capital commitment.....	[•]
5. Warranties	[•]
6. Information about the Applicant.....	[•]
6.1 General information.....	[•]
6.2 Tax information	[•]
7. Miscellaneous	[•]
7.1 Counterparts.....	[•]
7.2 Entire agreement and assignability	[•]
7.3 Acknowledgements.....	[•]
7.4 Governing law	[•]
7.5 Jurisdiction.....	[•]

Schedules

Schedule 1	Definitions
Schedule 2	Anti-money laundering information
Schedule 3	General representations and warranties

1. NOTES FOR COMPLETION OF THIS SUBSCRIPTION AGREEMENT

1.1 Definitions

- 1.1.1 Terms used in this Subscription Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meanings specified in Schedule 1.
- 1.1.2 Terms used in this Subscription Agreement that are not specified in Schedule 1 shall, unless the context otherwise requires, have the meanings specified in schedule 2 to the Limited Partnership Agreement.

1.2 Interpretation

In this Subscription Agreement:

- 1.2.1 the table of contents and headings are for convenience only and shall not affect the construction of this Subscription Agreement;
- 1.2.2 unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa and references to any gender shall include all other genders;
- 1.2.3 references to Schedules and Clauses are to respectively schedules to and clauses of this Subscription Agreement, unless otherwise specified [, and references within a schedule to paragraphs are to paragraphs of that schedule, unless otherwise specified];
- 1.2.4 the Schedules form part of this Subscription Agreement and shall have the same force and effect as if set out in the body of this Subscription Agreement;
- 1.2.5 references to any Dutch legal term shall, in respect of any jurisdiction other than the Netherlands, be deemed to include that which most nearly approximates in that jurisdiction to the Dutch legal term;
- 1.2.6 where Dutch words have been used to clarify the English text, the Dutch words shall prevail in the event and to the extent of any conflict with the English text;
- 1.2.7 the words "other", "include" and "including" do not connote limitation in any way;
- 1.2.8 any reference to "writing" or "written" includes faxes and any legible reproduction of words delivered in permanent and tangible form but does not include e-mail, unless explicitly provided otherwise.

1.3 Completion instructions

- 1.3.1 Any Applicant must complete the following sections of this Subscription Agreement in order to be admitted as Limited Partner to the Fund:
 - (a) Data of the Applicant and Capital Commitment

Please complete the contact details and data of the Applicant and fill in the amount of the Applicant's Capital Commitment in Clause 2.

(b) Execution of Subscription Agreement

Please complete the contact details in Clause 3.1, tick the applicable boxes on page 5 and further of the Subscription Agreement and sign the Subscription Agreement on page 12 (please insert the full legal name of the Applicant). Please initial the Subscription Agreement and its Schedules.

(c) Anti-money laundering information

The Fund is required to comply with relevant anti-money laundering regulations in relation to the admission of the Applicant to the Fund. Accordingly, the Applicant should complete Schedule 2 and ensure that the relevant documents requested therein are submitted with the Subscription Agreement.

- 1.3.2 If the Subscription Agreement, or any document submitted as part of the Applicant's application, is executed for the Applicant by an attorney, a copy of the relevant power of attorney must be submitted with the Applicant's Subscription Agreement.

2. DETAILS OF THE APPLICANT

Name :

Please provide full legal name.

Address :

Please provide full postal address.

Contact person :

Telephone :

Facsimile :

E-mail :

Capital Commitment :

Please insert amount in words.

Legal status :

Please insert "individual" or specify legal form.

Country of incorporation :

Tax status : ☐ Tax payer

Please tick one. ☐ Tax exempt

Country of tax residence :

Tax payer ID :

Bank account details

Please provide bank account details where distributions are to be sent.

Bank name :

Address :

Account number :

IBAN of ABA :

Reference :

3. DOCUMENTS

- 3.1 The Applicant acknowledges that its subscription for an Interest may be based on a draft form of the Limited Partnership Agreement and that as a result of negotiations with other Applicants the terms of the final Limited Partnership Agreement may differ from the terms of such draft form. Any amendments to the draft Limited Partnership Agreement shall require the approval of the Applicant, which shall be given if confirmed per e-mail by [•].⁹
- 3.2 The Applicant hereby declares, represents and warrants that it has taken cognisance and will take cognisance of the Fund Documents.

4. CAPITAL COMMITMENT

- 4.1 The Applicant hereby unconditionally and irrevocably offers to subscribe for an Interest to be effected as per the acceptance by the General Partner of this offer to subscribe and the entry of the Applicant in the register of Partners of the Fund (the "**Closing**"). As per the Closing the Applicant will consequently join the Fund as a Limited Partner. This Subscription Agreement is an unconditional and irrevocable offer (*aanbod*) to subscribe for an Interest as set forth herein which is capable of being accepted within twelve months after the date hereof. This offer is addressed to and may be accepted (*aanvaard*) by the General Partner. For the avoidance of doubt, the Applicant hereby confirms that it will not revoke its subscription for an Interest for serious cause (*gewichtige redenen*)

⁹ Please insert name of authorised person.

or any other reason and that its subscription shall only lapse if not used within twelve months from the date hereof and will not lapse after a reasonable period of time that is shorter. The Applicant understands the remedies for defaulting upon its obligations in connection with its Interest (including the remedies provided for in the Limited Partnership Agreement).

- 4.2 This subscription implies the obligation of the Applicant to pay and contribute to the Fund, subject to and in accordance with the terms and provisions of the Limited Partnership Agreement, the amount set forth behind "Capital Commitment" in Clause 2 (this amount representing its Capital Commitment, as defined in the Limited Partnership Agreement).
- 4.3 Save as otherwise provided in the Limited Partnership Agreement, the Applicant shall pay the amount of its Capital Commitment in such parts and in such instalments as requested pursuant to the Limited Partnership Agreement on demand, and hereby waives any right of set-off (*verrekening*), suspension (*opschorting*), dissolution (including partial dissolution) (*ontbinding*), annulment (*vernietigen*) or similar rights and acknowledges that upon receipt of a draw down notice issued in accordance with the Limited Partnership Agreement, a draw down is payable regardless of any defences thereto.
- 4.4 The Applicant hereby irrevocably and unconditionally appoints the General Partner, with full power of substitution (including sub-substitution) and right of *Selbsteintritt*, as its true and lawful representative and attorney-in-fact, and agent of it, to execute, acknowledge, verify, swear to, deliver, record and file, in its name, place and stead and on its behalf the Limited Partnership Agreement and any side letter (if applicable) or any deed of adherence or similar document, any amendments to the Limited Partnership Agreement (to the extent such amendments are authorised pursuant to the terms of the Limited Partnership Agreement) or any statutory forms that are required to be completed in relation to its admission to the Fund. This power of attorney shall be governed by Dutch law. The Applicant, the General Partner, on its own behalf and on behalf of the Fund hereby expressly accept the choice of Dutch law to govern the power of attorney. The Applicant expressly acknowledges that the attorney-in-fact may (i) serve more than one master and (ii) act on both sides of the transaction contemplated hereby.

5. WARRANTIES

The Applicant hereby acknowledges, represents and warrants to the Fund and the General Partner that, as of the date hereof, the information mentioned in Clause 2 and Schedule 2 (as completed by it) and the representations and warranties mentioned in Schedule 3 are in all respects true and complete.

6. INFORMATION ABOUT THE APPLICANT

6.1 General information

6.1.1 The Applicant hereby declares, represents and warrants that if the offer of Interests is made to the Applicant within the Netherlands [**please tick as appropriate**]:

- ☐ the Applicant is a qualified investor (*gekwalficeerde belegger*) and a professional investor (*professionele belegger*) within the meaning of section 1:1 of the FSA;

OR

- ☐ the Applicant is not a qualified investor (*gekwalficeerde belegger*) or a professional investor (*professionele belegger*) within the meaning of article 1:1 of the FSA.

6.1.2 The Applicant hereby declares, represents and warrants that [**please tick as appropriate**]:

- ☐ it is a Dutch partnership, limited liability partnership, investment fund for the joint benefit of participants or any other comparable foreign legal entity that is considered tax transparent for Dutch corporate income tax purposes.

OR

- ☐ it is not a Dutch partnership, limited liability partnership, investment fund for the joint benefit of participants or any other comparable foreign legal entity that is considered tax transparent for Dutch corporate income tax purposes and as long as it is an investor in the Fund will not change its status to a transparent entity for Dutch corporate income tax purposes.

6.1.3 The Applicant hereby declares, represents and warrants that [**please tick as appropriate**]:

- ☐ it will hold the Interest applied for by it for itself beneficially and not as a nominee for another person;

OR

- ☐ it will hold the Interest applied for by it as nominee for another person or persons. Please provide details of the beneficial holder or holders (each a "**Beneficial Holder**") below:

Name :

Please provide full legal name.

Address :

Please provide full postal address.

- 6.1.4 If the Applicant has checked the second box under Clause 6.1.3 above, it hereby acknowledges that the confirmations, representations and warranties given by it pursuant to this Subscription Agreement are given both on behalf of itself and also separately on behalf of each Beneficial Holder and consequently, where appropriate, references to the Limited Partner or Applicant in this Subscription Agreement shall be read as references to each of the Beneficial Holders.
- 6.1.5 The Applicant hereby declares, represents and warrants that it is neither a U.S. Person, nor was in the United States at the time the Interest was offered to it or accepted by it.
- 6.1.6 If the Applicant is not a natural person (that is, a partnership, trust, corporation or other entity):
- (a) its decision to purchase the Interest was made in a centralised fashion (e.g., by a board of directors, general partner, manager, trustee, investment committee or similar governing or managing body);
 - (b) it is not managed to facilitate the individual decisions of its beneficial owners regarding investments;
 - (c) its shareholders, partners, members or beneficiaries, as applicable, did not and will not (i) have any discretion to determine whether or how much of the Applicant's assets are invested in any investment made by the Applicant, or (ii) have the ability to individually elect whether or to what extent such shareholder, partner, member or beneficiary, as applicable, will participate in the Applicant's purchase of the Interest or any other interest in the Fund;
 - (d) it is not formed, availed of or reorganised for the principal or specific purpose, or as one of the principal or specific purposes, of investing in the Fund (and the Applicant's interest in the Fund will not represent a substantial proportion of the Applicant's assets (and in each case less than 40%)).
- 6.1.7 The Fund and the General Partner (and their legal counsel) may rely on the undertakings, representations, warranties and acknowledgements set out in this Subscription Agreement and, to the fullest extent permitted by law, the Applicant hereby agrees to indemnify each of the Fund and the General Partner and their respective Affiliates, agents, delegates, representatives and

professional advisors from and against all claims, liabilities, demands, losses, damages, costs and expenses whatsoever or howsoever arising as a result of, or in connection with, any breach by the Applicant of such undertakings, representations, warranties or acknowledgements. If at any time during the term of the Fund, the Applicant shall no longer be in compliance with the undertakings, representations, warranties or acknowledgements contained herein, it shall promptly notify the General Partner in writing.

6.1.8 If at any time the General Partner shall be reasonably satisfied or reasonably believes, on the basis of advice from outside counsel, that there has been any breach of any of such undertakings, representations, warranties or acknowledgements as a result of which breach:

- (a) the Fund or the General Partner is likely to be in breach of the FSA, the Act on the prevention of money laundering and terrorist financing (*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*) or any applicable foreign securities laws or anti-money laundering laws; or
- (b) the Fund's tax status as a tax transparent entity for Dutch tax purposes may be or is being jeopardised,

then the General Partner is hereby irrevocably and unconditionally authorised, with full power of substitution (including sub-substitution) and right of *Selbsteintritt*, to act in its name and on its behalf as its lawful attorney, to transfer such portion of its Capital Commitment or take such other action (including, but not limited to, effectuating its withdrawal from the Fund) as it shall deem reasonably necessary to ensure that none of the other Limited Partners, the General Partner or the Fund are adversely affected by any of the foregoing. This power of attorney shall be governed by Dutch law. The Applicant and the General Partner, on its own behalf and on behalf of the Fund, hereby expressly accept the choice of Dutch law to govern the power of attorney. It expressly acknowledges that the attorney-in-fact may (i) serve more than one master and (ii) act on both sides of the transaction contemplated hereby.

6.1.9 The Applicant acknowledges that the Fund is required to comply with relevant anti-money laundering regulations in relation to its admission to the Fund. Accordingly, the Applicant has completed Schedule 2 with respect to itself and any Beneficial Holder and has submitted with the Subscription Agreement the relevant documents requested therein. The Applicant acknowledges that it will not be admitted into the Fund until all relevant anti-money laundering information has been received.

- 6.1.10 The Applicant shall provide the General Partner with such information or documents as it reasonably requests from time to time with respect to its citizenship, residency, organisation, ownership or control (both direct and indirect) so as to permit the General Partner to evaluate and comply with any legal, regulatory and tax requirements applicable to the Fund (including any information or document regarding it and its beneficial owners as the General Partner may require to evaluate and comply with anti-money laundering laws and regulations to which the Fund or the General Partner may be subject), its investment in the Fund or any proposed investments of the Fund, provided that any confidential information so provided shall be kept confidential by the General Partner and shall not be disclosed to any third party without its consent unless required by law or by any court of law or by any regulatory authority, except to any Bank or Financial Institution providing services to the Fund or the General Partner that requires anti-money laundering information.
- 6.1.11 Except to the extent the General Partner has been advised in writing, the Applicant is not subject to any law or regulation, including public records access laws or any laws or regulations of any relevant stock exchange or any regulatory authority or any other statutory or regulatory requirement that might result in the disclosure of confidential information relating to the Fund, such information including but not limited to information concerning:
- (a) the affairs of the Fund, including, without limitation, the terms of the Limited Partnership Agreement, financial statements or other financial information regarding the Fund, or information regarding the performance of the Fund or any or all of its Investments;
 - (b) any of the Limited Partners (including their identity); or
 - (c) concerning any proposed or actual investment by the Fund,
- it being understood and agreed that if the Applicant makes such disclosure in writing to the General Partner, (x) the General Partner or the Fund may have further questions or request further information from the Applicant, or (y) this Subscription Agreement may not be accepted by the General Partner.

6.2 Tax information

- 6.2.1 The Applicant agrees to furnish the Fund with any information, representations and forms as shall reasonably be requested by the Fund from time to time to assist it in complying with any applicable law or tax requirements or determining the extent of, and in fulfilling, its withholding obligations. The Applicant agrees to furnish the General Partner with any representations and forms as shall reasonably be requested by the Fund from time to time to assist it in obtaining any exemption, reduction or refund of any withholding or other

taxes imposed by any taxing authority or other governmental agency upon the Fund or amounts paid to the Fund.

- 6.2.2 The Applicant understands that the Fund is authorised to withhold from any payment made to, or any distributive share of, the Applicant any taxes required by law to be withheld.

7. MISCELLANEOUS

7.1 Counterparts

This Subscription Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which taken together shall constitute a single agreement.

7.2 Entire agreement and assignability

- 7.2.1 This Subscription Agreement, the Limited Partnership Agreement and any side letter entered into by the Applicant constitute the entire and only agreement between the parties hereto in relation to the subject matter hereof and thereof.
- 7.2.2 Neither this Subscription Agreement nor any of the Applicant's rights hereunder is transferable or assignable by the Applicant, except in accordance with the Fund Documents.

7.3 Acknowledgements

- 7.3.1 The Applicant confirms that it has read this Subscription Agreement and that the statements contained herein are true and accurate and, unless otherwise notified to the General Partner in writing before the Closing, all of its representations and warranties herein are deemed to have been repeated on the Closing and each closing of the Fund following thereafter, including the Final Closing Date.
- 7.3.2 The Applicant waives (to the extent permitted by law) its right to terminate, dissolve (including any partial dissolution) (*ontbinden*) or nullify (*vernietigen*) this Subscription Agreement.

7.4 Governing law

This Subscription Agreement and the rights and obligations herein and any obligations arising out of or in connection with this Subscription Agreement shall be governed by and construed in accordance with Dutch law.

7.5 Jurisdiction

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Subscription Agreement, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Subscription Agreement shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present

in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, United Kingdom, and the English language shall be used throughout the arbitral proceedings. The Applicant and the General Partner hereby waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek a determination of a preliminary point of law by, the courts of the Netherlands and the courts of England.

[SIGNATURE PAGE TO FOLLOW]

[SIGNATURE PAGE]

SIGNED BY

Name of the Applicant:¹⁰

Represented by:

Name:

Title:

Date:

Name:

Title:

Date:

Please attach a legalised photocopy of a valid passport of the signatory or signatories

FOR ACCEPTANCE SIGNED BY

SCV Fund Management B.V.

Represented by:

Name:

Title:

Date:

¹⁰ Please insert full legal name of the Applicant.

Name:

Title:

Date:

SCHEDULE 1

DEFINITIONS

"Applicant" means any prospective investor subscribing for an Interest.

"Bank" means a party whose business it is to obtain the disposal of callable funds from others than professional market parties beyond a restricted circle, and to extend loans at its own expense.

"Beneficial Holder" has the meaning ascribed thereto in Clause 6.1.3.

"Closing" has the meaning ascribed thereto in Clause 4.1.

"Credit Institution" means a Bank or an Electronic Money Institution.

"Electronic Money Institution" means a party, not being a Bank, whose business it is to obtain the disposal of funds in exchange for which electronic money is issued with which payments can be made, also to parties other than the party issuing the electronic money.

"Financial Institution" means a party, not being a credit institution, that has as its main business the performance of one or more of the activities referred to under 2-12 of annex I to the Recast Banking Directive, or the acquisition or holding of units.

"Financial Instrument" means:

- (a) securities;
- (b) money market instruments;
- (c) units in a collective investment scheme, not being securities;
- (d) options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivative instruments, indices or financial measures which may be settled physically or in cash;
- (e) options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties, otherwise than by reason of a default or other termination event;
- (f) options, futures, swaps and any other derivative contracts relating to commodities that can only be physically settled provided they are traded on a regulated market or a multilateral trading facility;
- (g) derivative instruments for the transfer of credit risk;
- (h) financial contracts to settle differences;

- (i) options, futures, swaps or forward rate agreements other than those referred to under (6) and any other derivative contracts relating to commodities which can be physically settled and are not intended for commercial purposes, and which have the characteristics of other derivative Financial Instruments; or
- (j) options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climate variables, freight rates, emission allowances, inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties, otherwise than by reason of default or other termination event, as well as any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices or measures other than those referred to above which have the characteristics of other derivative Financial Instrument.

"Financial Product" means:

- (a) an investment object;
- (b) a current account including the ancillary payment facilities;
- (c) electronic money;
- (d) a Financial Instrument;
- (e) credit;
- (f) a savings account including the ancillary savings facilities;
- (g) an insurance contract; or
- (h) another product to be specified by Decree.

"Financial Service Provider" means a party that offers a Financial Product other than a Financial Instrument that advises on a financial product other than a Financial Instrument or that provides brokerage services, provides reinsurance brokerage services or acts as an authorized agent or authorized sub-agent.

"FSA" means the Dutch Act on the Financial Supervision (*Wet op het financieel toezicht*).

"Fund" means Enterprise Innovation Fund C.V.

"Fund Documents" means the following documents relating to the Fund:

- (a) the Limited Partnership Agreement in draft form, dated [•] and any amendments thereto as approved by e-mail in accordance with Clause 3.1;
- (b) the investment advisory agreement in draft form, dated [•], between the General Partner and the Advisor and any amendments thereto as approved by e-mail in accordance with Clause 3.1.

"General Partner" means SCV Fund Management B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under Dutch law, registered with the trade register under number 62120654.

"Interest" means an interest in the Fund.

"Investment Company" means a legal person requesting or acquiring funds or other goods for collective investment in order to have the unit-holders share in the return on the investments.

"Investment Firm" means a party providing an investment service or performing an investment activity.

"Investment Institution" means an Investment Company or Unit Trust.

"Life Insurer" means a party that has as its business the conclusion of life insurance contracts for its own account and the settlement of such life insurance contracts.

"Limited Partnership Agreement" means the agreement of limited partnership relating to the Fund.

"Listed Company" means a company whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of the Act on the Financial Supervision (*Wet op het financieel toezicht*) or on a market in financial instruments and which are subject to certain transparency requirements.

"Money Transaction Institution" means a natural person, legal entity or partnership engaging in money transactions in a professional capacity or on a commercial basis on behalf or at the request of a third party, or who is involved in a professional capacity or commercial basis in the effecting thereof;

"Subscription Agreement" means this subscription agreement.

"Unit Trust" means capital not held by an Investment Company that includes funds or other goods requested or acquired for collective investment in order to have the unit-holders share in the return on the investments.

"United States" means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States, and the District of Columbia.

"U.S. Person" has the meaning ascribed to it in Rule 902 of Regulation S of the Securities Act and generally means:

- (a) any natural person resident in the United States;
- (b) any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States;
- (c) any estate of which any executor or administrator is a U.S. person;
- (d) any trust of which any trustee is a U.S. Person;

- (e) any agency or branch of a non-United States entity located in the United States;
- (f) any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person;
- (g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and
- (h) any partnership or corporation if: (i) organised or incorporated under the laws of any jurisdiction other than the United States and (ii) formed by a U.S. Person principally for the purpose of investing in securities not registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by "accredited investors" (as defined in rule 501 (a) under the United States Securities Act of 1933, as amended) who are not natural persons, estates or trusts;

Notwithstanding the foregoing clauses (a) through (h):

- (a) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-U.S. Person by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States shall not be deemed to be a "US person";
- (b) any estate of which any professional fiduciary acting as executor or administrator is a U.S. Person shall not be deemed to be a "U.S. Person" if: (i) an executor or administrator of the estate who is not a U.S. Person has sole or shared investment discretion with respect to the assets of the estate; and (ii) the estate is governed by laws other than those of the United States;
- (c) any trust which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. Person shall not be deemed to be a "U.S. Person" if a trustee who is not a person has sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if the trust is revocable) is a U.S. Person;
- (d) an employee benefit plan established and administrated in accordance with (i) the laws of a country other than the United States and (ii) the customary practices and documentation of such country, shall not be deemed to be a "U.S. Person"; and
- (e) any agency or branch of a U.S. Person located outside the United States shall not be deemed a "U.S. Person" if: the agency or branch (i) operates for valid business reasons, (ii) is engaged in the business of insurance or banking, and (iii) is subject to substantive insurance or banking regulation, respectively, in the jurisdiction where located.

Furthermore, none of the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, the African Development Bank, the United Nations, or their agencies, affiliates and pension plans, or

any other similar international organisation, or its agencies, affiliates and pension plans, shall be deemed to be a "U.S. Person".

SCHEDULE 2

ANTI-MONEY LAUNDERING INFORMATION

In respect of the anti-money laundering provisions as they apply in the Netherlands, based on the Third Money Laundering Directive (2005/60/EC) and included in the Act on the prevention of money laundering and terrorist financing (*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*), we have set out below an overview of our client acceptance requirements.

For categories of investors different documents are required for identification. Please find listed below categories of investors and the required documents which should be provided to us. It is important to note that you as an investor could fall within a few categories. You should therefore read carefully the complete list of categories and documents to be provided.

Please note that depending on the responses it may be necessary for us to request additional information or documentation from investors.

A. NATURAL PERSONS		
No.	Document Required	Please tick if provided
1.	Certified copy of a passport, a driving license or an identity card.	
2.	A copy of a utility bill, evidencing such person's address. <i>If the natural person is a politically exposed person not resident in the Netherlands, please also provide the information set out below under (F).</i>	

B. LISTED COMPANIES¹¹ AND THEIR 100% SUBSIDIARIES		
No.	Document Required	Please tick if provided
1.	Documentary evidence stating the Applicant is a Listed Company as well as the place of listing.	
2.	If the Applicant is a 100% subsidiary of a Listed Company, (i) documentary	

¹¹ Companies whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of the Act on the Financial Supervision (*Wet op het financieel toezicht*) or on a market in financial instruments and which are subject to certain transparency requirements

	evidence of its shareholder and (ii) documentary evidence stating the Listed Company is listed as well as the place of its listing. <i>Please note that the Applicant should also provide documents in respect of its legal representative or representatives mentioned below under (G).</i>	
--	---	--

C.	FINANCIAL SECTOR INSTITUTIONS¹² (INCLUDING INVESTMENT FUNDS) IN EU MEMBER STATES¹³ OR QUALIFYING THIRD COUNTRIES¹⁴	
No.	Document Required	Please tick if provided
1.	A copy of the relevant part of the register or, if not available, other documentary evidence showing the Applicant's status. <i>Please note that the Applicant should also provide documents in respect of its legal representative or representatives mentioned below under (G).</i>	

D.	DOMESTIC PUBLIC AUTHORITIES	
No.	Document Required	Please tick if provided
1.	Documentary evidence of the Applicant's status. <i>Please note that the Applicant should provide documents in respect of its legal representative or representatives mentioned below under (G).</i>	

¹² Regulated Credit Institutions, regulated Financial Institutions, regulated Life Insurers, regulated Money Transaction Institutions, Investment Institutions, Investment Firms or Financial Service Providers within the meaning of the Act on the Financial Supervision (*Wet op het financieel toezicht*). Please refer to Schedule 1 for a summary of the definitions used.

¹³ States which are a member of the European Union or a party to the Agreement on the European Economic Trade Area.

¹⁴ I.e. Argentina, Aruba, Australia, Brazil, Canada, French Polynesia, Guernsey, Hong Kong, Japan, Jersey, the Isle of Man, Mayotte, Mexico, Netherlands Antilles, New Zealand, the Russian Federation, Singapore, St. Pierre and Miquelon, the United States of America, the Wallis archipelago and Futuna Island, South Africa and Switzerland.

E.	OTHER ENTITIES THAN THOSE MENTIONED ABOVE	
No .	Document Required	Please tick if provided
1.	Up to date excerpt from the relevant trade register or equivalent documents, data or other information which are reliable and standard in international business practise or documents, data or other information which are recognised by law to be a valid source of identification in the country of registered seat of the Applicant.	
2.	Unless the investor is a company subjected to the disclosure requirements as meant in Directive 2004/109/EC¹⁵: Certified copy of a passport, a driving license or an identity card for each individual that meets the following criteria: - the <u>natural person or persons</u> who ultimately owns, controls or is the beneficiary of the Applicant through direct or indirect ownership or control in the Applicant of more than 25%; or - the <u>natural person or persons</u> who otherwise exercises control over the management of the Applicant.	
3.	Documents showing that natural person or persons mentioned under 2 is or are the beneficial owner or owners of the Applicant. If the ultimate beneficial owner holds its interest in such legal entity through intermediate holding companies, also please provide a chart of the corporate structure confirming ownership. <i>If the ultimate beneficial owner is a politically exposed person, please also provide the information set out below under (F).</i> <i>Please note that the Applicant should provide documents in respect of its legal representative or representatives mentioned below under (G).</i>	

¹⁵ Directive 2004/109/EC of the European Parliament and the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC (OJ L 390) or to rules of an international organisation that are equivalent to this directive.

F.	POLITICALLY EXPOSED PERSONS NOT RESIDENT IN THE NETHERLANDS¹⁶	
No .	Document Required	Please tick if provided
1.	A document showing the status as politically exposed person.	
2.	Document stating source of funds.	

G.	LEGAL REPRESENTATIVES OF THE INVESTOR	
No .	Document Required	Please tick if provided
1.	An up to date excerpt from the relevant trade register of the Chamber of Commerce, or equivalent documents, data or other information which are reliable and standard in international business practise or documents, data or other information which are recognised by law to be a valid source of identification in the country of registered seat of the Applicant, showing the authority as legal representative.	
2.	If the authority to represent the Applicant does not appear from other documents provided to us, a relevant power of attorney or another document from which the authority appears.	
3.	A copy passport, driving license or identity card.	

¹⁶A Politically Exposed Person ("PEP") is one of the following: (a) heads of state, government leaders, ministers, state secretaries, (b) members of parliament, (c) members of supreme courts, constitutional courts, and other judicial courts who hand down judgments usually not open to appeal, except in exceptional circumstances, (d) members of Audit/Accounting Offices or central bank directors, (e) ambassadors, consuls and high-ranking military officers, (f) directors, executives or members of supervisory committees of public enterprises, except when this position has not been filled in more than a year, their direct family members (spouses or legally equivalent partners, children and their spouses or partners, parents) or close associates (a natural person of whom is known that he or she is the ultimate beneficiary of legal entities or constructions together with the PEP, or has other close business relationships with the aforementioned person, or a natural person who is the sole legal beneficiary of a legal entity or construct which is knowingly created for the eventual benefit of the PEP).

SCHEDULE 3

GENERAL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Applicant hereby declares, represents, acknowledges and warrants that:

- (a) if it is a corporation, partnership, limited liability company, trust or other entity, it is, under the law of the jurisdiction in which it is constituted, a single legal entity and will, as a result, be regarded as a single legal entity in the Fund;
- (b) it will acquire the Interest for its own account as principal or for one or more separate accounts maintained by it or for the account of one or more pension or trust funds of which it is trustee, in each case, for investment purposes only, and not with a view (directly or indirectly) to or for the re-sale, distribution or fractionalisation thereof, in whole or in part;
- (c) it has such knowledge and experience in financial and business matters as to be capable of evaluating the merits of, and it is able to bear the economic risk of, its investment in the Fund;
- (d) it is in compliance with the legal requirements applicable to it in the jurisdiction in which it is established or are resident;
- (e) it did not become aware of the opportunity to subscribe for an Interest or otherwise invest in the Fund by means of any form of general solicitation or advertising, such as media advertising, public seminars or pursuant to a generally accessible website. None of the Fund, the General Partner nor any person acting on their behalf (or on behalf of the Fund) offered to sell it any Interest by means of general solicitation;
- (f) with regard to the tax, legal, regulatory and other economic considerations related to its investment, it has only relied on the advice of, or has only consulted with, its own professional advisers; and is not relying on any statements or representations made by the Fund, the General Partner nor any person acting on its behalf (or on behalf of the Fund);
- (g) to its satisfaction it has been given the opportunity to ask questions of, and receive answers from, the General Partner with respect to the business to be conducted by the Fund, the financial condition and capital of the Fund, the terms and conditions of the offering and other matters pertaining to an investment in the Fund, in order for it to evaluate the merits and risks of an investment in the Fund and make an investment decision in relation thereto and has not been furnished with any other offering literature or prospectus except as mentioned herein;
- (h) the offering of an Interest in the Fund and the subscription by the Applicant for such Interest does not cause or require the Fund, the General Partner or any of their Affiliates

to be regulated or become subject to supervision by any applicable regulatory authority in or pursuant to the jurisdiction of the Applicant's residence;

- (i) it has read carefully and is purchasing an Interest relying solely on the information contained in the Fund Documents, any side letter provided to it in determining to make its investment in the Fund and is not relying on any communication (written or oral) of the Fund, the General Partner, any placement agent or any of their employees, representatives, agents or affiliates, as investment advice or as a recommendation to purchase the Interest, it being understood that any such communication with respect to the terms and conditions relating to the Interest and the Limited Partnership Agreement shall not be considered investment advice or a recommendation to purchase the Interest;
- (j) it has made its own independent evaluation, based upon such investigation and analysis as it deems appropriate, of the business prospects of the Fund, and of the terms and provisions relating to the Interest and other instruments and agreements;
- (k) it is aware that an investment in the Fund involves substantial risks; it regularly invests in private equity funds and is fully aware of the risks associated with investing therein; and it has determined that an investment in an Interest is a suitable investment for it and that, at this time, it could bear a complete loss of its investment therein;
- (l) it understands that under the Limited Partnership Agreement, the Limited Partners cannot withdraw from the Fund and Interests cannot be sold, assigned or transferred, except as provided in the Limited Partnership Agreement [and any side letter agreed on the admission of a Limited Partner to the Fund] and, consequently, it acknowledges and it is aware that it may have to bear the economic risk of its investment in the Fund until such time as the Fund is terminated in accordance with the Limited Partnership Agreement;
- (m) it understands that the Fund nor the General Partner (*beheerder*) needs to obtain a license under the FSA, since (i) the manager complies and will continue to comply with the conditions provided for in Article 3(2)(a) of the AIFMD, as implemented into the FSA, and (ii) the interests in the Fund will only be offered to less than 150 persons.¹⁷ Accordingly the General Partner is not required to be licensed under the FSA but shall register with the AFM and comply with certain ongoing reporting requirements. The General Partner is not under supervision based on the Chapter Prudential Supervision of Financial Enterprises and the Chapter Conduct of Business Supervision of Financial Enterprises of the FSA. Given the aforementioned conditions, the Limited Partner shall not offer its Interests to any person, except with the prior written consent of the General Partner.

¹⁷ Please note that it is not relevant how many investors will actually participate. The number of potential investors to whom the offer will be made is decisive for this exemption. It is possible that the Dutch Financial Markets Authority requests a list of participants to whom the investment offer is made.

- (n) it is duly authorised and qualified to become a Limited Partner in, and authorised to make its Capital Commitment to, the Fund and the individual or individuals signing this Subscription Agreement and giving these warranties, as the case may be, on its behalf has or have been duly authorised by it to do so and this Subscription Agreement is, and is upon acceptance by the General Partner, and the Limited Partnership Agreement will be, its legal, valid and binding obligations, enforceable against it in accordance with their respective terms save as such terms are modified by operation of law or bankruptcy;
- (o) if it is an individual, it has all requisite legal capacity to acquire and hold the Interests and to execute, deliver and comply with the terms of each of the documents required to be executed and delivered by it in connection with its investment in the Fund. This Subscription Agreement is, upon acceptance by the General Partner, and the Limited Partnership Agreement will be, its legal, valid and binding obligations, enforceable against the Applicant in accordance with their respective terms save as such terms are modified by operation of law, principles of reasonableness and fairness or bankruptcy;
- (p) the execution of this Subscription Agreement, the Applicant's acquisition of an Interest, the performance by it of its obligations under the Limited Partnership Agreement and the consummation of the transactions contemplated hereby and thereby will not conflict with, or result in any violation of, or default under, or represent a breach of, any provision of any governing instrument applicable to it, or any material agreement or other instrument to which it is a party or by which it or any of its properties are bound, or any permit, franchise, judgement, decree, statute, rule or regulation applicable to it or its properties and it shall promptly advise the General Partner in writing of any changes in any governing law or any regulations or interpretations thereunder affecting the duties, responsibilities, liabilities of the Fund or the General Partner or any of their employees, agents and Affiliates;
- (q) the Fund and the General Partner endeavour to comply with applicable data protection laws and regulations, including but not limited to the Dutch Data Protection Act (*Wet bescherming persoonsgegevens*) and the Applicant warrants and agrees that each person with respect to whom personal data (including any sensitive personal data) is provided to the General Partner in connection with this Agreement expressly agrees that such data may be shared by the General Partner with the Fund and any of the General Partner's Affiliates in connection with the performance of their activities for the Fund or any other funds raised by the General Partner or its Affiliates. The General Partner shall not disclose personal data to third parties except as provided for in the Limited Partnership Agreement, any side letter agreed on the admission of a Limited Partner to the Fund or if required by applicable law;
- (r) the Fund intends not to accept any investment by natural persons or entities acting, directly or indirectly, in contravention of any applicable anti-money laundering or other

regulations or conventions of the Netherlands or any other international jurisdictions, or on behalf of terrorists, terrorist organisations or narcotics traffickers, including those persons or entities that are included on any relevant lists maintained by the United Nations, the North Atlantic Treaty Organisation, the Organisation for Economic Cooperation and Development, the Financial Action Task Force, the Dutch Central Bank, the Dutch Ministry of Finance and the European Union all as may be amended from time to time (Prohibited Investment);

- (s) to the best of its knowledge, the proposed investment to be made by it in the Fund does not directly or indirectly: (i) contravene any applicable anti-money laundering or other regulations or conventions; or (ii) constitute a Prohibited Investment and the funds invested by it in the Fund are not derived from illegal or illegitimate activities and it will promptly notify the General Partner in writing of any change in its status or the status with respect to its representations and warranties regarding Prohibited Investments;
- (t) it shall provide such information and documents as may be reasonably requested by the General Partner, the Fund or the General Partner to ensure compliance with applicable anti-money laundering laws and regulations in the Netherlands or other international jurisdictions;
- (u) neither it nor any person controlling or controlled by it (including its officers and directors) nor any of its beneficial owners or any person with a beneficial interest therein, nor any person for whom it is acting as agent or nominee in connection with the acquisition of an Interest, (a) is a prominent foreign (i.e. non-Dutch resident) political figure, or any immediate family member or a close associate of a prominent foreign political figure, as defined in the Act on the prevention of money laundering and terrorist financing (*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*) or (b) is otherwise a prohibited party under the laws of the Netherlands. It further represents and warrants that it: (i) has conducted thorough due diligence with respect to all of its beneficial owners; (ii) has established the identities of its beneficial owners and the source of each of the beneficial owner's funds; and (iii) will retain evidence of any such identities, any such source of funds and any such due diligence. It further represents that it does not know or has any reason to suspect that (A) the monies used to fund its investment in the Fund have been or will be derived from or related to any illegal activities, including, but not limited to, money laundering activities and (B) the proceeds from its investment in the Fund will be used to finance any illegal activities;
- (v) any withdrawal or redemption proceeds paid to it will be paid to the same account from which its investment in the Fund was originally remitted, unless the General Partner, in its sole discretion, agrees otherwise;
- (w) all payments by it and all distributions to it from the Fund will only be made in its name and to and from a bank account of a Bank that is registered, regulated in, based in,

incorporated in or formed under the laws of the Netherlands, its own country of organisation or other country approved by the General Partner;

- (x) the General Partner may be obligated by law to "freeze" its account, by prohibiting additional investments from it, declining any withdrawal requests or segregating the assets in the account or any distributions relating thereto in compliance with governmental regulations, and the General Partner may be required to report such action and to disclose its identity to the appropriate authorities;
- (y) it acknowledges that the services to be provided by the General Partner will normally relate to portfolio investments which are not readily realisable. The Applicant is hereby warned and accepts that these portfolio investments are not readily realisable, that there is no recognised market for such portfolio investments, and that it may therefore be difficult to deal in any such portfolio investments or to obtain reliable information about their value or the extent of the risks to which they are exposed; and
- (z) the Applicant will promptly provide, and periodically update, at any times requested by the Fund or the General Partner, any documentation or information (or verification thereof) the Fund or the General Partner deems necessary to comply with any requirement imposed by Section 1471-1474 of the Code or Intergovernmental Agreement (referred to as FATCA), and any Treasury Regulations, forms, instructions or other guidance issued pursuant thereto. The Applicant acknowledges that any tax withheld pursuant to FATCA from any payment received by the Fund or any person in which the Fund holds, directly or indirectly, any interest shall be treated as attributable to the Limited Partners whose non-compliance or delay with any request by the Fund or the General Partner for such information or certification resulted in the imposition of such withholding (which, at the Fund's or the General Partner's discretion, may be collected from proceeds otherwise payable to such Limited Partners from the redemption of Interests or from distribution amounts otherwise payable to such Limited Partners) to the greatest extent possible prior to the attribution of any portion of such withholding to any other Limited Partners and the General Partner.